

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO
ODBOR ZA REVIZIJU**

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI

**POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2025. GODINU
U JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO**

Sarajevo, novembar 2025. godine

SADRŽAJ

Pojmovnik (Objašnjenje pojmova i skraćenica korištenih u revizorskom izvještaju)	2
I UVOD	3
II PREDMET, CILJ, OBIM I OGRANIČENJA REVIZIJE	3
III POLAZNE INFORMACIJE O REVIDIRANOM SUBJEKTU I PODRUČJU KOJE SE REVIDIRA	4
III.1 OSNOVNE INFORMACIJE O REVIDIRANOM SUBJEKTU	4
III.2 OSVRT NA PRETHODNE REVIZIJE	5
III.3 PRAVNI OKVIR I NORMATIVNA USKLAĐENOST	6
III.4 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O FUNKCIONISANJU SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE	7
III.5 PLAN I REALIZACIJA PLANA	7
III.6 JAVNE NABAVKE	8
III.7 VANJSKA REVIZIJA I INSPEKCIJSKI ORGANI	9
III.8 KORPORATIVNE AKTIVNOSTI	9
III.9 ESG IZVJEŠTAVANJE	12
IV POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA 2025. GODINU	14
IV.1 POPIS IMOVINE I OBAVEZA	14
IV.2 INDIKATORI POSLOVANJA (ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU)	14
IV.3 SAČINJAVANJE POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA	16
V KLJUČNE INFORMACIJE IZ POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA	21
VI RIZICI KOJI UTIČU ILI BI MOGLI UTICATI NA USPJEŠNOST POSLOVANJA DRUŠTVA	62
VII ZAKLJUČAK	66

Pojmovnik (Objašnjenje pojmova i skraćenica korištenih u revizorskom izvještaju)

BS – Bilans stanja

BU – Bilans uspjeha

Društvo - JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

FIA – Finansijsko informatička agencija

FNE – fotonaponska elektrana

IPO – imovinsko-pravni odnosi

IOS – Izvod otvorenih stavki

JP EP BIH – JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Komisija za VP – Komisija za vrijednosne papire FBiH

MHE – mala hidroelektrana

MRS – Međunarodni računovodstveni standardi

MSFI – Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja

ODS – Operator distributivnog sistema

Podružnica - Organizaciona jedinica (ED Bihać, ED Sarajevo, ED Mostar, ED Tuzla, ED Zenica, ED Travnik, TE Tuzla, TE Kakanj, HE na Neretvi)

Pravilnik o RiRP – Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama

SAP - (Systems Applications and Products - sistem, aplikacije i proces) poslovni informacioni sistem

SAP-FMIS - Informacioni sistem za upravljanje finansijama

TE – Termoelektrana

UIO – Uprava za indirektno oporezivanje

VD – Vladajuće Društvo

Zakon o RiR - Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH

ZD – Zavisno društvo

I UVOD

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima, Statutom Društva i Kodeksom korporativnog upravljanja, a na osnovu Izvještaja o internoj reviziji polugodišnjeg obračuna za 2025. godinu u JP EP BiH, sačinjenog od strane Odjela za internu reviziju, Odbor za reviziju je obavio reviziju polugodišnjeg obračuna za 2025. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Revizijske aktivnosti obavljene su u periodu august - oktobar 2025. godine.

Ovaj Izvještaj je sačinjen samo za potrebe Društva i njegovih organa u skladu sa *Statutom* Društva. Pojediniosti se mogu dati na raspolaganje određenim vanjskim agencijama, uključujući i vanjske revizore, ali inače izvještaj ne treba citirati niti spominjati, u cjelini ili dijelovima, bez prethodne saglasnosti. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost prema trećim licima, jer izvještaj nije sačinjen niti namijenjen za bilo kakvu drugu svrhu.

II PREDMET, CILJ, OBIM I OGRANIČENJA REVIZIJE

Predmet/područje revizije su obrasci OEI-PD po polugodišnjem obračunu u JP EP BiH za 2025. godinu, koje je Društvo dostavilo Komisiji za VP.

Ciljevi revizije

Glavni cilj revizije je provjeriti da li su obrasci koji se dostavljaju Komisiji za VP na dan 30.06.2025. godine sačinjeni u skladu sa *Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira*, te da li podaci u obrascima pružaju kompletne, pouzdane i vjerodostojne informacije o rezultatima finansijskih operacija i finansijskim pozicijama na dan 30.06.2025. godine. U mjeri u kojoj to bude moguće internom revizijom provjeriti jesu li poslovne transakcije izvršene u skladu sa zakonskim propisima i da li postoji adekvatna računovodstvena dokumentacija.

Skrećemo pažnju da su ciljevi revizije usklađeni sa zahtjevom iz člana 86. Zakona o RiR, te iste pojmovno treba tumačiti u skladu sa ovim zakonom.

Pociljevi revizije

Ova revizija uključuje i sljedeće podciljeve:

- Potvrditi da OEI-PD obrasci koji se dostavljaju Komisiji za VP budu pripremljeni u potpunosti u skladu sa *Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira*.
- Potvrditi da podaci u OEI-PD obrascima odgovaraju bruto bilansu Društva na dan 30.06.2025. godine.
- Provjeriti da postoji adekvatna računovodstvena dokumentacija.

Kontrolni ciljevi

U cilju ocjene sistema internih kontola utvrđeni su kontrolni ciljevi kako slijedi:

- Osigurati da se obrasci koji se dostavljaju Komisiji za VP na dan 30.06.2025 sačinjavaju u skladu sa *Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira*.
- Osigurati da su podaci u OEI-PD obrascima odgovaraju bruto bilansu Društva na dan 30.06.2025. godine.
- Osigurati da postoji adekvatna računovodstvena dokumentacija.

Obim revizije

Revizija po polugodišnjem obračunu za 2025. godinu je obavljena na nivou Društva, što znači da su istom obuhvaćene Direkcija i sve podružnice Društva. U cilju prikupljanja revizijskih dokaza i razumijevanja područja, koje je bilo predmet revizije, pored prikupljanja i pregleda dokumenata, obavili smo razgovore i imali komunikaciju sa odgovornim licima u Ekonomskim poslovima u Direkciji, Kapitalnim investicijama, Sektoru za pravne poslove Direkcije, Službama za finansije i računovodstvo u podružnicama, i drugim relevantnim službama.

Ograničenja revizije

Zbog ograničenja vremena i resursa, revizijom nismo obuhvatili sve aspekte predmetne oblasti. Postoji mogućnost da neke materijalno značajne greške nisu otkrivene. Pitanja koja se obrađuju u ovom izvještaju su samo ona pitanja koja smo uočili u toku obavljanja interne revizije, te ne predstavljaju nužno sveobuhvatan Izvještaj koji uključuje sve slabosti koje eventualno postoje ili sva poboljšanja koja bi eventualno mogla biti potrebna.

Skrećemo pažnju da ova revizija ne predstavlja reviziju finansijskih izvještaja Društva, te ne podrazumijeva izražavanje mišljenja o fer i istinitosti finansijskih izvještaja za period koji se završava na dan 30.06.2025. godine, niti izražava mišljenje o finansijskom položaju Društva za navedeni period.

III POLAZNE INFORMACIJE O REVIDIRANOM SUBJEKTU I PODRUČJU KOJE SE REVIDIRA

III.1 OSNOVNE INFORMACIJE O REVIDIRANOM SUBJEKTU

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je otvoreno dioničko društvo. Osnovano je radi obavljanja elektroprivredne djelatnosti od posebnog društvenog interesa i upravljanja elektroenergetskim sistemom. Djelatnost Društva je proizvodnja i distribucija električne energije, snabdijevanje električnom energijom, trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije, izvoz i uvoz električne energije. Prema podacima iz Registra vrijednosnih papira u FBiH, vlasnici kapitala Društva su FBiH (90,3691%) i mali dioničari (9,6309%).

Odlukom objavljenom u Službenim novinama FBiH broj 4 od 26.01.2009. godine, Federacija Bosne i Hercegovine je udjele u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prenijela na JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i to:

- RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik – Bila,
- RMU Breza d.o.o. Breza,
- RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik,
- RU Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje,
- RMU Kakanj d.o.o. Kakanj,
- RU Kreka d.o.o. Tuzla,
- RMU Zenica d.o.o. Zenica.

Društvo ima većinske udjele u pravnim licima:

- Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo – 100% vlasništvo,
- Hotel Makarska d.o.o. Makarska, Republika Hrvatska – 100% vlasništvo,
- GEOLP d.o.o. Kakanj – 100% vlasništvo,
- MiOD d.o.o. Tuzla - 100 % vlasništvo,
- TTU energetik d.o.o. Tuzla – 80% vlasništvo,
- Iskraemeco d.o.o. Sarajevo – 57,51% vlasništvo.

Osnovne djelatnosti koje obavlja Društvo su proizvodnja električne energije, distribucija električne energije, snabdijevanje električnom energijom, trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije.

III.2 OSVRT NA PRETHODNE REVIZIJE

Odbor za reviziju, putem Follow Up aktivnosti, prati tokom godine realizaciju do sada datih preporuka. U oktobru 2025. godine, Odjel za internu reviziju je sačinio *Izveštaj o praćenju postignutog napretka u realizaciji preporuka interne revizije sa stanjem na dan 31.08.2025. godine* koji je usvojen na 42. sjednici Odbora za reviziju održanoj 31.10.2025. godine.

U nastavku navodimo preporuke date u prethodnim revizijama godišnjih i polugodišnjih obračuna, kao i drugim revizijama koje se odnose na iznose iskazane u polugodišnjem obračunu, koje do sačinjavanja ovog Izveštaja nisu realizovane ili je realizacija bila u toku.

- 1. Potrebno je da u elektrodistributivnim podružnicama, odjeljenja za postojeću imovinu (formirana u okviru Službe za IPO pri Sektoru za investicije) sačine plan rješavanja IPO i da periodično (po potrebi, a najmanje dva puta godišnje) izvještavaju nadležne o stepenu realizacije plana tj. riješenim IPO za postojeću imovinu. O stepenu realizacije plana tj. riješenim IPO izvještavati Upravu Društva (po potrebi, a najmanje dva puta godišnje) (prioritet B).*
- 2. U cilju postupanja po Zakonu o električnoj energiji (u dijelu razdvajanja ODS-a) neophodno je intenzivirati aktivnosti na međusobnom usaglašavanju podataka o distributivnim elektroenergetskim objektima u bazi DEEO i Glavnoj knjizi. Potrebno je da nadležni direktori elektrodistributivnih podružnica redovno sačinjavaju izvještaje o usaglašenosti podataka između DEEO i Glavne knjige (sa obrazloženjima za razlike, te dokumentacionom osnovom za iste), na osnovu čega će izvršni direktori (ID za distribuciju i ID za ekonomske poslove) periodično izvještavati Upravu Društva o stepenu postignute usaglašenosti između navedenih baza (prioritet B).
Sve izmjene u bazi elektroenergetskih objekata dokumentovati i dokumentaciju blagovremeno dostavljati službi računovodstva na knjiženje (prioritet B).*
- 3. Potrebno je izvršiti ažuriranje jedinstvene nomenklature stopa amortizacije, njeno usvajanje od strane nadležnog organa i vršiti obračun amortizacije u skladu sa usvojenim aktima (prioritet A).*
- 4. U skladu sa MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema, poreznim propisima i internim aktima Društva, a u cilju realnog iskazivanja troškova amortizacije, ukupnih rashoda, rezultata perioda, poreza na dobit, kao i imovine Društva potrebno je da se isti priznaju u poslovnim knjigama od datuma početka korištenja/spremnosti za upotrebu/puštanja u rad investicionog ulaganja. Osim toga, potrebno je najmanje jednom godišnje (a obavezno na datum sačinjavanja finansijskih izvještaja) vršiti analizu i preispitivanje vrijednosti iskazanih nekolaudiranih investicija u toku (analiza u smislu eventualnog odustajanja od pojedinih ulaganja, kao i procjene o eventualnom umanjenju vrijednosti izvršenih ulaganja u skladu sa MRS 36 Umanjenje vrijednosti imovine).
Potrebno je da direktori podružnica i rukovodioci samostalnih organizacionih jedinica uz Upravu u Direkciji sačinjavaju izvještaje o analizi i preispitivanju vrijednosti iskazanih nekolaudiranih investicija u toku na osnovu čega će nadležni izvršni direktori i rukovodioci samostalnih organizacionih jedinica uz Upravu izvještavati Upravu Društva, radi razmatranja i donošenja odgovarajućih odluka. (prioritet A)*

U toku revidiranog perioda, Društvo je ostvarilo napredak u realizaciji preporuka pod rb. 2 i 3 - Sektor za distribuciju i Sektor za proizvodnju su pripremili prijedlog izmijenjenih amortizacionih stopa, te je sačinjen nacrt *Uputstva za međusobno usklađivanje podataka o elektroenergetskim objektima u DEEO bazi i stalnih sredstava u Glavnoj knjizi*. Iako je ostvaren napredak u realizaciji datih preporuka, iste još uvijek nisu u potpunosti realizovane, te su ponovljene, a preporuka pod rb. 2 je i na odgovarajući način korigovana u ovom Izvještaju.

U vezi preporuke pod rb. 1, a s obzirom da nismo uočili značajniji napredak u realizaciji, istu smo na odgovarajući način korigovali i ponovili u ovom Izvještaju.

Osim gore navedenih preporuka, Odbor za reviziju je dao i sljedeću preporuku u reviziji investicija (revizija iz 2024. godine):

1. *Izvještaje o starosnoj strukturi investicija u toku popunjavati prema stvarnom stanju na terenu, koristeći definisane jedinstvene kriterije u svim organizacionim dijelovima, u smislu stepena završenosti investicija i obrazloženja zbog kojih investicija nije završena. (prioritet B)*

Kako je navedeno u **Bilješci 5.** u poglavlju **Nekretnine, postrojenja i oprema u toku**, na osnovu uvida u sve izvještaje (tabele) starosne strukture investicija u toku na dan 30.06.2025. godine, popunjene od strane organizacionih dijelova Društva, uočili smo da su izvještaji popunjeni koristeći definisane jedinstvene kriterije u smislu stepena završenosti investicija i obrazloženja zbog kojih investicija nije završena. Shodno tome, možemo smatrati da je navedena preporuka **realizovana**.

III.3 PRAVNI OKVIR I NORMATIVNA USKLAĐENOST

Zakonski okvir

Zakonski propisi, računovodstveni standardi i drugi akti i propisi koji se primjenjuju na teritoriji FBiH, a koji se odnose na predmet revizije su:

- Zakon o javnim preduzećima u FBiH (Sl. novine FBiH broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12),
- Zakon o privrednim društvima (Sl. novine FBiH broj 81/15 i 75/21),
- Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH (Sl. novine FBiH broj 15/21),
- Zakon o finansijskom poslovanju (Sl. novine FBiH 48/16),
- Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru FBiH (Sl. novine FBiH 47/08 i 101/16),
- Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH (Sl. novine FBiH broj 38/16),
- Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH (Sl. novine FBiH broj 06/17, 03/19 i 37/34).
- Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru u FBiH (Službene novine FBiH br. 46/23),
- Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva (Sl. novine FBiH broj 81/21) u primjeni od 01.01.2022. godine,
- Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva (Sl. novine FBiH broj 81/21 i 102/22),
- Pravilnik o konsolidovanim finansijskim izvještajima za privredna društva (Sl. novine FBiH broj 81/21),
- Zakon o tržištu vrijednosnih papira (Sl. novine FBiH broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17),
- Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanja na tržištu vrijednosnih papira (Sl. novine FBiH broj 99/22),
- Međunarodni računovodstveni standardi (MRS),
- Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI),
- Uputstva, objašnjenja, smjernice i načela koje donosi IFAC i IASB,

- Ostali zakonski i drugi propisi.

Interni akti Društva

Interni akti Društva koji se odnose na predmet revizije su:

- Statut broj SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine, izmjene i dopune broj SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, izmjene i dopune broj SD-31793/20-66-/2. od 07.12.2020. godine, Statut broj NO – 2190/21-41./2. od 25.01.2021. godine (prečišćen tekst) i Statut o dopuni Statuta broj SD-20745/21-70./6. od 30.07.2021. godine (u nastavku *Statut*).
- Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo broj: NO-9075-1/22-80./4. od 31.03.2022. godine i Pravilnik o dopuni Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo broj NO-14333/23-102./4. od 25.04.2023. godine (u nastavku *Pravilnik o računovodstvu*),
- Uputstvo za procjenu neto ostvarive vrijednosti zaliha u JP EP BiH d.d. – Sarajevo broj: U-01-3437-1/25-138/27 od 04.02.2025. godine (u daljem tekstu *Uputstvo za umanjenje vrijednosti zaliha*) koje se primjenjuje od datuma finansijskog izvještavanja 31.12.2024. godine,
- Uputstvo o utvrđivanju, praćenju i vođenju potraživanja po osnovu isporučene električne energije, neovlaštene i neregistrovane potrošnje električne energije, ostalih dobara i usluga i zateznih kamata u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, broj U-01-2210/18-145/8 od 30.01.2018. godine (u nastavku *Uputstvo o potraživanjima*),
- Uputstvo za primjenu člana 85. Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (važniji rezervni dijelovi) broj U-01-2210/18-145./13., u daljem tekstu *Uputstvo o važnijim rezervnim dijelovima*,
- Uputstvo za evidentiranje poslovnih promjena u vezi nabavke i utroška uglja i zavisnih troškova uglja u računovodstvenim evidencijama broj broj U-01-38132/15-23./6. od 22.12.2015. godine (u daljem tekstu *Uputstvo za ugalj*),
- Odluka broj U-01-32591/10-143./7. od 22.12.2010. godine o primjeni MRS 37 u pravnim sporovima u kojima je JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo tužena (u daljem tekstu *Odluka o primjeni MRS 37*),
- Pravilnik o finansijskom poslovanju broj NO-32755/18-84/18. od 13.12.2018. godine,
- Uputstvo za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, broj U-01-12577/19-240./5. od 23.04.2019. godine, Uputstvo o dopuni Uputstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (u nastavku *Uputstvo za rješavanje IPO*).

III.4 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O FUNKCIONISANJU SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

U skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli, Društvo je sačinilo Godišnji Izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole za 2024. godinu i isti, dopisom broj 01-10-3289-1/2025 od 30.01.2025. godine, dostavilo Federalnom Ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Također, Društvo je sačinilo *Plan razvoja FUK-a za 2025. godinu* broj U-01-2332-1/25-137/23 od 28.01.2025. godine.

III.5 PLAN I REALIZACIJA PLANA

Plan poslovanja za 2025. godinu je donesen u okviru Plana poslovanja Društva za period 2025.-2027. godina. Skupština Društva je na 85. (vanrednoj) sjednici održanoj 27.12.2024. godine donijela *Odluku o donošenju Plana poslovanja Društva za period 2025. – 2027. godine*.

U nastavku je data Tabela planiranih prihoda, rashoda i finansijskog rezultata za period 01.01.-31.12.2025. godine i ostvarenih ukupnih prihoda, troškova i finansijskog rezultata za period 01.01.-30.06.2025. godine:

	Plan* 01.01.-31.12.2025.	Plan** 01.01.-30.06.2025.	Ostvarenje* 01.01.-30.06.2025.
Ukupni prihodi	1.487.330.000	754.271.900	745.184.731
Ukupni rashodi	(1.485.750.000)	(743.239.140)	(790.654.422)
Finansijski rezultat (prije poreza)	1.580.000	11.032.760	(45.469.691)

*Izvod iz Plana poslovanja Društva za period 2025.-2027. godine i OEI-PD obrazaca za period I – VI 2025. godine

**Podaci iz SAP-a (transakcija Y_ESR_75000004)

Kako je navedeno u Izvještaju o poslovanju za period I – VI 2025. godine:

- u prvih šest mjeseci 2025. godine poslovanje Društva obilježili su ozbiljni izazovi – problemi s ZD rudnicima i isporukama uglja, otežano funkcionisanje termoelektrana, nepovoljna hidrološka situacija, inflacija od 3,7% u BiH, nestabilna geopolitička kretanja te oscilacije cijena električne energije na tržištu. Kao rezultat, Društvo je ostvarilo gubitak od 45,47 miliona KM. Glavni uzrok negativnog rezultata bila je nemogućnost rudnika da isporuče planirane količine uglja (rudnici iz Koncerna te RMU Banovići), zbog čega je Društvo bilo primorano kupovati električnu energiju na tržištu po znatno višim cijenama.
- obzirom na trajni nedostatak uglja iz sastava Koncerna kao i RMU Banovići, navedeno je da je teško očekivati da će gubitak ostvaren u prvom polugodištu biti nadoknađen do kraja godine. Do kraja godine se predviđa bilansni manjak od 355 GWh.
- Kako bi se ublažile posljedice, Uprava Društva je krajem 2024. usvojila Program mjera štednje, čija je primjena rezultirala smanjenjem većine troškova osim onih vezanih za nabavku energije. Nadzorni odbor je u junu 2025. usvojio prijedlog novog tarifnog modela, s ciljem racionalnijeg korištenja energije i smanjenja jaza između proizvodne i prodajne cijene, a model je 01.07.2025. godine dostavljen prema FERK-u.
- Povratak Društva na pozitivno poslovanje u narednom periodu, kako je navedeno, moguć je jedino kroz hitno uvođenje novih proizvodnih objekata i usklađivanje proizvodne i prodajne cijene električne energije, te dodatno uz mogućnost realizacije EEB iz vlastitih proizvodnih pogona, uz stabilnost ili ograničenje tržišnih cijena.

III.6 JAVNE NABAVKE

Društvo je obveznik primjene Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata koji tretiraju ovu oblast. U revidiranom periodu, prema članu 35. Zakona o javnim preduzećima FBiH, Društvo je, putem petnaestodnevnih i mjesečnih izvještaja o javnim nabavkama, izvijestilo organe Društva da je zaključeno 1.267 ugovora u ukupnom iznosu od 302.012.655 KM i to:

Vrsta postupka	Broj postupaka	Vrijednost zaključenih ugovora
Pregovarački bez objave	8	114.643.352
Nabavka od zavisnih društava	14	71.272.445
Otvoreni postupak	650	63.113.660
Pregovarački sa objavom	41	33.170.133
Ograničeni sa predkvalifikacijom	33	17.302.742
Konkurentski zahtjev	109	1.254.446
Direktni sporazum	389	822.124

Vrsta postupka	Broj postupaka	Vrijednost zaključenih ugovora
Ugovori koji se dodjeljuju po posebnom režimu	19	251.411
Izuzeće od primjene ZJN-a	4	182.342
	1.267	302.012.655

III.7 VANJSKA REVIZIJA I INSPEKCIJSKI ORGANI

Nezavisni vanjski revizor

Dana 21.10.2022. godine zaključen je Ugovor br. 01-05-28078-1/22 između Društva i vanjskog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka, za usluge revizije finansijskih izvještaja za period 01.01.2022. do 31.12.2024. godine.

Dana 15.05.2025. godine, vanjski revizor je izdao Pojedinačne finansijske izvještaje za godinu koja se završava 31.12.2024. godine i Izvještaj neovisnog revizora u kojem je iskazao nemodifikovano (pozitivno) mišljenje.

Vanjski revizor je naveo isticanje pitanja, bez kvalifikacije u mišljenju, gdje je naveo da vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tužena strana iznosi 210.907 hiljada KM i da je Društvo rezervisalo iznos od 49.181 hiljada KM, te da je, prema izjavama Društva, rezervisanje izvršeno u skladu sa najboljom procjenom.

Ured za reviziju institucija u FBiH

U septembru 2025. godine, Ured za reviziju institucija u FBiH je izdao konačan Izvještaj o finansijskoj reviziji za 2024. godinu, u kojem je dato pozitivno (nekvalifikovano) mišljenje o finansijskim izvještajima za 2024. godinu, te mišljenje s rezervom o usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima Društva sa relevantnim zakonima i drugima propisima.

Inspeksijski organi

U toku revidiranog perioda (I – VI 2025. godine), Društvo je bilo predmet više informativnih kontrola od strane UINO. Prema dostavljenim informacijama, navedene kontrole nisu rezultirale dodatno utvrđenim poreznim obavezama.

III.8 KORPORATIVNE AKTIVNOSTI

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i *Statutom* organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava (kao organi upravljanja) i Odbor za reviziju.

Statutom Društva definisane su nadležnosti organa Društva.

Skupština Društva

Skupštinu Društva čine dioničari.

Članom 62. *Statuta* određeno je da Skupština Društva, između ostalog, odlučuje o: usvajanju godišnjeg izvještaja Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, uključujući i konsolidovani finansijski izvještaj; izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno; izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju, na prijedlog Nadzornog odbora.

U toku revidiranog perioda (01.01.-30.06.2025. godine.) održane su tri sjednice (1 redovna i 2 vanredne) Skupštine Društva (86. - 88. sjednica). Nakon revidiranog perioda, održana je još jedna (vanredna) sjednice Skupštine Društva (89. sjednica).

Na 86. (vanrednoj) Skupštini koja je održana 13.02.2025. godine su usvojene: Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva ispred državnog kapitala (radi podnošenja ostavke) i Odluka o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora Društva ispred državnog kapitala na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca.

Na 87. (vanrednoj) Skupštini koja je održana 14.05.2025. godine su usvojene: Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva ispred državnog kapitala (radi isteka perioda na koji je imenovan) i Odluka o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora Društva ispred državnog kapitala na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca.

Na 88. (redovnoj) Skupštini koja je održana 26.06.2025. godine su usvojene: **Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva** za 2024. godinu i **Odluka o pokriću gubitka** za 2024. godinu.

Na 89. (vanrednoj) Skupštini koja je održana 15.08.2025. godine su usvojene: Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva ispred državnog kapitala (radi isteka perioda na koji je imenovan) i Odluka o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora Društva ispred državnog kapitala počev od 16.08.2025. na period do isteka četverogodišnjeg mandata aktuelnog saziva Nadzornog odbora koji je započeo 23.08.2023. godine.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva čini sedam članova koje imenuje i razrješava Skupština Društva. Članom 76. *Statuta* određeno je da je Nadzorni odbor, između ostalog, nadležan da:

- nadzire poslovanje Društva,
- usvaja Izvještaj o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja, bilansom uspjeha i izvještajem revizije,
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te Plan poslovanja za narednu poslovnu godinu,
- imenuje i razrješava članove Uprave Društva,
- vrši izbor kandidata za Odbor za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje Skupštini.

U toku revidiranog perioda (01.01. – 30.06.2025. godine), Nadzorni odbor je bio imenovan kako slijedi:

Nadzorni odbor - od 23.08.2023. godine

Vedran Kaser	član (Predsjednik NO)
Edin Hamzić	član
Amel Kosovac (od 30.04.2024.)	član
Damir Kurjaković (od 25.02.2024.)	član
Milenko Obad	član
Eldar Aganović (do 13.02.2025. godine)	Član
Zlatko Terzić (od 14.02.2025. godine)	v.d. član do 16.08.2025., redovan član od 16.08.2025.*
Ivan Gržić	član

* Zlatko Terzić je imenovan dana 14.02.2025. godine, na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca. Dana 14.05.2025. godine je ponovo imenovan, pod istim uslovima, a dana

15.08.2025. godine je imenovan kao redovni član Nadzornog odbora, pod istim uslovima kao drugi članovi Nadzornog odbora ispred državnog kapitala

U revidiranom periodu (01.01. – 30.06.2025. godine), Nadzorni odbor je održao 16 sjednica na kojima su između ostalog, razmatrani i usvojeni:

- Odluka o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu sredstava, potraživanja i obaveza na dan 31.12.2024. godine,
- Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu,
- Odluka o utvrđivanju prijedloga Odluke o pokriću gubitka Društva za 2024. godinu,
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu,
- Pravilnik o zaštiti na radu,
- Pravilnik o zaštiti od požara,
- Pravilnik o trgovini električnom energijom.

Nakon revidiranog perioda, a do sačinjavanja ovog izvještaja, održano je 5 sjednica, na kojima je između ostalog, Nadzorni odbor donio Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I - VI 2025. godine.

Uprava Društva

Upravu Društva čine Generalni direktor i šest izvršnih direktora i to:

- Izvršni direktor za proizvodnju,
- Izvršni direktor za distribuciju,
- Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu,
- Izvršni direktor za ekonomske poslove,
- Izvršni direktor za pravne poslove i ljudske resurse,
- Izvršni direktor za kapitalne investicije.

Radom Uprave rukovodi Generalni direktor.

Saziv Uprave od 16.05.2024. godine

Generalni direktor	Sanel Buljubašić
Izvršni direktor za proizvodnju	Fahrudin Tanović
Izvršni direktor za distribuciju	Edisej Sjerotanović
Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu	Nevad Ikanović
Izvršni direktor za ekonomske poslove	Sanela Jurišić
Izvršni direktor za pravne poslove i ljudske resurse	Amra Ohranović
Izvršni direktor za kapitalne investicije	Harun Gadžo

Prema članu 88. Statuta, Uprava je, između ostalog, nadležna za podnošenje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o poslovanju Nadzornom Odboru i Odboru za reviziju.

U periodu 01.01.-30.06.2025. godine Uprava Društva je održala 37 sjednica.

Odbor za reviziju

Na 83. (vanrednoj) Skupštini koja je održana 21.06.2024. godine, imenovani su članovi Odbora za reviziju, na period od četiri godine i to:

Mevledin Bećirević	predsjednik
Namik Smajović	član
Suljo Kasapović	član

U periodu 01.01.- 30.06.2025. godine, Odbor za reviziju je održao ukupno 12 sjednica.

U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Direktor Odjela za internu reviziju vrši funkciju člana Odbora za reviziju, bez prava glasa u ovom organu.

U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Odbor za reviziju je u revidiranom periodu Nadzornom odboru Društva redovno podnosio mjesečne izvještaje o svom radu, koji su razmatrani od strane Nadzornog odbora.

Odjel za internu reviziju

U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, u Društvu je formiran Odjel za internu reviziju, kojim rukovodi Direktor Odjela za internu reviziju. Odlukom Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine od 25.05.2022. godine, imenovan je Direktor Odjela za internu reviziju na period od četiri godine počev od 01.06.2022. godine.

U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Direktor Odjela za internu reviziju ima isključivu odgovornost za izbor i rukovođenje zaposlenicima u Odjelu. Prema popunjenosti na dan 30.06.2025. godine, Odjel za internu reviziju ima sedam radnika. Nakon revidiranog perioda (u augustu 2025. godine), izvršen je prijem jednog radnika u Odjel za internu reviziju.

U skladu sa statutima ZD i/ili ugovorima o vođenju poslova zaključenim između Društva i ZD/povezanih društava (rudnici, Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo, TTU Energetik d.o.o. Tuzla, Geolp d.o.o. Kakanj, MiOD d.o.o. Tuzla, Hotel ELBiH d.o.o. Makarska), Odbor za reviziju i Odjel za internu reviziju vrše poslove interne revizije za navedena ZD.

U revidiranom periodu, Odjel za internu reviziju je obavio revizije koje su planirane *Planom rada Odjela za internu reviziju za 2025. godinu*, usvojenim od strane Odbora za reviziju, te Odboru redovno podnosio izvještaje o obavljenim revizijama.

U skladu sa članom 18. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH, Odjel za internu reviziju je sačinio godišnji izvještaj interne revizije (obraci: OB-11a GI IR *Godišnji izvještaj interne revizije - opći podaci* i OB-11b GI IR *Godišnji izvještaj interne revizije – statistika*) i u zakonskom roku dostavio Centralnoj harmonizacijskoj jedinici FBiH.

U skladu sa članom 18. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH, Odjel za internu reviziju je sačinio godišnji izvještaj interne revizije (GI-IR) za 2024. godinu i u zakonskom roku ga dostavio Centralnoj harmonizacijskoj jedinici FBiH dana 28.02.2025. godine.

III.9 ESG IZVJEŠTAVANJE

Nefinansijsko izvještavanje ili izvještavanje o održivosti je propisano Direktivom EU br. 2014/95/EU o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinansijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih preduzeća i grupa. Navedena direktiva se primjenjuje na članice EU. Prema istoj, nefinansijsko izvještavanje je obavezno za subjekte javnog sektora unutar EU, odnosno, subjekti od javnog sektora koji ispunjavaju određene uslove (godišnji prihod, broj zaposlenih) u svoje izvještaje o poslovanju trebaju uključiti i nefinansijski izvještaj.

Nefinansijske informacije poznate su i pod imenom ESG (Environmental, Social, Governance) informacija o okolišu, društvu i upravljanju, te se odnose na:

- okoliš tj. kako se organizacija ponaša u odnosu s prirodom. To može uključivati pitanja u vezi s emisijama ugljika, upravljanja otpadom i vodama, izvorima sirovina i ranjivosti u odnosu na klimatske promjene, upotrebi obnovljivih i/ili neobnovljivih izvora energije, emisiji stakleničkih plinova, itd;
- društvena i kadrovska pitanja (kako organizacije upravljaju odnosima sa zaposlenicima, kupcima i širom zajednicom. Rizici koji spadaju u ovu kategoriju mogu uključivati društvenu odgovornost preduzeća, upravljanje radom, privatnost podataka, opću sigurnost, zdravlje i sigurnost, raznolikost, jednakost i uključenost); i
- korporativno upravljanje (poslovna etika, vodstvo, plaća izvršnih direktora, revizije, interne kontrole, zaštita intelektualnog vlasništva i prava dioničara).

Nakon što je 05.01.2023. godine stupila na snagu nova Direktiva EU o korporativnom izvještavanju o održivosti - CSRD (engl. *Corporate Sustainability Reporting Directive*), izvještavanje o održivosti je već od 2024. godine postalo obavezni element izvještavanja za velike korporacije, a od 2025. godine će biti obaveza i za mala i srednja preduzeća u EU, a isto će važiti i za zemlje pridružene članice ili kandidate od 2028. godine. Treće zemlje će također imati obavezu od 2028. godine (za finansijske izvještaje sa datumom 31.12.2027. godine).

U Bosni i Hercegovini, obaveza ESG izvještavanja data je u *Odluci o usvajanju strategije usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti zaštite okoliša Bosne i Hercegovine* (Službeni glasnik BiH br. 91/18 od 21.12.2018. godine). U Bosni i Hercegovini još uvijek nisu izvršene izmjene Zakona o računovodstvu i reviziji koje bi uključile obavezu ESG izvještavanja, kao što je to urađeno npr. u Hrvatskoj.

Dana 26.08.2025. godine, Pomoćnik generalnog direktora za razvoj je Upravi Društva dostavio Informaciju o izradi nacrtu ESG programa. Uprava je navedenu informaciju primila k znanju na 184. sjednici održanoj dana 03.09.2025. godine, te je usvojen zaključak „Kroz planiranu tehničku asistenciju iz granta evropske komisije posredstvom KfW banke, unaprijediti nacrt i finalizirati ESG Program EPBiH, te ga dostaviti Upravi Društva na razmatranje“.

U Nacrtu je navedeno sljedeće:

- Društvo vidi implementaciju ESG principa ne samo kao zakonsku i međunarodnu obavezu, već i kao ključnu strategiju za dugoročni razvoj, smanjenje rizika i jačanje povjerenja i konkurentnosti. Fokus je na boljoj operativnoj efikasnosti, smanjenju emisija, društvenoj koheziji i transparentnom upravljanju.
- Društvo je već uložilo u zelenu tranziciju – vjetroelektrane, fotonaponske elektrane, održivu biomasu i modernizaciju postrojenja radi smanjenja emisija. Radi se i na digitalizaciji procesa, pametnom upravljanju energijom i boljim alatima za praćenje emisija stakleničkih plinova. Ipak, izazovi ostaju u jačanju kapaciteta za upravljanje klimatskim rizicima, većem udjelu obnovljivih izvora, finansiranju tranzicije, uključivanju ranjivih grupa i jačanju transparentnosti.
- Za početak, u Društvu će se ESG poslovi koordinirati kroz Sektor za prestrukturiranje i reinženjering, uz uključivanje stručnjaka iz različitih sektora. Planira se i osnivanje posebne organizacione jedinice koja će trajno voditi ESG pitanja i rizike, uz definisanje ovlaštenja, nadležnosti i odgovornosti za izvještavanje i implementaciju.

Navedeni Nacrt će biti predmetom daljeg unapređenja u narednih 12 mjeseci.

IV POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA 2025. GODINU

IV.1 POPIS IMOVINE I OBAVEZA

U skladu sa članom 25. Zakona o RiR (Sl.novine FBiH broj 15/21 od 24.02.2021. godine), Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje, sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina ili neki drugi obračunski period, izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje, te da se u poslovnim knjigama izvrši usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem. Obzirom da Društvo vrši popis imovine i obaveza na dan kada se završava poslovna godina tj. 31.12., na dan 30.06.2025. godine nije vršen popis imovine i obaveza, osim popisa zaliha uglja. Naime, u skladu sa *Uputstvom za uglj*, geodetsko mjerenje i hemijska analiza depoa uglja se vrši kvartalno (više detalja u **Bilješci 14.**).

Godišnji popis imovine i obaveza će se izvršiti na dan 31.12.2025. godine.

IV.2 INDIKATORI POSLOVANJA (ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU)

U skladu sa članom 4. Zakona o finansijskom poslovanju Uprava je dužna:

- u vođenju poslova društva, poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osigurala likvidnost,
- upravljati imovinom i obavezama društva tako da je ono sposobno izvršavati sve svoje dospjele obaveze,
- osigurati sistemsko praćenje, procjenu i strategiju održavanja, odnosno dostizanja adekvatnog nivoa kapitala u odnosu na vrstu, obim i složenost poslovne djelatnosti koju društvo obavlja i rizike kojima je izloženo ili bi moglo biti izloženo u obavljanju te poslovne djelatnosti.

Prema članu 5. navedenog Zakona, Nadzorni odbor Društva je dužan nadzirati stanje likvidnosti, kao i poduzimati adekvatne mjere radi otklanjanja nelikvidnosti društva. Nadalje, u skladu sa članom 7., mjere koje je Uprava dužna poduzeti za razvoj i provođenje politike redovnog upravljanja rizikom likvidnosti su:

- redovno praćenje i upravljanje likvidnošću,
- planiranje poznatih i potencijalnih novčanih odliva i priliva, s obzirom na redovni tok poslovanja,
- određivanje odgovarajućih mjera za sprečavanje ili otklanjanje uzroka nelikvidnosti i identificiranje drugih mogućnosti.

Prema članu 8. navedenog Zakona, Uprava Društva je dužna poduzeti sve potrebne mjere da Društvo raspolaže sa dovoljno dugoročnih izvora finansiranja, s obzirom na obim i vrstu poslovne djelatnosti, te je dužna redovno pratiti da Društvo ostvaruje adekvatnost kapitala. U skladu sa odredbama navedenog zakona, neadekvatnost kapitala nastaje ako je na dan sastavljanja finansijskih izvještaja gubitak iz tekuće godine zajedno s prenesenim gubicima dostigao polovinu visine njegovog osnovnog kapitala.

Prema odredbama člana 35. *Pravilnika o finansijskom poslovanju Društva*, ako se polugodišnjim obračunom utvrdi gubitak u poslovanju, u roku od 10 dana od isteka roka propisanog za podnošenje periodičnog obračuna, Uprava Društva, u saradnji sa nadležnim službama Direkcije Društva i podružnica, analizira i utvrđuje uzroke nastanka gubitka i sačinjava prijedlog Programa mjera za otklanjanje uzroka gubitaka.

Prema odredbama člana 36. istog *Pravilnika*, ako se godišnjim obračunom utvrdi gubitak u poslovanju Društva, u roku od 30 dana po isteku roka propisanog za podnošenje godišnjeg obračuna neophodno je utvrditi da li nastali gubitak ugrožava uspješno poslovanje i da li dovodi do insolventnosti. Ukoliko se utvrdi da nastali gubitak ugrožava uspješno poslovanje i dovodi do insolventnosti, Uprava Društva

analizira i utvrđuje uzroke nastanka gubitka i sačinjava prijedlog Programa sanacije. Program mjera za otklanjanje uzroka gubitka usvaja Nadzorni odbor Društva.

Uprava Društva je na 180. sjednici održanoj dana 12.08.2025. godine usvojila **Program mjera za otklanjanje uzroka gubitka u poslovanju Društva**. U Programu je navedeno da u je cilju otklanjanja gubitaka, zaštite i održivosti daljeg poslovanja Društva, te sanacije ugroženog gotovinskog toka, neophodno primijeniti sljedeće mjere:

- nastaviti sa primjenom Programa mjera štednje na nivou Društva,
- obavezati ZD rudnike uglja da poduzmu mjere na ostvarenju planskih parametara na uglju, otkrivci i širim pripremama,
- poduzeti mjere za nabavku dodatnih količina uglja na tržištu,
- intenzivirati otkup električne energije,
- pokrenuti tarifni postupak za povećanje cijene mrežarine,
- poboljšati upravljanje zalihama,
- osigurati model efikasnije naplate potraživanja po svim osnovama duga,
- razmotriti obraćanje Vladi FBiH sa zahtjevom za finansijsku podršku.

Pored navedenog programa, Uprava Društva je dana 14.04.2025. godine, na 156. sjednici, usvojila **Program energetske i finansijske konsolidacije poslovanja Društva za 2025. godinu**, a naknadno su usvajane ažurirane verzije (posljednja verzija br. U-01-37528-1/25-195/10 od 24.10.2025. godine). U Programu su navedene mjere za popravlanje poslovnog rezultata Društva za 2025. godinu:

- nabavka dodatnih količina uglja izvan Koncerna obzirom da ZD rudnici ne ispunjavaju ugovorenu isporuku uglja,
- obavezati ZD rudnike uglja da poduzmu mjere na ostvarenju planskih parametara na uglju, otkrivci i širim pripremama,
- nastaviti sa primjenom Programa mjera štednje na nivou Društva,
- prolongiranje pojedinih investicionih ulaganja s ciljem poboljšanja stanja gotovine,
- intenzivirati otkup električne energije od nezavisnih proizvođača, poduzimati aktivnosti na vezanoj trgovini, te smanjivati troškove debalansa,
- smanjivanje rizika od neplanskih ispada,
- obratiti se Vladi FBiH sa zahtjevom za finansijsku podršku,
- pokrenuti tarifni postupak u cilju povećanja prihoda od mrežarine,
- poboljšati upravljanje zalihama,
- osigurati model efikasnije naplate potraživanja po svim osnovama duga.

Nadzorni odbor Društva je na 76. sjednici održanoj dana 30.09.2025. godine održanoj dana 30.09.2025. godine razmatrao **Informaciju o adekvatnosti kapitala, stanju likvidnosti i solventnosti po polugodišnjem izvještaju za 2025. godinu**. Informacija je sačinjena u skladu sa odredbama Zakona o finansijskom poslovanju, Pravilnika o finansijskom poslovanju, te Planom za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole za 2025. godinu. U informaciji su navedeni podaci o finansijskom rezultatu za period I – VI 2025. godine, kao i uzroci koji su doveli do gubitka. Također je analizirana adekvatnost kapitala (konstatovano je da je na dan 30.06.2025. godine vrijednost kapitala adekvatna u smislu odredbi Zakona o finansijskom poslovanju) te solventnost i likvidnost (konstatovano je da poslovanje Društva nije ugroženo). Na navedenoj sjednici, Nadzorni odbor je, između ostalog, usvojio i sljedeće Zaključke:

Zaključak 2/76:

Nadzorni odbor i Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo traže od većinskog vlasnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da za 2025. godinu i za 2026. godinu razmotri zakonske mogućnosti u smislu finansijske konsolidacije Društva u svrhu očuvanja energetske stabilnosti Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine.

Zaključak 3/76

Nadzorni odbor Društva prihvata Informaciju o adekvatnosti kapitala, stanju likvidnosti i solventnosti na dan 30.06.2025. godine.

Zadužuje se Uprava Društva da redovno prati i kontinuirano preduzima mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti na osiguranju adekvatnosti kapitala, likvidnosti i solventnosti Društva i o tome redovno izvještava Nadzorni odbor Društva te po potrebi, predloži Nadzornom odboru preduzimanje mjera i aktivnosti koje su u nadležnosti Nadzornog odbora Društva.

U nastavku su prezentirani osnovni indikatori poslovanja Društva sa stanjem na dan 30.06.2025. godine:

	30.06.2025.	31.12.2024.	30.06.2024.
Tekuća likvidnost	2,14	2,20	2,49
Ubrzana likvidnost	1,39	1,80	1,95
Trenutna likvidnost	0,51	0,88	1,01
Neto radni kapital	270.991.512	320.185.061	316.767.094
Finansijska stabilnost	0,90	0,89	0,89
Odnos duga i kapitala	0,18	0,19	0,20
Povrat na imovinu (ROA)	(1,48%)	(1,83%)	(0,84%)
Povrat na kapital (ROE)	(1,77%)	(2,21%)	(1,01%)

IV.3 SAČINJAVANJE POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA

Zakonom o RiR, pravna lica nisu u obavezi da sačinjavaju finansijske izvještaje po polugodišnjem obračunu. Članom 37. tačkom (6) ovog zakona, definisano je da su pravna lica čije je poslovanje uređeno posebnim propisima, na osnovu kojih je regulatorno tijelo za obavljanje nadzora nad njihovim poslovanjem propisalo obavezu sačinjavanja i prezentacije periodičnih finansijskih izvještaja i dodatnih izvještaja, dužna iste poštivati.

Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanja na tržištu vrijednosnih papira (Sl.novine FBiH 99/22 od 14.12.2022. godine) je definisano, između ostalog, da se polugodišnji izvještaji o poslovanju dostavljaju Komisiji za VP na obrascima OEI-PD u Excel formatu, koje Komisija za VP objavljuje na svojoj web stranici.

OEI-PD obrasci na dan 30.06.2025. godine nisu usvojeni i odobreni od strane Nadzornog odbora Društva, ali se sačinjavaju na osnovu istih podataka (bruto bilansa) na osnovu kojeg je sačinjen Izvještaj o poslovanju za za period I – VI 2025. godine koji je Nadzorni odbor usvojio dana 31.07.2025. godine na 42. sjednici.

Društvo je dana 31.07.2025. godine Komisiji za VP putem e-maila dostavilo popunjene obrasce OEI-PD po polugodišnjem obračunu. Obrasci OEI-PD uključuju: Opće podatke (Tabela A), Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja) na dan 30.06.2025. godine (Tabela B), Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha) za period 01.01. - 30.06.2025. godine (Tabela C), Izvještaj o gotovinskim tokovima (indirektna metoda) za period 01.01. - 30.06.2025. godine (Tabela E), Izvještaj o promjenama u kapitalu za period koji završava na dan 30.06.2025. godine (Tabela F), te

Zabilješke i komentari uprave (Tabela G) neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C, D, E i F obrazaca OEI-PD.

U nastavku su dati Izvještaj o ukupnom rezultatu za period 01.01.-30.06.2025. godine, te Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda na dan 30.06.2025. godine, koje je Društvo dostavilo Komisiji za VP.

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD
ZA PERIOD OD 01.01. – 30.06.2025.**

	Bilješka	I - VI 2025. KM	I - VI 2024. KM
Prihodi iz ugovora s kupcima	1.	733.336.440	549.348.455
Ostali prihodi i dobici	2.	11.848.291	12.462.010
Ukupno prihodi		745.184.731	561.810.465
Poslovni rashodi	3.	770.203.208	576.639.657
Ostali rashodi i gubici	4.	20.451.214	11.880.111
Ukupno rashodi		790.654.422	588.519.768
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja prije oporezivanja		(45.469.691)	(26.709.303)
Porez na dobit		-	-
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja		(45.469.691)	(26.709.303)
Ostali ukupni rezultat		-	-
Ukupni rezultat dobit (gubitak)		(45.469.691)	(26.709.303)

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
NA DAN 30.06.2025. GODINE**

	Bilješka	30.6.2025. KM	31.12.2024. KM
IMOVINA			
Dugoročna imovina			
Nekretnine, postrojenja i oprema	5.	2.127.868.255	2.129.684.968
Imovina s pravom korištenja	6.	845.289	1.056.502
Nematerijalna imovina	7.	9.524.293	10.488.177
Biološka imovina	8.	49.504	49.504
Ulaganja u zavisne subjekte	9.	312.438.764	304.928.233
Ulaganja u pridružene subjekte	10.	1.950.186	1.950.186
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		5.060	5.060
Finansijska imovina po amortizovanom trošku	11.	95.176.923	94.143.005
Ostala imovina i potraživanja	12.	1.407.504	8.216.443
Odgođena porezna imovina	13.	5.976.901	5.976.901
Ukupno dugoročna imovina		2.555.242.679	2.556.498.979
Kratkoročna imovina			
Zalihe	14.	179.009.942	135.451.011
Potraživanja od kupaca	15.	169.613.886	157.645.881
Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	16.	84.266.213	212.957.410
Gotovina i gotovinski ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)	17.	41.139.335	33.395.585
Akontacije poreza na dobit	18.	7.999.999	13.248.874
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja	19.	27.211.951	33.790.846
Ukupno kratkoročna imovina		509.241.326	586.489.607
Poslovna imovina		3.064.484.005	3.142.988.586
Vanbilansna imovina		2.105.533.405	2.091.621.824
UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA		5.170.017.410	5.234.610.410

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
NA DAN 30.06.2025. GODINE (nastavak)**

	Bilješka	30.06.2025. KM	31.12.2024. KM
KAPITAL I OBAVEZE			
Kapital	20.		
Dionički kapital		2.236.964.411	2.236.964.411
Rezerve		370.340.874	431.294.539
Akumulirana dobit / (gubitak)		-	-
Dobit tekućeg perioda		(45.469.691)	(60.953.664)
UKUPAN KAPITAL		<u>2.561.835.594</u>	<u>2.607.305.286</u>
Dugoročne obaveze			
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	21.	109.087.291	109.606.708
Odgođeni prihod	22.	48.701.692	51.235.725
Rezervisanja	23.	106.605.719	108.532.426
Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	24.	3.895	3.895
Ukupno dugoročne obaveze		<u>264.398.597</u>	<u>269.378.754</u>
Kratkoročne obaveze			
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	25.	115.937.403	120.121.344
Odgođeni prihod	26.	14.666.744	13.677.677
Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	27.	107.645.667	132.505.525
Ukupno kratkoročne obaveze		<u>238.249.814</u>	<u>266.304.546</u>
Ukupno kapital i obaveze		3.064.484.005	3.142.988.586
Vanbilansne obaveze		2.105.533.405	2.091.621.824
UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNE OBAVEZE		<u>5.170.017.410</u>	<u>5.234.610.410</u>

V KLJUČNE INFORMACIJE IZ POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA

1. Prihodi iz ugovora s kupcima

Društvo je u okviru obrazaca koji se dostavljaju Komisiji za VP, prikazalo prihode iz ugovora s kupcima kako slijedi:

	I - VI 2025.	I - VI 2024.
Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu	726.309.577	545.345.743
Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu	7.026.863	4.002.712
Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama (1.1)	-	-
	733.336.440	549.348.455

Izvor: OEI-PD obrazac, Tabela C, za period 01.01. - 30.06.2025. godine

1.1 Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama se odnose na prodatu električnu energiju te pružene usluge, koje se evidentiraju na kontima 60010000 *Prihodi od prodaje el.energije povezanim pravnim licima* te 62010000 *Prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima*. Prema informacijama iz Sektora za planiranje, analizu i izvještavanje, preknjiženje na ova konta bit će izvršeno prilikom sačinjavanja godišnjeg obračuna. Na dan 30.06.2025. godine, prihodi iz ugovora sa povezanim stranama su uključeni u iznos od 726.309.577 KM.

Na osnovu podataka dostavljenih iz Sektora za javno snabdijevanje, sačinili smo pregled prihoda od prodate električne energije prema povezanim licima u periodu I – VI 2025. godine:

	I - VI 2025.
RU Kreka	3.936.928
RMU Đurđevik	1.415.522
RMU Breza	1.007.950
RMU Zenica	839.107
RMU Kakanj	822.020
RMU Abid Lolić	205.041
RU Gračanica	127.716
TTU Energetik	104.382
Iskraemeco	32.309
ETI	11.059
Eldis Tehnika	5.509
GEOLP	7.452
MiOD	-
	8.514.995

Na osnovu bruto bilansa, sačinili smo detaljniji pregled prihoda iz ugovora s kupcima, kako slijedi:

	I - VI 2025.	I - VI 2024.
Prihodi od prodaje električne energije i pomoćnih usluga		
Domaćinstva - javno snabdijevanje	218.136.225	181.607.337
Ostala potrošnja 0,4 kV	130.192.288	91.782.738
Ostali netarifni kupci	117.943.104	41.031.545
Kupci 10 kV	99.229.705	96.668.711
Kupci 110 kV	50.184.398	44.780.873
Kupci 35 kV	33.661.017	28.970.172

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO
REVIZIJA POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2025. GODINU

	I - VI 2025.	I - VI 2024.
Javna rasvjeta	9.622.988	9.640.504
Neovlaštena potrošnja	86.285	60.980
Pomoćne usluge (rezerva snage, sekundarna i tercijarna regulacija, prekomjerna reaktivna energija, UPTS)	35.158.302	22.194.405
Prihodi od prodaje električne energije u inostranstvu	7.026.863	4.002.712
	701.241.173	520.739.978
Prihodi od usluga		
Priključci	14.533.995	13.677.103
Ostale usluge (EE saglasnosti, PAS, naplata RTV takse itd.)	4.621.894	3.976.557
	19.155.889	17.653.659
Prihodi od sporednih djelatnosti		
Toplotna energija	9.036.609	7.464.264
Tehnološka para	2.685.945	2.404.873
Šljaka i pepeo te ostali sporedni proizvodi	1.216.824	1.085.680
	12.939.378	10.954.817
	733.336.440	549.348.455

Priznavanje prihoda definisano je Pravilnikom RiRP. Prihodi od prodaje robe i gotovih proizvoda su priznati u bilansu uspjeha kada je vjerovatno da ekonomske koristi pritiču u Društvo i mogu se pouzdano izmjeriti, a kupac je preuzeo kontrolu nad prodanom robom, rizike i koristi od vlasništva nad njom. Prihodi od prodaje usluga se priznaju u periodu u kojem je usluga izvršena u skladu sa stepenom dovršenosti na datum izvještavanja, dok se prihodi od priključaka priznaju u periodu nakon uplate naknade i okončanja svih aktivnosti na izgradnji priključka.

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji BiH – FERK odobrava cijene javnog snabdijevanja i to za kupce iz kategorije Domaćinstva, Ostala potrošnja na 0,4kV naponu (mali kupci i kupci od posebnog društvenog značaja) i Javna rasvjeta. Ostala prodaja se vrši putem ugovora.

Dana 09.08.2023. godine, u Službenim novinama FBiH broj 60/23 objavljen je novi Zakon o električnoj energiji FBiH. Na osnovu navednog Zakona, dana 06.12.2023. godine u Službenim novinama FBiH broj 94/23 je objavljena *Odluka o proglašenju stanja ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu.*

U skladu sa navedenim aktima, dana 13.12.2023. godine, u Službenim novinama FBiH broj 96/23 objavljena je *Odluka o uvođenju posebnih mjera kontrole cijena snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu,* kojom se ograničava povećanje cijena snabdijevanja električnom energijom za krajnje kupce do 20% maksimalno u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu se isto odnosi na ugovore koji se zaključuju na period do 31.12.2024. godine. Odlukom je propisano da cijena snabdijevanja za 2024. godinu za postojećeg krajnjeg kupca ne može biti veća od cijene tržišnog snabdijevanja koja bi se utvrdila za 2021. godinu za odgovarajući naponski nivo, uvećane za po 20% za 2022., 2023. i 2024. godinu, a u skladu sa odlukama o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom za 2022. i 2023. godinu, te odredbom ove odluke.

Na sjednici održanoj 28.06.2024. godine, FERK je dao saglasnost Društvo za linearno povećanje cijena električne energije za kategorije domaćinstva i ostalu potrošnja. Linearno povećanje cijene električne energije iznosi 10% za domaćinstva i 8,1% za ostalu potrošnju na 0,4 kV, uključujući energiju i mrežarinu. Nove cijene električne energije se primjenjuju od 01.08.2024. godine.

Dana 23.07.2025. godine, FERK je dao saglasnost Društvo na Prijedlog cijena za snabdijevanje krajnjih kupaca, čime je uveden novi cjenovni modela obračuna za kategoriju potrošnje domaćinstva, kao i povećanje cijena električne energije za kategorije domaćinstva, ostala potrošnja na 0,4kV i javna

rasvjeta. Novi cjenovni model za kategoriju potrošnje domaćinstva podrazumijeva obračun troška za električnu energiju, za obračunski period od 30 dana, korištenjem tri tarife:

- Zelena tarifa: 0 – 350 kWh (uključujući 350 kWh),
- Plava tarifa: više od 350 – 1.000 kWh (uključujući 1.000 kWh),
- Crvena tarifa: više od 1.000 kWh.

Nove cijene električne energije se primjenju od 01.09.2025. godine.

2. Ostali prihodi i dobiti

Društvo je u okviru obrazaca koji se dostavljaju Komisiji za VP, prikazalo prihode i dobitke kako slijedi:

	I - VI 2025.	I - VI 2024.
Finansijski prihodi		
Prihodi od kamata	3.843.496	5.054.834
Neto pozitivne kursne razlike	669.459	510.916
Ostali finansijski prihodi	52.722	85.575
	4.565.677	5.651.325
Ostali prihodi i dobiti		
Prihodi od donacija	2.715.114	2.831.948
Naplaćena otpisana potraživanja	1.760.973	444.555
Prihodi od zakupnina	854.711	784.520
Ostali prihodi	812.597	1.503.546
	6.143.395	5.564.569
Prihodi od prodaje materijala, neto	852.697	509.652
Otpuštanje umanjenja vrijednosti zaliha	215.378	401.794
Prihodi od dividendi	-	300.000
Neto dobiti od otuđenja nekretnina, postrojenja I opreme	71.144	34.670
	11.848.291	12.462.010

Izvor: OEI-PD obrazac, Tabela C, za period 01.01. - 30.06.2025. godine

3. Poslovni rashodi

Društvo je u okviru obrazaca koji se dostavljaju Komisiji za VP, prikazalo poslovne rashode kako slijedi:

	I - VI 2025.	I - VI 2024.
Troškovi sirovina i materijala (3.1)	233.873.061	243.009.207
Nabavna vrijednost prodane robe (3.2)	269.565.407	72.708.752
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (3.3)		
Bruto plaće zaposlenih	76.396.511	71.742.388
Ostale naknade zaposlenih	24.682.232	24.556.280
Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora	314.366	439.236
	101.393.109	96.737.904
Amortizacija (3.4)		
Nekretnine, postrojenja i oprema	69.895.609	70.620.058
Nematerijalna imovina	902.007	1.246.648

	I - VI 2025.	I - VI 2024.
Imovina s pravom korištenja	211.213	210.825
	71.008.829	72.077.531
Troškovi primljenih usluga (3.5)	56.684.030	52.721.753
Troškovi energije i goriva (3.6)	6.455.351	4.157.044
Ostali poslovni rashodi i troškovi (3.7)	31.223.421	35.227.466
	770.203.208	576.639.657

Izvor: OEI-PD obrazac, Tabela C, za period 01.01. - 30.06.2025. godine

3.1 Od ukupnih troškova sirovina i materijala u iznosu 233.873.061 KM, najveći dio (186.557.257 KM odnosno 80%) se odnosi na utrošeni uglj.

Dana 13.12.2023. godine, u Službenim novinama FBiH broj 96/23 je objavljena *Odluka o davanju saglasnosti na cijene uglja za termoelektrane*, kojom je data saglasnost na cijene uglja za termoelektrane i to 7,80 KM/GJ za uglj iz površinske i 7,80 KM/GJ za uglj iz podzemne eksploatacije.

3.2 Nabavna vrijednost prodate robe odnosi se trošak prodate električne energije. Kako je navedeno u Izvještaju o poslovanju za period I – VI 2025. godine, usljed neisporučenih planskih i ugovorenih količina uglja rudnika iz Koncerna i RMU Banovići, Društvo je bilo primorano obezbijediti potrebnu količinu električne energije kupovinom na tržištu.

3.3 Iz Sektora za kadrovske poslove dostavljeni su podaci o broju zaposlenih na dan 30.06.2025. godine i 31.12.2024. godine i iste dajemo u narednoj tabeli:

Organizacioni dio	Broj zaposlenih na dan 30.06.2025. godine					Broj zaposlenih na dan 31.12.2024. godine				
	Neodređeno	Određeno	Pripravnici	Ostalo*	Ukupno	Neodređeno	Određeno	Pripravnici	Ostalo*	Ukupno
Direkcija	593	-	3	-	596	587	-	-	1	588
HE na Neretvi	295	-	1	1	297	279	-	-	1	280
TE Kakanj	506	-	4	1	511	497	-	-	1	498
TE Tuzla	556	3	5	-	564	550	1	-	-	551
ED Bihać	311	1	24	2	338	291	-	3	2	296
ED Mostar	170	-	-	-	170	164	-	1	-	165
ED Travnik	184	-	-	-	184	173	-	3	-	176
ED Sarajevo	454	-	5	-	459	414	-	6	-	420
ED Tuzla	487	-	-	2	489	429	-	1	2	432
ED Zenica	368	1	1	-	370	349	-	-	-	349
Ukupno:	3.924	5	43	6	3.978	3.733	1	14	7	3.755

* Zaposlenici koji su na zamjeni i zaposlenici koji se nalaze na mirovanju ili plaćenom odsustvu

3.4 Prema odredbama Pravilnika o RiRP, obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme se vrši vremenskom metodom u okviru predviđenog vijeka upotrebe sredstva – linearna metoda, koja podrazumjeva istu stopu amortizacije za svaku godinu korištenja, dok se nematerijalna stalna sredstva otpisuju na osnovu procijenjenog vijeka upotrebe, odnosno na osnovu procjene pritanja ekonomske koristi po osnovu korištenja prava nematerijalnog stalnog sredstva.

Od 2017. godine, Društvo je počelo primjenjivati funkcionalni metod amortizacije za opremu u HE na Neretvi koja je direktno uključena u proces proizvodnje i čije je korištenje uslovljeno obimom proizvodnje. U 2023. godini, ovaj metod se počeo primjenjivati i na opremu koja pripada VE Podveležje. Dodatna amortizacija / umanjeње amortizacije za HE na Neretvi i VE Podveležje se ukalkuliše na mjesečnom nivou, a na kraju godine će se ukalkulisani iznosi stornirati i bit će proknjižena stvarna amortizacija za

godinu. Na dan 30.06.2025. godine, za HE na Neretvi i VE Podveležje je ukalkulisano umanjenje amortizacije (**Bilješka 19.5**), obzirom da je stvarna proizvodnja bila značajno manja od planirane u toku perioda I – VI 2025. godine.

Na 73. sjednici Uprave održanoj dana 23.05.2024. godine usvojena je informacija u vezi korekcije vijekova korištenja stalnih sredstava u termoelektranama (br. 05-15747-1/2024). Vodeći se dokumentom "*Strategija energetske tranzicije i dekarbonizacije EPBiH 2050*" (usvojenim od Nadzornog odbora dana 27.12.2023. godine), Društvo je produžilo vijek trajanja za sve blokove:

TE Tuzla	Stara godina isteka vijeka upotrebe	Nova godina isteka vijeka upotrebe	TE Kakanj	Stara godina isteka vijeka upotrebe	Nova godina isteka vijeka upotrebe
Blok 3	2023.	2050.			
Blok 4	2023.	2045.	Blok 5	2027.	2050.
Blok 5	2034.	2045.	Blok 6	2034.	2035.
Blok 6	2035.	2040.	Blok 7	2035.	2045.
Zajednička postrojenja	zaključno sa 2067.	2050.	Zajednička postrojenja	većina sredstava 2035.	2050.

U članu 91., tačka (3) Pravilnika o RiRP Društva je definisano da se obračun amortizacije za novonabavljena sredstva vrši u skladu sa jedinstvenom nomenklaturom. Nomenklatura stopa amortizacije u SAP-u nije u skladu sa usvojenom Nomenklaturom sredstava za amortizaciju od 09.07.2001. godine, tj. nije ažurirana u skladu sa svim izmjenama u navedenom periodu (zakonodavne, statutarne, operativne i dr.). Osim toga, internim aktima Društva nije definisano postupanje prilikom određivanja vijeka trajanja za naknadna ulaganja na imovini.

Početakom 2020. godine Društvo je pokrenulo aktivnosti na formiranju Stručnog tima na nivou Društva čiji je zadatak bio ažuriranje Nomenklature i usklađivanje važećih akata u skladu s tim. Prema informacijama koje smo dobili od Sektora za računovodstvene poslove:

- tokom 2024. godine pripremljen je prijedlog za distributivne podružnice na način da je nomenklatura povezana sa klasama imovine koje se koriste u podružnicama. Određen je minimalan, prosječan i maksimalan vijek prema stanju u SAP-u kao i prijedlozi novih vijekova koji bi se koristili prilikom kolaudacija,
- materijal je poslan na provjeru distributivnim podružnicama koje su dostavile svoje komentare za doradu. Obzirom da su za pojedine kategorije sredstava dostavljeni različiti prijedlozi, Sektor za distribuciju je u oktobru 2025. godine dostavio Sektoru za računovodstvene poslove unificiran prijedlog.
- Proizvodne podružnice su dostavile prijedloge izmjena nomenklature. U dostavljenom materijalu su predloženi različiti vijekovi korištenja za ista sredstva u termoelektranama. Sektor za proizvodnju je, u toku izrade ovog Izvještaja, sačinio objedinjen, odnosno unificiran prijedlog i isti dostavio Sektoru za računovodstvene poslove.

3.4 Nalaz

U skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme se vrši po stopama amortizacije iz jedinstvene nomenklature unešene u SAP i vremenskom (linearnom) metodom u okviru predviđenog vijeka upotrebe, izuzev postrojenja i opreme koja su direktno uključena u proces proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora za koja se primjenjuje funkcionalni metod. Nomenklatura stopa amortizacije u SAP-u u revidiranom periodu nije u skladu sa usvojenom Nomenklaturom sredstava za amortizaciju od 09.07.2001. godine, tj. nije ažurirana u skladu sa svim izmjenama u navedenom periodu (zakonodavne, statutarne, operativne i dr.). Osim toga, internim aktima Društva nije definisano postupanje prilikom određivanja vijeka trajanja

za naknadna ulaganja na imovini. U toku 2025. godine, Sektor za distribuciju i Sektor za proizvodnju su pripremili prijedlog izmijenjenih amortizacionih stopa, ali isti još nije usvojen.

3.4 **Preporuka – prioritet A (ponovljena preporuka)**

Potrebno je izvršiti ažuriranje jedinstvene nomenklature stopa amortizacije, njeno usvajanje od strane nadležnog organa i vršiti obračun amortizacije u skladu sa usvojenim aktima.

3.5 Na osnovu bruto bilansa, sačinili smo detaljniji pregled troškova primljenih usluga u iznosu 56.684.030 KM, kako slijedi:

	I - VI 2025.	I - VI 2024.
Prijenos električne energije	24.228.299	22.995.436
Troškovi pomoćnih usluga za rad EES BiH	13.201.066	12.367.265
Održavanje	12.973.959	11.058.404
Usluge od trećih lica	2.331.193	2.655.791
Zaštitorske usluge	1.403.510	1.032.579
Ostali troškovi primljenih usluga	2.546.003	2.612.278
	56.684.030	52.721.753

3.6 Na osnovu bruto bilansa, sačinili smo detaljniji pregled ostalih poslovnih rashoda i troškova u iznosu 31.223.421 KM, kako slijedi:

	I - VI 2025.	I - VI 2024.
Porezi i naknade	10.336.364	14.412.575
Doprinosi za hidroakumulaciju	7.278.114	7.070.552
Poštanske i telekomunikacijske usluge	4.298.846	4.265.837
Naknade regulatoru	3.636.203	3.793.144
Naknada za zagađenje zraka	1.831.361	1.985.694
Bankarski troškovi	2.278.863	2.207.900
Osiguranje imovine i zaposlenih	1.276.799	1.242.648
Ostali poslovni rashodi	286.871	249.116
	31.223.421	35.227.466

4. **Ostali rashodi i gubici**

Društvo je u okviru obrazaca koji se dostavljaju Komisiji za VP, prikazalo ostale rashode i gubitke:

	I - VI 2025.	I - VI 2024.
Troškovi rezervisanja, neto (4.1)		
Troškovi rezervisanja za sudske sporove	6.256.363	2.250.000
Troškovi rezervisanja za primanja zaposlenih (tekući rad)	891.000	870.000
Troškovi rezervisanja za demontažu	780.000	696.000
	7.927.363	3.816.000
Neto kreditni gubici od finansijske imovine po amortizovanom trošku (4.2)	6.941.144	827.907
Manjkovi i ostala negativna usklađenja zaliha (4.3)	3.083.591	3.485.268
Finansijski rashodi	1.219.296	1.155.501
Neto gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme	612.585	1.083.243
Ostali rashodi i gubici	667.235	1.512.192
	20.451.214	11.880.111

Izvor: OEI-PD obrazac, Tabela C, za period 01.01. - 30.06.2025. godine

4.1 Društvo svaki mjesec vrši ukalkulisavanja troškova po osnovu rezervisanja za primanja zaposlenih (aktuarski obračun), rezervisanja po sudskim sporovima, te rezervisanja za demontažu (**Bilješka 27.2**). U periodu I-VI ukalkulisavanja troškova su izvršena na osnovu *Plana ukalkulisavanja troškova i rashoda za 2025. godinu*, broj 05-8300-1/2025 od 05.03.2025. godine, odobrenog od strane Izvršne direktorice za ekonomske poslove. Na kraju poslovne godine, ukalkulisani troškovi se storniraju i knjiže se stvarna rezervisanja po obračunima.

4.2 Iznos od 6.941.144 KM se sastoji od:

- 1.241.144 KM - rashodi od ispravke vrijednosti po osnovu primjene *Uputstva o potraživanjima*,
- 900.000 - ukalkulisani rashodi po osnovu ispravke vrijednosti ostalih potraživanja
- 4.800.000 KM - ukalkulisani rashodi po osnovu ispravke vrijednosti ulaganja u ZD rudnike.

Ukalkulisani troškovi su detaljnije prikazani u **Bilješci 27.2**.

4.3 Od iznosa 3.083.591 KM, iznos od 2.274.201 KM se odnosi na kalo uglja, a iznos od 809.390 KM se odnosi na umanjenje vrijednosti zaliha po *Uputstvu za umanjenje vrijednosti zaliha*.

5. Nekretnine, postrojenja i oprema

Društvo je u okviru obrazaca koji se dostavljaju Komisiji za VP, prikazalo nekretnine, postrojenja i opremu kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Zemljište	85.607.800	85.279.363
Građevinski objekti	1.200.456.338	1.219.954.778
Postrojenja, oprema i namještaj	604.616.662	624.103.775
Transportna sredstva	5.981.714	4.982.197
Ostala dugoročna materijalna imovina	1.104.171	904.308
Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	230.101.570	194.460.547
	2.127.868.255	2.129.684.968

Izvor: OEI-PD obrazac, Tabela B, na dan 30.06.2025. godine

Odbor za reviziju je u ranijim revizijama ukazivao na činjenicu da postoje nekretnine za koje još uvijek nije izvršeno razgraničenje između Društva i kompanija Elektroprenos – Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Elektroprivreda RS i JP Elektroprivreda HZHB. U Društvu se kontinuirano provode aktivnosti na razgraničenju zemljišta između Društva i kompanije Elektroprenos – Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, čija dinamika u najvećoj mjeri zavisi od intenziteta investicionih aktivnosti kompanije Elektroprenos – Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka.

S obzirom na navedeno, potrebno je nastaviti sa aktivnostima na razgraničenju zemljišta između Društva i kompanije Elektroprenos a.d. Banjaluka, između Društva i kompanije Elektroprivreda RS, kao i između Društva i JP EP HZ HB d.d. Mostar. U Društvu postoje nekretnine za koje nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi ili su neusklađeni podaci u evidencijama Društva sa podacima iz zemljišnih knjiga, pri čemu se radi uglavnom o imovini koja je nabavljena i/ili izgrađena u ranijim periodima.

Uputstvom za rješavanje IPO (U-01-14087-1/24-67/8 od 29.04.2024. godine) definisan je način rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u procesu pripreme i realizacije investicija i priključenja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja elektroenergetskih objekata u Djelatnosti distribucije. Također, *Uputstvom*

su definisane aktivnosti i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za ranije izgrađene elektroenergetske objekte, za koje isti još uvijek nisu riješeni.

Dana 03.03.2022. godine usvojen je Pravilnik o izmjenama i dopunama *Pravilnika o organizaciji Društva*, kojim je predviđeno formiranje *Odjeljenja za postojeću imovinu* u okviru *Službe za imovinsko-pravne odnose*, u okviru Sektora za investicije, za svaku elektrodistributivnu podružnicu. U *Odjeljenju za postojeću imovinu* se, između ostalog, obavljaju i sljedeće aktivnosti: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za postojeće objekte, saradnja sa Službom za pravne poslove u vezi sa sporovima koji nastaju po osnovu neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, unošenje podataka u postojeću aplikaciju o imovinsko-pravnim odnosima te izvještavanje o postojećim objektima.

Prema informacijama koje smo dobili od zaposlenih iz pojedinačnih *Odjeljenja za postojeću imovinu*, dana 26.02.2025. godine u Direkciji Društva je održan radni sastanak na temu unosa podataka o rješanim/neriješenim imovinsko-pravnim odnosima za kablovske trafostanice u IPO aplikaciju, gdje je dogovoreno da se do kraja godine unesu podaci koji se odnose na ovu vrstu trafostanica. U skladu sa Uputstvom o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, za navedene trafostanice je potrebno imati upisano pravo vlasništva na zemljištima gdje su iste izgrađene. Unos podataka se mora raditi ručno, a kako se uglavnom radi o unosu podataka za već postojeće objekte, unos se radi na osnovu arhivskih primjeraka, što zahtijeva određeno vrijeme.

Odbor za reviziju je u ranijim revizijama dao preporuku da je potrebno da odjeljenja za postojeću imovinu (formirana u elektrodistributivnim podružnicama u okviru Službe za IPO pri Sektoru za investicije) sačine plan rješavanja IPO i da periodično (po potrebi, a najmanje dva puta godišnje) izvještavaju nadležne o stepenu realizacije plana tj. riješenim IPO za postojeću imovinu. Prema informacijama kojima raspolažemo, još uvijek nije sačinjen plan rješavanja IPO na nivou elektrodistributivnih podružnica (osim za ED Bihać gdje je sačinjen plan), te ćemo u ovom Izvještaju ponoviti ranije datu preporuku.

5.1 Nalaz

Obzirom da se većina neriješenih IPO odnosi na elektrodistributivne podružnice i to na objekte koji su izgrađeni u ranijim periodima, Pravilnikom o organizaciji su, u svim elektrodistributivnim podružnicama formirana odjeljenja za postojeću imovinu (u okviru Službe za IPO u Sektoru za investicije) čiji je zadatak rješavanje IPO za postojeće objekte za koje nisu riješeni IPO u ranijim periodima. Iako je Odbor za reviziju u prethodnim revizijama dao preporuku da navedena odjeljenja sačine plan rješavanja IPO i da periodično (po potrebi, a najmanje dva puta godišnje) izvještavaju nadležne o stepenu realizacije plana tj. riješenim IPO za postojeću imovinu, ista nije realizovana (izuzev djelimično u ED Bihać gdje je sačinjen Plan).

5.1 Preporuka – prioritet B (ponovljena/korigovana preporuka)

Potrebno je da direktori elektrodistributivnih podružnica, najkasnije do 31.01. tekuće godine (za prethodnu godinu) sačine informaciju o postojećoj imovini za koju nisu riješeni IPO koja bi uključivala najmanje sljedeće podatke: pregled imovine za koju su u prethodnoj godini riješeni IPO, pregled imovine za koju nisu riješeni IPO, u kojoj su fazi aktivnosti na rješavanju IPO, planirani rok za rješavanje IPO, zadužene osobe za rješavanje IPO. Po sačinjavanju navedene informacije, istu je potrebno dostaviti Izvršnom direktoru za distribuciju i Izvršnoj direktorici za pravne poslove i ljudske resurse, koji bi objedinjenu informaciju dostavili Upravi Društva na razmatranje i donošenje odgovarajućih zaključaka.

Uprava Društva je na 257. sjednici održanoj 23.05.2023. godine prihvatila dokument: "*Informacija o aktivnostima na praćenju, izvještavanju i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u Društvu*", broj 06-17942-1/23 od 19.05.2023. godine, sačinjen od strane ID za distribuciju i ID za pravne poslove i ljudske resurse. U *Informaciji* je, između ostalog navedeno sljedeće: "*Generalno, istakli bi da je imovinsko-pravna problematika u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, jako obimna, složena i vezana je za niz*

objektivnih otežavajućih okolnosti za njeno rješavanje, te u većem dijelu postoji neregulisana i neriješena još od predratnog perioda, a za rješavanje iste potreban je duži vremenski period i kontinuiran rad, te saradnja sa nadležnim upravnim organima kao i sudovima."

Također, navedeno je i sljedeće: "*Kao važnu činjenicu istakli bi da se svi elektroenergetski objekti nalaze u posjedu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, što znači da ne postoje izraženiji zahtjevi trećih lica kojima se osporava pravo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo na istim (osim povremenih zahtjeva koji se rješavaju u zavisnosti od svakog konkretnog slučaja), a u pogledu zaštite posjeda, ukazali bi da JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ima osnov da u slučaju eventualne povrede posjeda traži zaštitu pred nadležnim organima.*

Dakle, generalno JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ima miran posjed i za one nekretnine za koje kako je utvrđeno ne postoje dokazi o riješenim imovinsko-pravnim odnosima, a što je upravo posljedica specifičnog načina gradnje istog u prethodnim decenijama."

Skrećemo pažnju da je neophodno kontinuirano provoditi aktivnosti na rješavanju IPO za cjelokupnu imovinu Društva za koju do sada isti nisu riješeni.

Dana 28.09.2010. godine Generalni direktor je donio Odluku broj 08-24281/10 o korištenju aplikacije "Baza podataka o EEO u elektrodistributivnoj djelatnosti" razvijenoj u sektoru za IKT u Direkciji. Dokumentom sistema kvaliteta broj UD 75/03 *Uputstvo i vođenje jedinstvene baze podataka o EEO u elektrodistributivnoj djelatnosti* propisana je uspostava i način na koji se vrši ažuriranje Baze podataka o elektroenergetskim objektima u elektrodistributivnoj djelatnosti.

Nakon donošenja Odluke o korištenju aplikacije Baza podataka o EEO (u daljem tekstu Baza EEO), u Društvu su poduzimane aktivnosti na unapređenju navedene aplikacije, kao i povezivanju iste sa drugim aplikacijama kao što su: SOEE, SAP, GIS, Dispečiranje, Imovinsko – pravni odnosi i dr., a sve u cilju izrade jedinstvene Baze podataka o EEO u elektrodistributivnoj djelatnosti.

Na intranet portalu Društva dostupna je Aplikacija DEEO kao jedinstvena Baza EEO. U prethodnim periodima u Društvu su poduzete aktivnosti koje su rezultirale povezivanjem Aplikacije DEEO i Knjige stalnih sredstava – SAP u smislu da se za elektrodistributivne objekte koji su evidentirani u Bazi DEEO mogu dobiti podaci o imovini (zemljište, trafostanice, transformatori) koja je, u Knjizi stalnih sredstava, evidentirana na tim objektima.

U cilju utvrđivanja i analiziranja međusobne neusaglašenosti podataka, te donošenja odluka o načinu međusobnog usaglašavanja podataka koji su evidentirani u Knjizi stalnih sredstava i Aplikaciji DEEO, Društvo koristi BI alate (Business Intelligence). Uz pomoć BI alata Društvo je u mogućnosti da međusobno "upari" podatke o elektroenergetskim objektima koji su evidentirani u Knjizi stalnih sredstava i Aplikaciji DEEO, te da utvrdi neusaglašenosti (u količinama, klasama imovine, lokacijama i sl.).

Prema informacijama dostavljenim iz ED podružnica, Društvo kontinuirano poduzima aktivnosti na međusobnom "uparivanju" podataka o elektroenergetskim objektima koji su evidentirani u Knjizi stalnih sredstava i Aplikaciji DEEO. Od decembra 2023. godine, ED podružnice imaju obavezu redovnog mjesečnog izvještavanja o rezultatima poređenja podataka evidentiranih u DEEO aplikaciji sa podacima u Glavnoj knjizi, te pripremu obrazloženja i kompletne dokumentacione osnove za uočene razlike. Prema informacijama koje su nam dostavljene iz Sektora za računovodstvene poslove Direkcije, ED podružnice rade na ažuriranju podataka u DEEO aplikaciji. Izvršene korekcije u glavnoj knjizi su se uglavnom odnosile na pogrešno odabrane klase imovine i slične tehničke korekcije.

U toku 2025. godine, u Društvu su pokrenute aktivnosti na izradi *Uputstva za međusobno usklađivanje podataka o elektroenergetskim objektima u DEEO bazi i stalnih sredstava u Glavnoj knjizi, odnosno SAP aplikaciji*, kojim će se utvrditi način rada i postupanja, neophodni uslovi za rad, mehanizmi provjere

podataka te će se određuju zaduženja, ovlaštenja i odgovornosti, a sve sa ciljem dobijanja jedinstvene i potpune evidencije o elektroenergetskim kapacitetima kojima raspolaže Društvo. U junu 2025. godine je sačinjen nacrt navedenog Uputstva. U trenutku sačinjavanja ovog Izvještaja, isto je bilo u fazi usaglašavanja, nakon čega bi trebalo biti prosljeđeno Upravi na usvajanje.

Shodno navedenom, aktivnosti na međusobnom usaglašavanju podataka između navedenih evidencija su nastavljene i u 2025. godini tako da proces usaglašavanja još nije okončan. Riječ o vrlo složenom i obimnom procesu, zbog obrade velikog broja podataka i nedostatka osoblja.

Članom 167. stav 1) Zakona o električnoj energiji FBiH (stupio na snagu 17.08.2023. godine) definisano je sljedeće:

"Elektroenergetski subjekti dužni su da usklade svoju unutrašnju organizaciju, rad i poslovanje sa odredbama ovog zakona, uključujući i odredbe o razdvajanju operatora distributivnog sistema iz člana 47. ovog zakona, u roku od dvije godine od dana njegovog stupanja na snagu."

Članom 47. (Razdvajanje operatora distributivnog sistema) navedenog Zakona, stav 1) i 2) definisano je sljedeće:

"(1) Ako je operator distributivnog sistema dio vertikalno integrisanog subjekta, dužan je da bude nezavisan u odnosu na druge djelatnosti koje nisu povezane sa distribucijom, najmanje u smislu svog pravnog oblika, organizacije i donošenja odluka.

(2) Nezavisnost operatora distributivnog sistema iz stava (1) ovog člana ne stvara obavezu da se vlasništvo nad sredstvima za distribuciju električne energije odvoji od vertikalno integrisanog subjekta."

Obzirom na obavezu razdvajanja ODS-a, te odredbe Zakona o električnoj energiji koje tretiraju pitanje imovine tj. sredstava za distribuciju električne energije (u smislu vlasništva) **mišljenja smo da je**, neovisno od toga da li će ODS biti vlasnik sredstava ili će iste iznajmljivati od vertikalno integrisanog subjekta (JP EP BiH), **neophodno intenzivirati aktivnosti na međusobnom usaglašavanju podataka između Knjige stalnih sredstava Društva i Aplikacije DEEO.**

Aktivnosti na izdvajanju i formiranju ODS

Prema odredbama Zakona o električnoj energiji FBiH, rok za izdvajanje ODS-a je bio dvije godine od stupanja na snagu navedenog Zakona tj. do 17.08.2025. godine.

U cilju ispunjenja zakonskih obaveza u dijelu izdvajanja ODS-a, Društvo je dana 11.03.2025. godine sa konsultantom Grupa ponuđača – Konzorcij: PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory d.o.o. Sarajevo i PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. Zagreb, zaključilo Ugovor br. 27-JP-25 o pružanju usluga tehničke asistencije za osnivanje i početak rada ODS EPBiH. Za praćenje realizacije Ugovora u Društvu je formirana Projektna organizacija koja se sastoji od Koordinacionog tima, Upravljačkog tima i nekoliko funkcionalnih timova.

Zadatak Konsultanta je bila izrada optimalne korporativne i organizacijske strukture Direkcije Društva bez djelatnosti ED, Direkcije izdvojenog ODS EPBiH, te centralnih potpornih i korporativnih servisa, a kako bi svi ključni procesi i odnosi funkcionirali adekvatno i u skladu sa regulatornim okvirima nakon odvajanja ODS EPBiH. Od početka realizacije Ugovora redovno su održavani sastanci i radionice upravljačkih i funkcionalnih timova Društva i Konsultanta, kao i strateške radionice sa Upravom Društva.

U okviru preliminarnih sagledavanja iz modula Pravni poslovi koje je uradio Konsultant, te kroz detaljnije analize urađene od strane organizacionih jedinica za pravne poslove Društva, ukazano je na postojanje određenih pretpostavki za pravno izdvajanje i formiranje ODS-a do roka utvrđenog Zakonom

o električnoj energiji, što se, prije svega odnosi na: neusklađenost Zakona o privrednim duštvima i Zakona o električnoj energiji u smislu statusnih promjena i osiguranja kontinuiteta JP EP BiH, povezanost statusne promjene sa prijenosom ugovora o radu, registracija ODS-a kao javnog preduzeća u sudski registar, imenovanje u organe upravljanja i rukovođenja ODS-a, prijenos licence za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije i slijedivost prava i obaveza iz ugovora zaključenih za djelatnost distribucije električne energije.

U organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (FMERI), dana 20.05.2025. godine u Sarajevu je održan sastanak s ciljem davanja odgovora na otvorena pitanja i pronalaženja pravnog okvira za izdvajanje Operatora distributivnog sistema (ODS) kao samostalnog subjekta, u skladu sa Zakonom o električnoj energiji FBiH. Sastanku su prisustvovali predstavnici FMERI, FERK-a, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, JP Elektroprivreda HZHB d.d. – Mostar, konsultantskih firmi PwC Sarajevo i PwC Zagreb, te drugi relevantni učesnici. Učesnicima sastanka je naloženo da izrade prijedloge izmjena mjerodavnih zakona i iste dostave FMERI do 31.05.2025. godine, radi pokretanja inicijative za izmjene propisa. FMERI je iniciralo formiranje Radne grupe uz tehničku asistenciju Projekta energetske podrške (EPA), radi predlaganja najefikasnijeg načina rješavanja pitanja od značaja za provođenje procesa razdvajanja ODS-a. Na sastanku Radne grupe, koji je održan 01.07.2025. godine, uz učešće predstavnika FMERI, EPA projekta te dviju elektroprivreda, razmatrana su otvorena pitanja te je zaključeno da, zbog nedostatka adekvatnog zakonskog okvira, **proces pravnog razdvajanja ODS-a nije moguće okončati do roka propisanog Zakonom o električnoj energiji Federacije BiH** (17.08.2025. godine). Predloženo je da se paralelno s izradom posebnog zakona pristupi izmjenama Zakona o električnoj energiji, naročito u dijelu koji se odnosi na rokove razdvajanja. Također je zaključeno da u daljnji rad treba uključiti FERK i druge mjerodavne institucije, te da EPA projekat pripremi koncept posebnog zakona o pravnom razdvajanju ODS-a, koji će biti dostavljen učesnicima Radne grupe na razmatranje i komentare u roku od sedam dana. Nakon dostavljenog koncepta, elektroprivrede su uputile svoje prijedloge i komentare.

Drugi sastanak Radne grupe je održan 24.07.2025. godine pod predsjedavanjem Ministra FMERI i uz učešće generalnih direktora federalnih elektroprivreda, na kojem su razmatrana navedena pitanja. Rad Radne grupe se nastavlja s ciljem izrade i usaglašavanja teksta nacrtu posebnog zakona koji će omogućiti pravovremeno i funkcionalno razdvajanje ODS-a u skladu sa Zakonom o električnoj energiji Federacije BiH.

Na osnovu prijedloga Upravljačkog i Koordinacionog tima, Uprava Društva je na 177. sjednici održanoj 29.07.2025. godine, utvrdila strateška opredjeljenja i ista su prosljeđena Konsultantu 30.07.2025. godine. Nakon što je Uprava Društva donijela potrebne strateške smjernice, u narednom periodu predstoji definisanje dinamike i realizacija određenih aktivnosti u cilju odvajanja ODS-a.

Dana 30.09.2025. godine, Društvo je uputilo FMERI *Informaciju o statusu odvajanja i formiranja ODS* broj 10-34832-1/2025 u kojoj su navedene sve do tada poduzete aktivnosti u cilju formiranja ODS.

5.2 Nalaz

Društvo je u prethodnim periodima poduzimalo određene aktivnosti na međusobnom "uparivanju" podataka o elektroenergetskim objektima koji su evidentirani u Knjizi stalnih sredstava i Aplikaciji DEEO, ali iste još uvijek nisu okončane. U 2025. godini je sačinjen nacrt „*Uputstva za međusobno usklađivanje podataka o elektroenergetskim objektima u DEEO bazi i stalnih sredstava u Glavnoj knjizi*“, ali isto još uvijek nije usvojeno.

Prema odredbama Zakona o električnoj energiji FBiH, rok za razdvajanje ODS-a je dvije godine od stupanja na snagu navedenog Zakona tj. do 17.08.2025. godine. U skladu sa opredjeljenjem Uprave Društva, prilikom izdvajanja ODS-a, strateška imovina će ostati u vlasništvu Društva, a nestrategička

imovina će biti unijeta kao kapital u ODS.

5.2 Preporuka – prioritet B (ponovljena/korigovana preporuka)

Potrebno je, što je moguće prije, a najkasnije do 31.03.2026. godine, okončati aktivnosti na usvajanju „Uputstva za međusobno usklađivanje podataka o elektroenergetskim objektima u DEEO bazi i stalnih sredstava u Glavnoj knjizi“, te po usvajanju, početi sa primjenom istog.

Neovisno od usvajanja navedenog Uputstva, potrebno je sve izmjene u bazi elektroenergetskih objekata dokumentovati i dokumentaciju blagovremeno dostavljati službi računovodstva na knjiženje.

U Društvu, pored Glavne knjige (gdje postoji modul koji ima obilježja Knjige stalnih sredstava i kojim se ispunjava zakonska obaveza u vezi vođenja stalnih sredstava), egzistiraju i Aplikacija DEEO i Aplikacija IPO koje treba da obezbijede propisane i potrebne podatke u vezi nekretnina.

Trenutno se u Društvu iz postojećih navedenih evidencija ne mogu dobiti kompletni podaci o svim nekretninama Društva.

Na 257. sjednici Uprave održanoj 23.05.2023. godine, razmatran je Programski zadatak "Uvezivanje i dorada postojećih, te izrada novih IT aplikacija, sa ciljem unaprijeđenja praćenja i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine Društva", broj 06-17942-1/23 od 19.05.2023. godine, nakon čega je Uprava Društva donijela Zaključak 14/257:

"Uprava Društva usvaja Programski zadatak pod nazivom: "Uvezivanje i dorada postojećih, te izrada novih IT aplikacija, sa ciljem unapređenja praćenja i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine Društva" sa predloženim aktivnostima koje će se provoditi u narednom periodu sa ciljem unapređenja praćenja i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u Društvu."

U proteklom periodu završena je izrada Aplikacije IPOP u kojoj će se voditi podaci o neelektroprivrednoj imovini i imovini u funkciji djelatnosti proizvodnje. Rješenjem Generalnog direktora broj 01-06-2893-1 od 27.01.2025. godine imenovan je Stručni tim koji će provesti aktivnosti na evidentiranju, analizi i praćenju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za ovu imovinu.

Dana 20.02.2025. godine održan je prvi sastanak Stručnog tima, na kojem se između ostalog, održala i edukacija o radu sa Aplikacijom. Prema informacijama dostavljenim od strane Sektora za pravne poslove, u aplikaciju se kontinuirano vrši unos podataka od strane podružnica, uz koordiniranje i davanje uputa od strane Sektora za pravne poslove.

Na osnovu bruto bilansa, nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi se mogu prikazati kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Nekretnine, postrojenja i oprema u toku	239.346.506	214.635.860
Ispravka vrijednosti investicija u toku	(31.752.493)	(31.752.493)
	207.594.013	182.883.367
Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	22.507.557	11.577.180
	230.101.570	194.460.547

Nekretnine, postrojenja i oprema u toku

Od ukupnog iznosa investicija u toku sa stanjem na dan 30.06.2025. godine, 61% se odnosi na kapitalne investicije:

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO
REVIZIJA POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2025. GODINU

	30.06.2025.	31.12.2024.
Kapitalne investicije	145.811.660	146.741.702
Ostalo*	93.534.846	67.894.158
	239.346.506	214.635.860
Ispravka vrijednosti	(31.752.493)	(31.752.493)
	207.594.013	182.883.367

* *Uključuje sve organizacione dijelove Društva izuzev Kapitalnih investicija*

Kapitalne investicije se odnose na ulaganja u nove objekte za čiju izgradnju je potreban duži vremenski period. Prema dostavljenim podacima, dosadašnja ulaganja u vezi izgradnje navedenih objekata se odnose na: kupovinu zemljišta, programe prijateljskog okruženja, izradu investiciono – tehničke dokumentacije, rješavanje imovinsko – pravnih odnosa itd.

Ulaganja po osnovu kapitalnih investicija sa stanjem na dan 30.06.2025. godine, korigovane za ispravku vrijednosti, se odnose na sljedeće:

	30.06.2025.			31.12.2024.
	<i>Bruto</i>	<i>Ispravka vrijednosti</i>	<i>Neto</i>	<i>Neto</i>
Blok 7 - TE Tuzla	100.903.220	(3.600.000)	97.303.220	96.909.169
HE Janjći	7.382.444	(1.607.041)	5.775.403	5.567.893
HE Vranduk	19.639.983	(16.846.862)	2.793.121	2.793.121
HE Ustikolina	2.015.104	-	2.015.104	2.012.732
HE Kovanići	1.537.438	-	1.537.438	1.537.438
FNE Gračanica 1 i 2	954.139	-	954.139	747.964
Vrelodov TE Kakanj - Sarajevo	813.145	-	813.145	813.145
Blok 8 - TE Kakanj	7.019.968	(6.222.623)	797.345	797.345
Transport i odlaganje čvrstih produkata od TET do PK Šikulje	770.094	-	770.094	254.664
HE Una Kostela	1.898.868	(1.254.688)	644.180	644.180
MHE Kakanj	331.622	-	331.622	331.622
Izgradnja 6 FNE	236.279	-	236.279	228.044
VE Vlašić	36.037	-	36.037	35.867
FNE Višća	25.062	-	25.062	25.062
Podveležje 3	22.508	-	22.508	22.508
FNE Banovići selo	4.470	-	4.470	4.170
MHE na Neretvici	2.221.279	(2.221.279)	-	-
FNE Rešetnica	-	-	-	2.244.648
	145.811.660	(31.752.493)	114.059.167	114.969.572
Ukalkulisana kamata	-	-	-	19.637
	145.811.660	(31.752.493)	114.059.167	114.989.209

U toku perioda I – VI 2025. godine nije bilo dodatne ispravke vrijednosti.

Prema dostavljenim podacima od strane Društva, starosna struktura investicija u toku na dan 30.06.2025. godine (bez kapitalnih investicija) je kako slijedi:

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO
REVIZIJA POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2025. GODINU

Organizacioni dio	Ulaganja u 2019. godini i ranije	Ulaganja u 2020. godini	Ulaganja u 2021. godini	Ulaganja u 2022. godini	Ulaganja u 2023. godini	Ulaganja u 2024. godini	Ulaganja u periodu I - VI 2025. godine	Saldo na dan 30.06.2025.
Direkcija (bez kapitalnih inv.)	578.365	73.707	-	-	54.380	295.176	586.023	1.587.651
ED Sarajevo	77.646	15.817	95.624	523.885	946.988	4.351.057	5.907.388	11.918.405
ED Bihać	1.225.401	185.972	237.690	181.200	734.097	3.082.092	6.001.860	11.648.312
ED Mostar	298.928	105.982	182.288	70.392	186.774	1.776.614	1.413.047	4.034.025
ED Travnik	-	-	-	23.736	21.328	2.258.369	2.961.365	5.264.798
ED Zenica	375.100	115.160	144.463	405.051	1.383.300	4.646.370	5.305.695	12.375.139
ED Tuzla	450.006	82.372	236.409	277.214	1.104.959	4.452.796	6.324.497	12.928.253
HE na Neretvi	-	-	-	-	-	191.587	1.393.314	1.584.901
TE Kakanj	-	-	152	80	-	10.226.418	5.919.971	16.146.621
TE Tuzla	648.585	457.591	87.834	297.962	-	3.788.031	10.766.738	16.046.741
Org.djelovi bez kapitalnih investicija	3.654.031	1.036.601	984.460	1.779.520	4.431.826	35.068.510	46.579.898	93.534.846
Kapitalne investicije	100.736.566	22.451.146	7.888.108	4.497.102	4.901.408	4.003.087	1.334.243	145.811.660
Ukupno Društvo	104.390.597	23.487.747	8.872.568	6.276.622	9.333.234	39.071.597	47.914.141	239.346.506

* U saldo investicija u toku podružnice TE Kakanj je uključen i investicioni materijal, koji na dan 30.06.2025. godine iznosi 10.379.224 KM.

Društvo je dana 13.02.2025. godine sačinilo *Analizu vrijednosti i starosne strukture investicija u toku sa 31.12.2024. godine* u kojoj je navedeno da procijenjeno ukupno umanjenje investicija u toku u iznosu od 687.593 KM (koje se odnosi na djelatnost proizvodnje i djelatnost distribucije) nije materijalno značajno (uzimajući u obzir procjenu gubitka za 2024. godinu u iznosu od cca 55-60 mil KM), da isto ne bi značajno uticalo na rashode Društva za 2024. godinu, te da isto nije potrebno evidentirati na teret rashoda. Također, navedeno je da je zaključno sa 31.12.2023. godine izvršeno umanjenje kapitalnih investicija u iznosu od 31.742.493 KM, te da je procjena da ne postoje razlozi za dodatna umanjivanja u 2024. godini. Ovakva analiza nije rađena na dan 30.06.2025. godine.

Odbor za reviziju je u ranijim revizijama ukazivao na problem neblagovremene kolaudacije realizovanih investicionih ulaganja. Posljedica toga je nepravovremen početak obračuna amortizacije, te posljedično podcijenjeni rashodi po osnovu amortizacije te pogrešno iskazan finansijski rezultat (podcijenjen ako je iskazan gubitak, precijenjen ako je iskazana dobit).

Na osnovu izvještaja (tabela) o starosnoj strukturi investicija u toku na dan 30.06.2025. godine sačinili smo preglede investicionih ulaganja po podružnicama, prema stepenu završenosti i isti dajemo u nastavku:

Organizacioni dio	0-50%	51-80%	81-99%	100%	Ukupno
Direkcija (bez kapitalnih inv.)	367.434	721.303	131.575	367.340	1.587.652
ED Bihać	4.843.054	-	6.621.231	184.028	11.648.313
ED Mostar	1.626.482	-	2.403.395	4.148	4.034.025
ED Sarajevo	3.158.520	-	7.483.723	1.276.162	11.918.405
ED Travnik	1.831.762	-	3.397.683	35.352	5.264.797
ED Tuzla	3.900.207	-	7.432.875	1.595.171	12.928.253
ED Zenica	2.935.248	-	9.190.708	249.183	12.375.139
HE na Neretvi	719.225	-	666.001	199.675	1.584.901
TE Kakanj	1.934.526	-	3.832.871	-	5.767.397
TE Tuzla	1.617.283	14.017.649	191.808	220.000	16.046.740

Organizacioni dio	0-50%	51-80%	81-99%	100%	Ukupno
Investicioni materijal	-	-	-	-	10.379.224
	22.933.741	14.738.952	41.351.870	4.131.059	93.534.846

Rukovodilac Sektora za planiranje, analizu i izvještavanje je svim organizacionim dijelovima Društva, dostavio dopis br. 05-3-12528-1/2025 dana 07.04.2025. godine, gdje je data uputa za definisanja jedinstvenih kriterija izvještavanja u investicijama u toku. Na osnovu uvida u sve izvještaje (tabele) starosne strukture investicija u toku na dan 30.06.2025. godine, popunjene od strane organizacionih dijelova Društva, uočili smo da su izvještaji popunjeni koristeći definisane jedinstvene kriterije u smislu stepena završenosti investicija i obrazloženja zbog kojih investicija nije završena. Shodno tome, možemo smatrati da je preporuka:

"Izvještaje o starosnoj strukturi investicija u toku popunjavati prema stvarnom stanju na terenu, koristeći definisane jedinstvene kriterije u svim organizacionim dijelovima, u smislu stepena završenosti investicija i obrazloženja zbog kojih investicija nije završena."

data u reviziji kolaudacije investicija u toku 2024. godine, **realizovana**.

Uvidom u izvještaje (tabele) starosne strukture investicija u toku smo uočili da postoje investicije u toku, u ukupnom iznosu od 4.131.059 KM (2024. godina: 14.553.968 KM), **za koje je navedeno da su završene (stepen završenosti 100%), ali da još uvijek nisu kolaudirane**.

Pored toga, u sklopu revizorskih procedura u svrhu sačinjavanja *Izvještaja o praćenju napretka u realizaciji preporuka interne revizije na dan 31.08.2025. godine*, odabrali smo uzorak koji je poslat svim organizacionim jedinicama, kako bi se provjerila blagovremenost dostavljanja i kompletnost dokumentacije koja je osnov za evidentiranje aktiviranja stalnih sredstava u poslovnim knjigama, te priznavanje stalnih sredstava u skladu sa odredbama MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema.

Na osnovu testiranog uzorka, uočili smo da su **i dalje prisutna kašnjenja u kolaudaciji, što za posljedicu ima retroaktivan obračun amortizacije** tj. troškove amortizacije koji su teretili 2025. godinu, umjesto da su isti teretili ranije periode u kojem je počela upotreba sredstava.

5.3 Nalaz

Revizorskim procedurama utvrdili smo da se u Društvu ne postupa u potpunosti u skladu sa MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema i internim aktima (Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama i procedurama sistema kvaliteta), jer troškovi amortizacije u poslovnim knjigama nisu pravilno iskazani zbog kašnjenja u kolaudaciji završenih investicionih ulaganja (procent završenosti 100%). Posljedično, troškovi amortizacije tekuće godine su precijenjeni jer je izvršen retroaktivan obračun amortizacije za ranije periode u kojima su sredstva već bila spremna za upotrebu, što je teretilo finansijski rezultat tekuće godine.

Zbog navedenog postoji rizik da u finansijskim izvještajima rashodi budu podcijenjeni (zbog neobračunatih troškova amortizacije), a rezultat podcijenjen (u slučaju gubitka), odnosno precijenjen (u slučaju dobiti). U slučaju da dobit bude precijenjena, tim će i obaveza za porez na dobit biti veća.

5.3 Preporuka - prioritet A (ponovljena preporuka)

U skladu sa MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema, poreznim propisima i internim aktima Društva, a u cilju realnog iskazivanja troškova amortizacije, ukupnih rashoda, rezultata perioda, poreza na dobit, kao i imovine Društva potrebno je da se isti priznaju u poslovnim knjigama od datuma početka korištenja/spremnosti za upotrebu/puštanja u rad investicionog ulaganja.

Osim toga, potrebno je najmanje jednom godišnje (a obavezno na datum sačinjavanja finansijskih izvještaja) vršiti analizu i preispitivanje vrijednosti iskazanih nekolaudiranih investicija u toku (analiza u smislu eventualnog odustajanja od pojedinih ulaganja, kao i procjene o eventualnom umanjenju vrijednosti izvršenih ulaganja u skladu sa MRS 36 Umanjenje vrijednosti imovine).

Potrebno je da direktori podružnica i rukovodioci samostalnih organizacionih jedinica uz Upravu u Direkciji sačinjavaju izvještaje o analizi i preispitivanju vrijednosti iskazanih nekolaudiranih investicija u toku na osnovu čega će nadležni izvršni direktori i rukovodioci samostalnih organizacionih jedinica uz Upravu izvještavati Upravu Društva, radi razmatranja i donošenja odgovarajućih odluka.

U toku 2025. godine, Izvršna direktorica za ekonomske poslove je podružnicama Društva dostavila više dopisa kojim se nalaže:

- Kolaudacija i naknadna ulaganja - Da se na mjesečnom nivou pripremaju prijedlozi odluka o rashodu po osnovu zapisnika o kolaudaciji, koje će razmotriti nadležni organi, na način da se do kraja tekućeg mjeseca (u kojem su izvršene kolaudacije) pripreme prijedlozi odluka o rashodu koji bi se razmatrali u narednom mjesecu (dopis br. 05-113971/2025 od 27.03.2025. godine).
- Postupanje sa brojilima - potrebno je da podružnice od mjeseca aprila 2025. na mjesečnom nivou otvaraju podbrojeve za brojila i u okviru tih podbrojeva evidentiraju naknadna ulaganja u brojila (dopis br. 05-111398-1/2025 od 27.03.2025. godine).
- Datum početka obračuna amortizacije – potrebno je da u svim podružnicama Društva obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme počne od narednog dana od stavljanja u upotrebu istih. Također je potrebno provjeriti i po potrebi korigovati datume aktiviranja koji nisu u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu, najkasnije do 04.04.2025. godine (dopis br. 05-11399-1/2025 od 27.03.2025. godine).
- Pravovremena kolaudacija – potrebno je pokrenuti i ubrzati aktivnosti kako bi se inicirala kolaudacija završenih investicija u momentu kada je ulaganje/projekat završeno i sredstva spremna za upotrebu (dopis br. 05-12605-1/25 od 08.04.2025. godine).

Sve navedeno se **može smatrati aktivnostima na realizaciji preporuke 5.3** iz ovog Izvještaja, kao i određenih preporuka koje su date u Reviziji kolaudacije investicionih ulaganja (revizija iz 2024. godine).

Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu

Na dan 30.06.2025. godine, 81% salda se odnosi na dobavljača Dongfang Electric International Corporation, po avansnoj fakturi br. DECI-KAKANJ-H-A-001 od od 10.02.2025. godine u iznosu od 9,3 miliona EUR, po osnovu ugovora 145-TEK-24 (izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova u TE Kakanj).

6. Imovina s pravom korištenja

Društvo je u okviru obrazaca koji se dostavljaju Komisiji za VP, prikazalo imovinu s pravom korištenja kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Imovina s pravom korištenja – postrojenja i oprema	<u>845.289</u>	<u>1.056.502</u>
	845.289	1.056.502

Izvor: OEI-PD obrazac, Tabela B, na dan 30.06.2025. godine

Imovina s pravom korištenja se odnosi na automobile kupljene putem operativnog najma. Više detalja u **Bilješci 21.2.**

7. Nematerijalna imovina

Društvo je u okviru obrazaca koji se dostavljaju Komisiji za VP, prikazalo nematerijalnu imovinu kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Koncesije, patenti, licence i druga prava	3.640.513	3.788.704
Ostala nematerijalna imovina	5.883.780	6.699.473
	9.524.293	10.488.177

Izvor: OEI-PD obrazac, Tabela B, na dan 30.06.2025. godine

8. Biološka imovina

Društvo je u okviru obrazaca koji se dostavljaju Komisiji za VP, prikazalo biološku imovinu kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Biološka imovina	49.504	49.504
	49.504	49.504

Izvor: OEI-PD obrazac, Tabela B, na dan 30.06.2025. godine

Biološka imovina se odnosi na šumski i vjetrozaštitni pojas - deponija uglja u TE Kakanj.

9. Ulaganja u zavisne subjekte

Društvo je u okviru obrazaca koji se dostavljaju Komisiji za VP, prikazalo ulaganja u zavisne subjekte kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Ulaganja u zavisne subjekte	312.438.764	304.928.233
	312.438.764	304.928.233

Izvor: OEI-PD obrazac, Tabela B, na dan 30.06.2025. godine

Na osnovu analitičke kartice konta 06010000 *Ulaganja u zavisna društva* sačinili smo pregled ulaganja u zavisna društva sa stanjem na dan 30.06.2025. godine:

Zavisno društvo	% učešća Društva	30.06.2025.	31.12.2024.
Rudnici			
RU Kreka	100%	155.830.671	148.542.420
RMU Kakanj	100%	104.799.121	104.799.121
RMU Zenica	100%	68.154.168	68.154.168
RMU Breza	100%	54.906.814	54.684.534
RMU Đurđevik	100%	39.950.515	39.950.515

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO
REVIZIJA POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2025. GODINU

Zavisno društvo	% učešća Društva	30.06.2025.	31.12.2024.
RMU Abid Lolić	100%	11.731.031	11.731.031
RU Gračanica	100%	11.301.467	11.301.467
		446.673.787	439.163.256
Ispravka vrijednosti		(172.223.452)	(172.223.452)
		274.450.335	266.939.804
Ostala društva			
MiOD d.o.o. Tuzla	100%	20.668.409	20.668.409
TTU energetik d.o.o. Tuzla	80%	6.648.000	6.648.000
Geolp d.o.o. Kakanj	100%	4.107.352	4.107.352
Iskraemeco d.o.o.	57,50%	3.192.691	3.192.691
Hotel ELBIH d.d. Makarska	100%	2.047.741	2.047.741
Eldis Tehnika d.o.o.	100%	1.324.236	1.324.236
		37.988.429	37.988.429
		312.438.764	304.928.233

Društvo ima zaključene ugovore o vođenju poslova kao i anekse na iste sa svim ZD u kojima je Društvo 100% vlasnik. Ugovorima o vođenju poslova se regulišu: prava i obaveze ugovornih strana koje se odnose na upravljanje ZD od strane VD, poslovi koje VD vodi u ime ZD, raspodjela dobiti i način pokrivanja gubitka ZD, obaveze ZD, obaveze VD, snošenje rizika i odgovornosti za štetu u ZD, izmjene, otkaz i raskid ugovora, te druga pitanja u ostvarivanju poslovnog povezivanja.

Na osnovu analitičke kartice konta 06010000 *Ulaganja u zavisna društva* sačinili smo pregled početnog priznavanja ulaganja, kao i naknadnih ulaganja u ZD, te isti dajemo u nastavku:

Zavisno društvo	Stanje na 31.12.2009.	Ulaganja 2010. – 30.06.2025.	Stanje na 30.06.2025. - bruto	Umanjenje vrijednosti	Stanje na 30.06.2025. -neto
Rudnici					
RU Kreka	37.144.754	118.685.917	155.830.671	(102.894.612)	52.936.059
RMU Kakanj	19.719.853	85.079.268	104.799.121	-	104.799.121
RMU Zenica	1.514.087	66.640.081	68.154.168	(68.154.168)	-
RMU Breza	12.490.360	42.416.454	54.906.814	-	54.906.814
RMU Đurđevik	5.107.789	34.842.726	39.950.515	-	39.950.515
RMU Abid Lolić	762.313	10.968.718	11.731.031	-	11.731.031
RU Gračanica	5.065.082	6.236.385	11.301.467	(1.174.672)	10.126.795
	81.804.238	364.869.549	446.673.787	(172.223.452)	274.450.335
Ostala društva					
MiOD	-	20.668.409	20.668.409	-	20.668.409
TTU Energetik	-	6.648.000	6.648.000	-	6.648.000
GEOLP	-	4.107.352	4.107.352	-	4.107.352
Iskraemeco	3.285.536	(92.845)	3.192.691	-	3.192.691
Hotel ELBIH	1.291.303	756.438	2.047.741	-	2.047.741
Eldis tehnika	1.429.009	(104.773)	1.324.236	-	1.324.236
	6.005.848	31.982.581	37.988.429	-	37.988.429
	87.810.086	396.852.130	484.662.216	(172.223.452)	312.438.764

Prema podacima iz analitičke kartice konta 06010000 *Ulaganja u zavisna društva* Društvo je, nakon

početnih priznavanja ulaganja u iznosu od 81.804.238 KM (procijenjena vrijednost rudnika na dan 30.09.2009. godine), u periodu 01.01.2010. – 30.06.2025. godine u rudnike uložilo dodatnih 364.869.549 KM (na osnovu odluka o dokapitalizaciji).

Na osnovu godišnjih finansijskih izvještaja, koja su ZD predala u FIA, sačinili smo pregled rezultata poslovanja (finansijskog rezultata) za period 31.12.2009. – 31.12.2024. godine i isti dajemo u nastavku. Obzirom da pravna lica nisu u obavezi sačinjavati polugodišnje finansijske izvještaje, Odbor za reviziju ne raspolaže podacima sa ostvarenim rezultatima sa 30.06.2025. godine.

Dobit / (gubitak) za godinu	RU Kreka	RMU Zenica	RMU Kakanj	RMU Breza	RMU Đurđevik	RMU Abid Lolić	RU Gračanica	Ukupno
2009. -								
2022.	(377.264.519)	(249.922.736)	(132.402.195)	(128.531.416)	(56.168.218)	(22.519.361)	22.149.014	(944.659.431)
2023.	(43.283.524)	(34.742.040)	(16.212.474)	(16.116.472)	(22.885.800)	(2.238.741)	2.702.169	(132.776.882)
2024.	(31.419.518)	(26.434.042)	(28.716.189)	(22.387.024)	1.716.199	(5.814.102)	116.491	(112.938.185)
Ukupno	(451.967.561)	(311.098.818)	(177.330.858)	(167.034.912)	(77.337.819)	(30.572.204)	24.967.674	(1.190.374.498)

Negativni rezultati poslovanja, koje su ZD rudnici ostvarivali u kontinuitetu u proteklom periodu (uz izuzetke), su kao posljedicu imali eroziju kapitala, a u svim rudnicima osim RU Gračanica i iskazivanje gubitka iznad visine kapitala:

- RU Kreka 146.299.527 KM (31.12.2023. godine: 123.000.657 KM)
- RMU Breza 85.710.279 KM (31.12.2023. godine: 69.627.395 KM),
- RMU Abid Lolić 14.645.076 KM (31.12.2023. godine: 8.830.973 KM),
- RMU Zenica 51.657.697 KM (31.12.2023. godine: 25.223.655 KM),
- RMU Đurđevik 14.493.869 KM (31.12.2023. godine: 16.321.587 KM),
- RMU Kakanj 34.319.333 KM (31.12.2023. godine: 5.603.144 KM).

Društvo je u finansijskim izvještajima za godinu koja završava 31.12.2023. godine, na osnovu Izvještaja neovisnog procjenitelja, prikazalo umanjeње vrijednosti ulaganja u rudnike u ukupnom iznosu od 172.223.452 KM.

Na dan 31.12.2024. godine nije evidentirana dodatna ispravka vrijednosti. Uprava Društva je dana 20.02.2025. godine usvojila informaciju o primjeni MRS/MSFI (broj 05-6441-1/2025), u kojoj je navedeno da su pojedini rudnici pokazali poboljšanje u poslovanju, a posebno RU Kreka kao najveći proizvođač i dobavljač uglja za Društvo. Sastavni dio Informacije je i kratka analiza rezultata poslovanja ZD rudnika. Na osnovu analize, zaključak naveden u informaciji je da nema argumenata za korekciju vrijednosti ulaganja u rudnike na dan 31.12.2024. godine.

10. Ulaganja u pridružene subjekte

Ulaganja u pridružene subjekte u iznosu 1.950.186 KM se odnose na ETI d.o.o. Sarajevo, u kojem Društvo ima 49% vlasništva.

11. Finansijska imovina po amortizovanom trošku

Društvo je u okviru obrazaca koji se dostavljaju Komisiji za VP, prikazalo finansijsku imovinu po amortizovanom trošku kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Depoziti kod banaka – dugoročni (11.1)	-	-
Dati krediti - dugoročni dio (11.2)	95.000.898	93.966.980
Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (11.3)	176.025	176.025
	95.176.923	94.143.005

Izvor: OEI-PD obrazac, Tabela B, na dan 30.06.2025. godine

11.1 Depoziti kod banaka

	30.06.2025.	31.12.2024.
Dugoročni depoziti	-	-

11.2 Dati krediti

Na osnovu bruto bilansa sa stanjem na dan 30.06.2025. godine, sačinili smo detaljniji pregled datih kredita, kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
<i>Pozajmice ZD rudnicima - pretvorba avansa (11.2.1)</i>		
Dugoročni dio	182.925.602	187.878.285
Tekuće dospijeće	10.628.420	6.139.233
Ispravka vrijednosti (dugoročna)	(182.936.908)	(192.842.273)
Ispravka vrijednosti (kratkoročna)	(10.617.115)	(723.055)
	-	452.190
<i>Pozajmice ZD rudnicima - podsticajne mjere (11.2.2)</i>		
Dugoročni dio	192.332.587	196.251.352
Tekuće dospijeće	5.777.554	1.858.790
Ispravka vrijednosti (dugoročna)	(97.338.371)	(97.338.371)
Ispravka vrijednosti (kratkoročna)	-	-
	100.771.771	100.771.771
<i>Zajmovi dati zaposlenim (11.2.3)</i>		
Dugoročni dio	17.988	17.987
Tekuće dospijeće	19.369	32.152
	37.357	50.139
<i>Ostalo</i>		
Tekuće dospijeće reprogramiranih potraživanja	1.786.968	8.239.992
Ispravka vrijednosti reprogramiranih potraživanja (kratkoročna)	(1.725.742)	(2.797.104)
Ispravka vrijednosti zajmova datih zaposlenim, reprogramiranih potraživanja, subvencija po MSFI 9	(850.786)	(850.786)
	100.019.567	105.866.202

Dospijeće datih kredita se može prikazati kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Dugoročni dio	95.000.898	93.966.980
Tekuće dospijeće i ostalo (Bilješka 16.2)	5.018.669	11.899.222
	100.019.567	105.866.202

11.2.1 Pozajmice ZD rudnicima – pretvorba avansa

Skupština Društva je na 69. sjednici održanoj dana 25.05.2021. godine donijela *Odluku o pretvorbi uplaćenih a neopravdanih avansa zavisnim društvima – rudnicima uglja u dugoročne pozajmice*. kojom se odobrava pretvorba uplaćenih a neopravdanih avansa za isporuku uglja ZD rudnicima uglja u dugoročne pozajmice u iznosu od 195.442.407 KM (bez PDV) odnosno 228.312.754 (sa PDV). PDV iznosi 32.870.348 KM.

Dana 31.05.2021. i 01.06.2021. godine potpisani su sporazumi sa ZD rudnicima (osim sa RU Gračanica, od kojeg nije bilo potraživanja po osnovu datih avansa). U skladu sa potpisanim sporazumima, povrat pozajmica bez PDV u iznosu od **195.442.407 KM** će se vršiti u periodu od maksimalno 20 godina (RU Kreka 20 godina, RMU Abid Lolić 7 godina, ostali rudnici 10 godina) plus 2 godine grace perioda, odnosno maksimalno 264 mjeseca perioda. Kamatna stopa na ugovoreni iznos pozajmice je 1,5% godišnje. Posebnom odlukom je za svaki rudnik uglja utvrđen povrat PDV-a, u ukupnom iznosu od 32.870.348 KM, te je sa svakim ZD rudnikom zaključen poseban sporazum o načinu povrata PDV-a.

Na 77. sjednici Skupštine održanoj 17.10.2023. godine, donešena je *Odluka o izmjeni Odluke o pretvorbi uplaćenih a neopravdanih avansa zavisnim društvima – rudnicima uglja u dugoročne pozajmice*. Ovom odlukom se rok za povrat pozajmica produžava, i isti će biti maksimalno 20 godina + 4 godine grace perioda, odnosno maksimalno 288 mjeseca perioda.

U skladu sa navedenom Odlukom, dana 26.10.2023. zaključeni su Aneksi na ugovore o pretvorbi uplaćenih a neopravdanih avansa u dugoročne pozajmice sa svim ZD rudnicima. Obzirom da su u toku 2023. godine ZD rudnici vršili uplate po postojećim pozajmicama, ukupan iznos glavnice na koji su zaključeni aneksi je **190.756.160 KM**. Grace period za sve ZD rudnike iznosi 48 mjeseci, odnosno otplata počinje 01.07.2025. godine. Nakon isteka grace perioda, rok otplate je 72 mjeseca za RMU Abid Lolić, 240 mjeseci za RU Kreka, te 120 mjeseci za ostale rudnike.

U toku perioda I – VI 2025. godine **nije bilo** novih pozajmica po osnovu pretvorbe avansa.

Prikaz iznosa i stanja pozajmica po osnovu pretvorbe avansa na dan 30.06.2025. godine je kako slijedi:

	RU Kreka	RMU Zenica	RMU Breza	RMU Abid Lolić	RMU Đurdevik	RMU Kakanj	Ukupno
Odobreni iznos pozajmice bez PDV - prema aneksu	121.307.262	37.496.284	11.063.515	9.671.111	7.443.333	3.774.655	190.756.160
Odobreni iznos pozajmice - PDV	20.971.764	6.240.131	1.945.653	1.740.800	1.309.000	663.000	32.870.348
Ukupno odobreno	142.279.026	43.736.415	13.009.168	11.411.911	8.752.333	4.437.655	223.626.508
Stanje pozajmice bez PDV na dan 30.06.2025.	121.307.262	37.496.284	11.063.515	9.671.111	7.443.333	3.774.655	190.756.160
Stanje pozajmice - PDV na dan 30.06.2025.	-	2.797.860	-	-	-	-	2.797.860
Ukupno bruto stanje na dan 30.06.2025.	121.307.262	40.294.144	11.063.515	9.671.111	7.443.333	3.774.655	193.554.020
Ispravka vrijednosti - pozajmice bez PDV	(121.307.262)	(37.496.284)	(11.063.515)	(9.671.111)	(7.443.333)	(3.774.655)	(190.756.160)
Ispravka vrijednosti – PDV	-	(2.797.860)	-	-	-	-	(2.797.860)
Pozajmice (sa PDV) - neto stanje na dan 30.06.2025.	-	-	-	-	-	-	-

U toku perioda I – VI 2025. godine nije bilo dodatne ispravke vrijednosti. Društvo na dan 30.06.2025. godine nije vršilo usaglašavanje ovih potraživanja putem IOS-a.

11.2.2 Pozajmice ZD rudnicima – podsticajne mjere

Skupština Društva je na 69. sjednici održanoj dana 25.05.2021. godine donijela *Odluku o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima – rudnicima uglja*. Ovom odlukom se odobravaju sredstva za davanje pozajmica ZD rudnicima uglja u ukupnom iznosu od 125.000.000 KM radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu, finansiranje zaostalih obaveza doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za nezaposlene, finansiranje troškova za prekvalifikacije/dokvalifikaciju radnika i finansiranje izmirenja ostalih troškova poslovanja iz prethodnog perioda. U skladu sa potpisanim ugovorima pozajmica se daje na period od maksimalno 120 mjeseci, s tim da se odobrava grace period od 24 mjeseca. Kamatna stopa će iznositi 1,5% godišnje. Povrat pozajmice će se realizirati kompenzacijom iznosa mjesečne rate te obaveze Društva prema rudnicima uglja po osnovu isporuka uglja. Rok za davanje ovih pozajmica je najkasnije 31.12.2022. godine. Do 31.12.2022. godine, Društvo je zaključilo ugovore vrijednosti 123.859.585 KM po ovom osnovu.

Na 77. sjednici Skupštine održanoj 17.10.2023. godine, donešena je *Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima - rudnicima uglja*. Ovom odlukom se odobrena sredstva za davanje pozajmica povećavaju na 200 miliona KM (sa dosadašnjih 125 miliona KM), rok za povrat će biti maksimalno 120 mjeseci s uključenim grace periodom od 48 mjeseci, te rok za davanje pozajmica je najkasnije do 31.12.2024. godine.

Krajem 2023. godine zaključeni su aneksi na postojeće ugovore o pozajmicama. Obzirom da su rudnici u toku 2023. godine vršili uplate (uplaćeno je 1.694.656 KM), iznos odobrenih pozajmica po zaključenim aneksima je 121.969.728 KM. Također, u toku 2023. godine odobrene su nove pozajmice u iznosu 55.218.705 KM, dok su u toku 2024. odobrene pozajmice u iznosu 20.921.710 KM. U toku perioda I – VI 2025. godine **nije bilo novih pozajmica**.

U nastavku je dat prikaz datih pozajmica po rudnicima:

	Stanje na dan 30.06.2025. godine - bruto	Ispravka vrijednosti	Ispravka vrijednosti - MSFI 9	Neto stanje na dan 30.06.2025. godine
RU Kreka	60.827.403	-	(7.047.081)	53.780.322
RMU Zenica	84.562.159	(73.434.890)	(11.127.269)	-
RMU Breza	18.822.245	-	(1.863.007)	16.959.238
RMU Abid Lolić	10.579.461	-	(1.190.795)	9.388.666
RMU Đurđevik	5.027.237	-	(393.276)	4.633.961
RMU Kakanj	18.291.636	-	(2.282.053)	16.009.583
	198.110.141	(73.434.890)	(23.903.481)	100.771.771

U toku perioda I – VI 2025. godine nije bilo dodatne ispravke vrijednosti po osnovu potraživanja za date pozajmice za podsticajne mjere.

Uvidom u obostrano ovjerene IOS-e sa ZD rudnicima na dan 31.12.2024. godine, konstatovali smo da su potraživanja po osnovu datih pozajmica po osnovu podsticajnih mjera usaglašena sa svim ZD rudnicima. Društvo na dan 30.06.2025. godine nije vršilo usaglašavanje putem IOS-a.

Na 17. sjednici održanoj 06.02.2024. godine, Nadzorni odbor Društva je donio zaključak 1/17, u kojem se navodi da su na dan 31.01.2024. godine skoro u potpunosti realizovane aktivnosti po Odluci o izmjenama Odluke o rasporedu odobrenih sredstava za davanje pozajmica ZD rudnicima. U zaključku je navedeno, nakon što se realizuju pozajmice u preostalom iznosu koji je predviđen, da Društvo neće biti u mogućnosti da izdvaja i odobrava nova sredstva za pozajmice ZD rudnicima. Također je navedeno da je potrebno predložiti Vladi FBiH i resornom ministarstvu da se Vlada FBiH uključi u daljnje aktivnosti na prestrukturiranju i zbrinjavanju viška radnika u ZD rudnicima. Navedeni zaključak je dostavljen Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Obustava proizvodnje u RMU Zenica

Dana 02.04.2024. godine, na 27. sjednici, Nadzorni odbor Društva je donio Odluku o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o privremenoj obustavi rudarskih radova, a koja se odnosi na pogon "Raspotočje" RMU Zenica. Odluka se donosi na osnovu dokumenta "Elaborat o tehno-ekonomskoj opravdanosti dalje eksploatacije uglja u RMU Zenica", u kojem je utvrđeno da RMU Zenica u narednom periodu ne može poslovati samoodrživo i da će poslovati negativno, uz uvažavanje blokade žiro računa i nelikvidnosti društva koja onemogućava servisiranje kratkoročnih i dugoročnih obaveza". Ovlašćuje se punomoćnik Društva da na Skupštini RMU Zenica glasa u smislu navedene odluke. Skupština RMU Zenica je donijela Odluku o privremenoj obustavi rudarskih radova u proizvodnom pogonu jama "Raspotočje", broj SD-110/2-4408/24 od 03.04.2024. godine.

Dana 14.03.2025. godine, na osnovu prijedloga Direktora RMU Zenica, Skupština RMU Zenica je donijela odluku o stavljanju van snage Odluke o privremenoj obustavi radova, te donijela **Odluku o potpunoj i trajnoj obustavi rudarskih radova RMU „Zenica“** broj: SD-113/3-1537/25 od 14.03.2025. godine. Nadzorni odbor Društva je dana 11.03.2025. godine, na 62. sjednici, donio Odluku o davanju prethodne saglasnosti na navedenu odluku.

RMU Zenica se nalazi u postupku finansijske konsolidacije i to počev od 02.04.2024. godine kada je Vlada Federacije BiH donijela Odluku o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva RMU Zenica. Postupak finansijske konsolidacije obuhvata izmirenje dugovanja RMU Zenica, nastalih zaključno sa 31.12.2021. godine, u ukupnom iznosu od 124.792.242 KM.

S obzirom na navedeno, postoji značajna neizvjesnost u naplati potraživanja od RMU Zenica, na šta smo skrenuli pažnju Društvu u **Bilješci 14.2**.

11.2.3 Zajmovi dati zaposlenim

Zajmovi dati zaposlenicima za rješavanje stambenih pitanja su odobreni u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj UO-6-13510-3/99 od 18.11.1999. godine i izmjenom Odluke broj UO-12-14580-7/00 od 12.10.2000. godine, sa kamatnom stopom od 4,25% do 5,75% godišnje i rokom otplate od 15 do 20 godina.

Obzirom da je Direkcija Društva vršila isplatu ovih zajmova, istovremeno se evidentiraju potraživanja Direkcije prema podružnicama, te obaveze podružnica prema Direkciji. Od ukupnih potraživanja u iznosu 37.357 KM, iznos od 8.506 KM se odnosi na potraživanja Direkcije prema podružnicama Društva. Ovaj iznos je također evidentiran u okviru obaveza (**Bilješka 24.** – 3.895 KM, **Bilješka 25.3** – 4.259 KM te **Bilješka 25.5** – 352 KM). Obzirom da je isti iznos evidentiran na potraživanjima i obavezama, nema efekata na finansijski položaj Društva.

11.3 Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku

Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku predstavlja depozit/kolateral u iznosu 90.000 EUR koji je Društvo bilo dužno uplatiti kako bi pristupilo berzi električne energije SEEPEX.

12. Ostala imovina i potraživanja

Na osnovu bruto bilansa, ostala imovina i potraživanja se mogu prikazati kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Reprogramirana potraživanja – sporedne djelatnosti (12.1)	3.010.118	3.010.118
Ispravka vrijednosti dugoročnih potraživanja (12.1)	(2.599.111)	(3.964.333)

	30.06.2025.	31.12.2024.
Unaprijed plaćeni troškovi (preko 12 mjeseci) (12.2)	992.602	992.602
Dugoročni zajmovi dati zaposlenim (12.3)	3.895	3.895
Reprogramirana potraživanja (12.4)	-	6.558.502
Reprogramirana potraživanja (12.4)	-	1.615.659
	1.407.504	8.216.443

12.1 Iznos od 3.010.118 KM se odnosi na dugoročni dio reprogramiranih potraživanja od RITE Ugljevik a.d. Ugljevik i JP Rad d.o.o. Lukavac, kako slijedi:

- RITE Ugljevik - Dana 30.04.2024. godine su potpisana 2 ugovora o izmirenju duga za isporuku tehnološke vode sa navedenim kupcem. Prema istima, ukupan iznos reprogramiranih potraživanja (glavnice) je 5.848.000 KM, a obračunate zatezne kamate i sudski troškovi su 2.588.780 KM. Ukupan dug će se izmiriti u 36 mjesečnih rata. Prva rata za oba ugovora dospijeva 10.05.2024. godine, a posljednja 10.04.2027. godine. U toku perioda I – VI 2025. godine, RITE Ugljevik je izmirio 6 anuiteta, u skladu sa otplatnim planom. Društvo nije izvršilo preknjiženje tekućeg dospjeća sa dugoročnog dijela na dan 30.06.2025. godine.
- JP Rad Lukavac – Dana 27.11.2024. godine potpisan je ugovor o reprogramu za isporučenu toplotnu energiju sa navedenim kupcem. Iznos reprograma je 610.225 KM, što čini 580.245 KM osnovnog duga i 29.980 KM zatezne kamate. Ukupan dug će se izmiriti u 48 rata. Prva rata dospijeva 30.11.2024. godine, a posljednja 30.11.2028. godine. U toku perioda I – VI 2025. godine, JP Rad Lukavac je izmirio 6 anuiteta, u skladu sa otplatnim planom. Društvo nije izvršilo preknjiženje tekućeg dospjeća sa dugoročnog dijela na dan 30.06.2025. godine.

12.2 Unaprijed plaćeni troškovi (preko 12 mjeseci) u iznosu od 992.602 KM, se najvećim dijelom (773.314 KM) odnose na plaćanje troškova eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice, u skladu sa ugovorom broj 01-3900/09 od 23.02.2009. godine zaključenim između Društva (Koncesionar) i Općine Konjic (Koncesor).

Realizacija projekata izgradne malih hidroelektrana je u zastoju, te je Društvo dana 25.03.2023. godine uputilo Tužbu Općinskom sudu u Mostaru protiv Grada Konjica, radi povrata uložениh sredstava i naknade štete usljed nerealizacije ovih ugovora. Grad Konjic je protiv Društva pokrenuo protivtužbu u maju 2023. godine. Prema informacijama dostavljenim od Sektora za pravne poslove, dana 19.11.2024. godine, Općinski sud u Mostaru je donio presudu kojom je djelomično uvažен tužbeni zahtjev Društva, te u potpunosti odbijen protivtužbeni zahtjev Grada Konjic.

Donesenom presudom Grad Konjic se obavezuje da Društvu na ime štete isplati ukupni iznos od 2.192.602 KM, od čega iznos od 1.200.000 KM na ime realizacije Ugovora o prijateljskom okruženju, te iznos od 992.602 KM na ime cjelokupnog postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, sve sa zakonskom zateznom kamatom. Društvo i Grad Konjic su u decembru 2024. uložili žalbe. Društvo vodi pregovore sa Gradom Konjic o eventualnoj mogućnosti dobrovoljnog izvršenja i zaključenja sporazuma o načinu izvršenja presude. Posljednji sastanak sa Gradom Konjic je održан 26.09.2025.godine.

12.3 Dugoročni zajmovi dati zaposlenim se odnosi na dio stambenih zajmova odobrenih zaposlenicima Društva u iznosu 3.895 KM, o čemu smo detaljnije pisali u **Bilješci 11.2.3.**

12.4 Reprogramirana potraživanja se odnose na zaključene sporazume o reprogramu za isporučenu električnu energiju sa više trećih lica te sa ZD rudnicima koja Društvo u toku godine evidentira u okviru potraživanja od kupaca. Društvo na dan 30.06.2025. godine nije izvršilo preknjiženja sa potraživanja od

kupaca na poziciju reprogramiranih potraživanja (što je bilo izvršeno sa stanjem na dan 31.12.2024. godine, prilikom sačinjavanja finansijskih izvještaja). U toku perioda I - VI 2025. godine zaključena su 3 ugovora o reprogramu potraživanja za el.energiju, i to sa: Hayat d.o.o. Sarajevo (posljednja rata dospijeva 25.06.2025. godine), Željezara Ilijaš (posljednja rata dospijeva 25.01.2027. godine) i JP Vodovod Mostar (posljednja rata dospijeva 26.10.2037. godine),

13. Odgođena porezna imovina

U toku revidiranog perioda, nije bilo promjena na ovoj poziciji.

14. Zalihe

Društvo je u okviru obrazaca koji se dostavljaju Komisiji za VP, prikazalo zalihe kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar (14.1)	129.280.423	106.497.604
Roba	22.052	18.980
Dati avansi (14.2)	<u>49.707.467</u>	<u>28.934.427</u>
	<u>179.009.942</u>	<u>135.451.011</u>

Izvor: OEI-PD obrazac, Tabela B, na dan 30.06.2025. godine

14.1 Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar

Na osnovu bruto bilansa, sačinili smo detaljniji pregled datih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara, kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
<i>Sirovine i materijal</i>		
Ugalj	33.028.809	20.359.362
Elektro, građevinski, mašinski i IKT materijal	82.297.889	72.211.162
Ostale sirovine i materijali	9.614.507	8.525.258
Ispravka vrijednosti sirovina i materijala	<u>(16.629.213)</u>	<u>(15.900.074)</u>
	<u>108.311.992</u>	<u>85.195.708</u>
<i>Rezervni dijelovi</i>		
Rezervni dijelovi	24.843.065	25.343.372
Ispravka vrijednosti rezervnih dijelova	<u>(5.543.147)</u>	<u>(5.474.216)</u>
	<u>19.299.918</u>	<u>19.869.156</u>
<i>Autogume, ambalaža, sitan inventar i HTZ oprema</i>		
Autogume, ambalaža, sitan inventar i HTZ oprema	12.976.463	12.129.541
Ispravka vrijednosti autoguma, ambalaže, sitnog inventara i HTZ opreme	<u>(11.307.950)</u>	<u>(10.696.801)</u>
	<u>1.668.513</u>	<u>1.432.740</u>
	<u>129.280.423</u>	<u>106.497.604</u>

Popis uglja

U skladu sa Uputstvom za ugalj broj U-01-38132/15-23./6. od 22.12.2015. godine, geodetsko mjerenje i hemijska analiza depoa uglja se vrši kvartalno. U toku perioda I – VI 2025. godine u TE Kakanj i TE Tuzla su vršena kvartalna geodetska mjerenja i hemijska analiza depoa uglja.

Uvidom u izvještaje o popisu uglja na dan 30.06.2025. godine u TE Kakanj i TE Tuzla zapazili smo da u istim nisu iskazane razlike po popisu zaliha uglja.

Minimalne zalihe

Dana 05.01.2016. godine Uprava je na 26. sjednici usvojila dokument "*Politika upravljanja zalihama*". Također, na 51. sjednici održanoj 25.10.2016. godine Uprava Društva je usvojila sljedeći Zaključak:

"Definisati minimalne i optimalne zalihe u svakoj podružnici, vodeći računa o poslovnom procesu, kao i o starosnoj granici zaliha, koja bi trebala biti do godinu dana, izuzev za važnije materijale i rezervne dijelove, koje treba posebno identifikovati. Pri tome je potrebno uvažavati rokove potrebne za provedbu postupka nabavke u skladu sa ZJN.

Ovaj parametar, kao i postojeće stanje zaliha i istoriju potrošnje konkretnih materijala, tretirati kao ključne kriterije za ocjenu svrsishodnosti svake pojedinačne nabavke."

Proizvodne podružnice Društva (TE Tuzla, TE Kakanj i HE na Neretvi) su sačinile dokumente kojima su definisane minimalne i optimalne zalihe. Također, Uprava Društva je u martu 2019. godine (na 236. sjednici, zaključak broj 7) usvojila *Informaciju - Plan upravljanja zalihama u proizvodnim podružnicama*, br. 02-9373/19 od 22.3.2019. godine. Za elektrodistributive podružnice, Društvo je, u aplikaciju SAP, za svaku stavku zaliha unijelo podatke o minimalnim zalihama (tromjesečne zalihe) i optimalnim zalihama (šestomjesečne zalihe).

U skladu sa članom 82. Pravilnika o RiRP "*najveći broj rezervnih dijelova i opreme za servisiranje evidentira se kao zaliha i priznaje kao rashod u momentu upotrebe, dok se važniji rezervni dijelovi priznaju kao oprema kada ispunjavaju definiciju nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa odredbama MRS 16, što se definiše internim aktom Društva.*"

U Društvu postoji *Uputstvo o važnijim rezervnim dijelovima* koje je u primjeni od 01.01.2018. godine.

Umanjenje vrijednosti zaliha

Uprava Društva je 09.02.2016. godine usvojila *Uputstvo za umanjenje vrijednosti zaliha*. Dana 04.02.2025. godine, Uprava Društva je donijela *Uputstvo za procjenu neto ostvarive vrijednosti zaliha*, koje zamjenjuje prethodno uputstvo iz 2016. godine. Novo uputstvo se počelo primjenjivati od 31.12.2024. godine.

Novim uputstvom su izmijenjeni procenti umanjenja vrijednosti zaliha u odnosu na starosnu strukturu istih:

	od 1 do 2 godine	od 2 do 3 godine	od 3 do 5 godina	preko 5 godina
Zalihe (osim rezervnih dijelova)	10%	25%	45%	85%
Rezervni dijelovi	0%	0%	25%	40%

Na osnovu starosne strukture zaliha na dan 30.06.2025. godine, sačinjene od strane Društva, u nastavku dajemo pregled zaliha starijih od godinu dana po podružnicama (bruto):

	Vrijednost zaliha preko godine dana	Od 1 do 2 godine	Od 2 do 3 godine	Od 3 do 5 godina	Preko 5 godina
	1 Σ 2 do 5	2	3	4	5
TE Kakanj	43.738.858	2.316.428	1.926.362	1.196.229	11.026.885
TE Tuzla	57.949.373	2.438.320	1.962.457	2.295.520	10.111.303
HE na Neretvi	1.649.151	108.442	20.365	46.731	1.189.802
ED Bihać	12.079.925	2.791.142	455.804	233.541	885.509

	Vrijednost zaliha preko godine dana	Od 1 do 2 godine	Od 2 do 3 godine	Od 3 do 5 godina	Preko 5 godina
	1 Σ 2 do 5	2	3	4	5
ED Mostar	4.788.113	838.395	451.269	286.892	341.241
ED Travnik	7.747.015	457.803	1.204.016	-	-
ED Sarajevo	16.694.149	2.862.821	716.739	633.937	1.336.032
ED Tuzla	15.617.982	2.491.793	1.052.706	975.629	1.222.608
ED Zenica	15.918.360	1.417.908	995.149	514.233	469.718
	176.182.926	15.723.052	8.784.867	6.182.712	26.583.098

Ukupna ispravka vrijednosti zaliha po *Uputstvu za umanjenje vrijednosti zaliha* na dan 30.06.2025. godine iznosi 22.172.360 KM.

Društvo ne vrši analitička knjiženja umanjenja vrijednosti zaliha po svakoj šifri materijala, nego se umanjenja vrijednosti zaliha knjiže, na navedenim kontima, u sintetičkim iznosima po organizacionim dijelovima Društva.

Efekat primjene *Uputstva za umanjenje vrijednosti zaliha* za period I - VI 2025. godine je neto rashod u iznosu 798.071 KM. Rashodi u iznosu 804.956 KM, te prihodi u iznosu 6.885 KM su evidentirani u okviru pozicija unutar **Bilješki 2. i 4.**

14.2 Dati avansi

	30.06.2025.	31.12.2024.
Potraživanja za date avanse - bruto	55.506.267	34.114.839
Potraživanja za date avanse - PDV	(4.491.308)	(3.872.920)
	51.014.959	30.241.919
Ispravka vrijednosti	(1.307.492)	(1.307.492)
	49.707.467	28.934.427

Od iskazanog bruto salda od 55.506.267 KM, 87% se odnosi na potraživanja od ZD rudnika, dok se 13% odnosi na treća lica (prvenstveno RMU Banovići). Ispravka vrijednosti u iznosu od 1.307.492 KM se odnosi na ispravku vrijednosti potraživanja po MSFI 9 (831.989 KM) i ispravku vrijednosti potraživanja od RMU Zenica (475.503 KM). Ove ispravke vrijednosti su obračunate 31.12.2024. godine, i ponovni obračun će biti urađen 31.12.2025. godine.

Na dan 30.06.2025. godine, od salda 55.506.267 KM, iznos od 1.792.868 KM se odnosi na potraživanja od RMU Zenica. Početno stanje ovih potraživanja bilo je 725.828 KM (neopravdani avansi iz prethodnih perioda), a u periodu I-VI 2025. godine izvršena je uplata avansa u iznosu od 1.067.040 KM na osnovu Aneksa 1 na Ugovor 233-DP-23. Ovaj rudnik je u postupku zatvaranja, ali je u toku revidiranog perioda izvršio isporuku 9.531 tona uglja (ukupne vrijednosti 811.180 KM sa PDV), koje su stečene kroz proces vađenja širokočelne opreme iz jame. Nakon revidiranog perioda Društvo je RMU Zenica, na osnovu poredračuna, izvršilo uplatu u ukupnom iznosu od 1.200.420 KM. U periodu nakon 30.06.2025. godine, pa do sačinjavanja ovog Izvještaja, RMU Zenica je Društvu isporučio još 10.777 tona uglja (ukupne vrijednosti 533.885 KM sa PDV), a **dana 30.07.2025. godine je izvršio povrat sredstava u novcu iznosu od 616.137 KM.** Shodno tome, saldo potraživanja za date avanse na dan 31.10.2025. godine iznosi 969.866 KM.

Skrećemo pažnju Društvu da je, na dan sačinjavanja finansijskih izvještaja, u skladu sa MSFI 9 Finansijski instrumenti potrebno izvršiti ispravku vrijednosti potraživanja od RMU Zenica za koja postoji značajna neizvjesnost u pogledu naplate.

15. Potraživanja od kupaca

Društvo je u okviru obrazaca koji se dostavljaju Komisiji za VP, prikazalo potraživanja od kupaca kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Kupci - povezane strane	-	6.307.496
Kupci u zemlji	166.968.241	149.744.750
Kupci u inostranstvu	<u>2.645.645</u>	<u>1.593.635</u>
	<u>169.613.886</u>	<u>157.645.881</u>

Izvor: OEI-PD obrazac, Tabela B, na dan 30.06.2025. godine

Potraživanja od kupaca se analitički evidentiraju u sljedećim aplikacijama:

- u aplikacijama SOEE i SONN: kupci 35 kV, 10 kV i 0,4 kV (uključujući potraživanja za električnu energiju od povezanih društava), te kupci troškova mrežarine (kupci koji imaju drugog snabdjevača električnom energijom, a Društvo im obračunava samo troškove mrežarine)
- u aplikaciji SAP: ostali kupci električne energije (110 kV, kupci u inostranstvu itd), kupci za ostale proizvode i usluge (energetske saglasnosti, sporedne proizvode, itd).

U toku godine Društvo potraživanja od povezanih pravnih lica za električnu energiju evidentira u okviru grupe konta 211, a prilikom sačinjavanja finansijskih izvještaja izvrši preknjiženja na konto 21000000 *Potraživanja od kupaca povezanih pravnih osoba*. Društvo nam je dostavilo stanja potraživanja na dan 30.06.2025. godine po pojedinačnim ZD (iz aplikacije SOEE), i iste navodimo u nastavku

	Ukupno (bruto)	Redovna potraživanja	Sporna potraživanja	Utužena potraživanja	Ispravka vrijednosti
RU Kreka	11.702.123	3.667.991	8.034.132	-	-
RMU Zenica	5.354.995	764.425	824.022	3.766.548	(3.241.666)
RMU Đurđevik	1.639.795	1.297.568	342.227	-	-
RMU Breza	901.229	643.366	257.864	-	-
RMU Kakanj	584.332	320.011	264.322	-	-
RMU Abid Lolić	198.871	-	-	-	-
RU Gračanica	49.648	-	-	-	-
Rudnici	<u>20.430.993</u>	<u>6.693.361</u>	<u>9.722.567</u>	<u>3.766.548</u>	<u>(3.241.666)</u>
TTU energetik	63.627	63.627	-	-	-
ETI	6.029	6.029	-	-	-
Iskraemeco	3.154	3.154	-	-	-
Eldis Tehnika	638	638	-	-	-
GEOLP	140	140	-	-	-
Ostali	<u>73.588</u>	<u>73.588</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>20.504.581</u>	<u>6.766.949</u>	<u>9.722.567</u>	<u>3.766.548</u>	<u>(3.241.666)</u>

Za sporna potraživanja, Društvo je zaključilo ugovore o reprogramu sa navedenim ZD rudnicima, i obaveze po istim se redovno izmiruju (veći dio spornih potraživanja od RMU Breza tj. iznos od 184.797 KM je reprogramiran, dok preostali iznos od 73.067 KM nije). Reprogramirana potraživanja će biti preknjižena na za to predviđena konta na dan 31.12.2025. godine.

Potraživanja od RMU Zenica na dan 30.06.2025. godine iznose 5.354.995 KM, od čega je na teret rashoda ispravljeno 3.241.666 KM. Na dan 30.06.2025. godine neispravljena potraživanja iznose 2.113.329 KM. Dana **29.07.2025. godine**, Društvo je pokrenulo **tužbu** protiv RMU Zenica na iznos od

1.596.965 KM, što uključuje 1.588.447 KM po osnovu duga za isporučenu električnu energiju, te 8.518 KM zateznih kamata, za period oktobar 2024 – juni 2025. godine.

Dakle, na dan 30.06.2025. godine **neispravljena potraživanja od RMU Zenica iznose 2.113.329 KM**, i za iste postoji značajna neizvjesnost naplate. U **Bilješci 14.2** smo skrenuli pažnju na potrebu ispravke potraživanja od RMU Zenica za koja postoji značajna neizvjesnost u pogledu naplate.

16. Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku

Društvo je u okviru obrazaca koji se dostavljaju Komisiji za VP, prikazalo ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Depoziti kod banaka – kratkoročni (16.1)	79.241.877	201.058.188
Dati krediti, reprogramirana potraživanja – tekuće dospjeće (16.2)	5.018.669	11.899.222
Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (16.3)	5.667	-
	84.266.213	212.957.410

Izvor: OEI-PD obrazac, Tabela B, na dan 30.06.2025. godine

16.1 Depoziti kod banaka – kratkoročni

Na osnovu podataka dostavljenih od strane Sektora za upravljanje finansijama, sačinili smo detaljniji pregled kratkoročnih depozita kod banaka:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Sparkasse bank d.d. BiH		
5 miliona EUR, dospjeće 30.05.2026. godine, kamatna stopa 2,91%	9.779.150	-
5 miliona EUR, dospjeće 30.05.2026. godine, kamatna stopa 2,91%	9.779.150	-
5 miliona EUR, dospjeće 23.03.2025. godine, kamatna stopa 2,97%	-	9.779.150
5 miliona EUR, dospjeće 23.03.2025. godine, kamatna stopa 2,97%	-	9.779.150
2,5 miliona EUR, dospjeće 23.03.2025. godine, kamatna stopa 2,96%	-	4.889.575
2,5 miliona EUR, dospjeće 23.03.2025. godine, kamatna stopa 2,96%	-	4.889.575
	19.558.300	29.337.450
Bosna bank International d.d. Sarajevo		
2,5 miliona EUR, dospjeće 07.07.2025. godine, kamatna stopa 2,87%	4.889.575	4.889.575
5 miliona EUR, dospjeće 07.07.2025. godine, kamatna stopa 2,97%	9.779.150	9.779.150
2,5 miliona EUR, dospjeće 23.03.2025. godine, kamatna stopa 2,55%	-	4.889.575
	14.668.725	19.558.300
NLB banka d.d. Sarajevo		
5 miliona EUR, dospjeće 28.07.2025. godine, kamatna stopa 2,91%	9.779.150	9.779.150
2,5 miliona EUR, dospjeće 26.08.2025. godine, kamatna stopa 2,91%	4.889.575	4.889.575
2,5 miliona EUR, dospjeće 26.03.2025. godine, kamatna stopa 2,81%	-	4.889.575
	14.668.725	19.558.300
ProCredit bank d.d. Sarajevo		
5 miliona EUR, dospjeće 30.05.2026. godine, kamatna stopa 2,6%	9.779.150	-
2,5 miliona EUR, dospjeće 27.03.2025. godine, kamatna stopa 2,41%	-	4.889.575
	9.779.150	4.889.575

	30.06.2025.	31.12.2024.
ASA banka d.d. Sarajevo		
2,5 miliona EUR, dospijeće 07.07.2025. godine, kamatna stopa 2,77%	4.889.575	4.889.575
1 milion KM, dospijeće 31.12.2025. godine, kamatna stopa 1,35%	1.000.000	-
20 miliona KM, dospijeće 31.12.2025. godine, kamatna stopa 1,35%	-	20.000.000
5 miliona EUR, dospijeće 23.03.2025. godine, kamatna stopa 3,01%	-	9.779.150
5 miliona EUR, dospijeće 23.03.2025. godine, kamatna stopa 3,01%	-	9.779.150
2,5 miliona EUR, dospijeće 23.03.2025. godine, kamatna stopa 2,96%	-	4.889.575
	5.889.575	49.337.450
Ziraat bank d.d. Sarajevo		
2,5 miliona EUR, dospijeće 27.07.2025. godine, kamatna stopa 2,85%	4.889.575	4.889.575
5 miliona EUR, dospijeće 26.03.2025. godine, kamatna stopa 2,80%	-	9.779.150
2,5 miliona EUR, dospijeće 26.03.2025. godine, kamatna stopa 2,80%	-	4.889.575
	4.889.575	19.558.300
Intesa SanPaolo Banka d.d. BiH		
2,5 miliona EUR, dospijeće 07.07.2025. godine, kamatna stopa 2,83%	4.889.575	4.889.575
5 miliona EUR, dospijeće 27.03.2025. godine, kamatna stopa 2,65%	-	9.779.150
	4.889.575	14.668.725
UniCredit bank d.d. Mostar		
2,5 miliona EUR, dospijeće 09.06.2026. godine, kamatna stopa 2,6%	4.889.575	-
	4.889.575	-
Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo		
2,5 miliona EUR, dospijeće 23.03.2025. godine, kamatna stopa 2,85%	-	4.889.575
	-	4.889.575
Addiko bank d.d. Sarajevo		
5 miliona EUR, dospijeće 27.03.2025. godine, kamatna stopa 2,87%	-	9.779.150
5 miliona EUR, dospijeće 27.03.2025. godine, kamatna stopa 2,87%	-	9.779.150
	-	19.558.300
Union banka d.d. Sarajevo		
5 miliona EUR, dospijeće 23.03.2025. godine, kamatna stopa 3,03%	-	9.779.150
5 miliona EUR, dospijeće 23.03.2025. godine, kamatna stopa 3,03%	-	9.779.150
	-	19.558.300
Namjenski depoziti za ino plaćanja	8.677	-
Potraživanja za kamate na depozite	-	143.913
	79.241.877	201.058.188

16.2 Dati krediti, reprogramirana potraživanja – tekuće dospijeće

Na osnovu bruto bilansa, sačinili smo detaljniji pregled datih kredita i reprogramiranih potraživanja, kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Tekuće dospjeće dugoročnih pozajmica i zajmova (Bilješka 11.2)		
Tekuće dospijeće pozajmica po osnovu pretvorbe avansa	10.628.420	6.139.233
Ispravka vrijednosti pozajmica po osnovu pretvorbe avansa (kratkoročna)	(10.617.115)	(723.055)
Tekuće dospijeće pozajmica po osnovu podsticajnih mjera	5.777.554	1.858.790
Tekuće dospijeće dugoročnih zajmova datih zaposlenim	19.369	32.152
	5.808.229	7.307.120

	30.06.2025.	31.12.2024.
Ostalo		
Tekuće dospjeće reprogramiranih potraživanja (16.2.1)	1.786.968	8.239.992
Ispravka vrijednosti reprogramiranih potraživanja (kratkoročna)	(1.725.742)	(2.797.104)
Ispravka vrijednosti zajmova datih zaposlenim, reprogramiranih potraživanja, subvencija po MSFI 9 (16.2.2)	(850.786)	(850.786)
	5.018.669	11.899.222

16.2.1 Ova stavka se odnosi na tekuće dospjeće reprogramiranih potraživanja po osnovu toplotne energije (JP Rad d.o.o. Lukavac) i isporučene tehnološke vode iz hidroakumulacije Sniježnica (RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik), kao i ostala utužena potraživanja iz ranijeg perioda koja su 100% ispravljena. Na dan 31.12.2024. godine na ovoj poziciji su bila iskazana i reprogramirana potraživanja po osnovu isporučene električne energije (od ZD i trećih lica). Navedena preknjiženja će opet biti izvršena na dan sastavljanja finansijskih izvještaja za godinu koja završava 31.12.2025. godine, a na dan 30.06.2025. godine, ista su uključena u potraživanja od kupaca (**Bilješka 15.**).

16.2.2 Ova stavka se odnosi na ispravku vrijednosti izvršenu na osnovu odredbi MSFI 9 *Finansijski instrumenti*, na dan 31.12.2024. godine, za potraživanja po osnovu zajmova datih zaposlenim i reprogramiranih potraživanja (ZD rudnicima i trećim licima). Procjena ispravke vrijednosti po osnovu MSFI 9 će biti izvršena prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja na dan 31.12.2025. godine.

17. Novac i novčani ekvivalenti

Na osnovu bruto bilansa, sačinili smo detaljniji pregled novca i novčanih ekvivalenata:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Novac na računima kod banaka u KM	21.733.090	26.369.559
Novac na računima kod banaka u EUR	17.889.269	5.702.535
Blagajna	1.517.338	1.323.491
Izdvojena novčana sredstva	(362)	-
	41.139.335	33.395.585

18. Akontacije poreza na dobit

Saldo na dan 31.12.2024. godine u iznosu od 13.248.874 KM predstavlja sve uplate po osnovu akontacija za porez na dobit, izvršene u toku 2023. i januaru 2024. godine, za šta je Porezna uprava FBiH je dostavila Rješenje o utvrđivanju više uplaćenih javnih prihoda (br. 13-9/3-12-6-15619/24) u iznosu 13.248.874 KM. Zbog dodatno utvrđenih poreznih obaveza u iznosu 2.234.506 KM (objašnjeno u dijelu III.9 Vanjska revizija i inspekcijски organi), Društvo je predložilo da se ova dva iznosa prebiju, nakon čega je Federalno ministarstvo finansija dana 12.05.2025. godine dostavilo dopis br. 07-11-4-5-506/25 A.Ć. u kojem se navodi da se Društvu utvrđuje pravo na povrat više uplaćenih novčanih sredstava u iznosu od 11.014.369 KM.

Dana 12.05.2025. godine Društvo je potpisalo Sporazum o izmirenju duga 07-11-4-5-506/25, po čemu će se dug izmiriti u dvije rate 5.248.875 KM i 5.765.494 KM. Dana 25.06.2025- godine, Društvo je naplatilo prvu ratu u iznosu od 5.248.875 KM. Stoga saldo potraživanja na dan 30.06.2025. godine iznosi 7.999.999 KM.

19. Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja

Na osnovu bruto bilansa, sačinili smo detaljniji pregled ostale imovine i potraživanja:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Potraživanja po osnovu subvencija (19.1)	9.504.215	8.568.834
Ukalkulisani prihodi (19.2)	7.711.588	7.711.588
Potraživanja za ulazni PDV (privremeno neodbitan) (19.3)	6.867.263	20.484.625
Potraživanja za PDV (19.4)	3.263.549	-
Unaprijed plaćeni troškovi i razgraničenja (19.5)	2.351.802	1.190
Potraživanja po osnovu izdvajanja Elektroprijenosa	974.164	2.104.597
Potraživanja od institucija	870.346	820.887
Potraživanja za date avanse	432.167	483.947
Utružena ostala potraživanja	147.244	147.545
Sumnjiva i sporna ostala potraživanja	3.985	3.985
Ostala potraživanja i razgraničenja	2.228.362	606.683
Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja (19.1)	<u>(7.142.734)</u>	<u>(7.143.035)</u>
	<u>27.211.951</u>	<u>33.790.846</u>

19.1 Vlada FBiH je 2011. godine donijela Odluku o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciju energetske efikasnosti – u daljem tekstu Odluka o subvencijama (Sl.novine FBiH 44/11, 8/12, 96/12, 100/13, 75/14, 101/15, 52/16, 01/17, 55/17, 99/17, 54/18, 104/18, 55/19, 99/19, 51/20, 96/20, 55/21, 106/21, 61/22, 55/23, 61/24) kojom je određeno da se za kupce električne energije iz kategorije domaćinstava, koji ostvaruju pravo na najniži nivo penzije koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod MIO/PIO, primjenjuje oblik smanjenja troškova za električnu energiju na način da se potrošnja ispod 268 kWh) subvencionira u skladu sa navedenom Odlukom. Članom 5. Odluke o subvencijama određeno je da će se razlika sredstava po novom obračunu obezbjediti iz ostvarene dobiti Društva i to iz dijela koji pripada Vladi FBiH.

U skladu sa posljednjom Odlukom o izmjeni Odluke o subvencijama (Sl.novine FBiH 61/24), subvencije će se iskazivati na računima koji će se izdavati do 30.06.2025. godine.

Društvo je dana 11.12.2024. godine uputilo dopis br. 01-04-44830-1/24 prema Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (FMERI), u kojem se navodi da se procjenjuje da će krajem 2024. godine ukupna potraživanja Društva od Vlade FBiH po osnovu subencija biti oko 8,6 miliona KM sa PDV, te da Društvo smatra da su nastupile okolnosti za revidiranje Odluke o subvencijama, u dijelu koji definiše način obezbjeđenja sredstava za odobrene subvencije kupcima. Društvo predlaže da se odobrene subvencije obezbijede iz budžeta FBiH na bazi izvještaja koji se dostavljaju Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Društvo također predlaže da do sada odobrene subvencije (koje Društvo potražuje od Vlade FBiH) budu isplaćene iz budžeta FBiH.

Dana 18.12.2024. godine, Društvo je dobilo odgovor od FMERI, u kojem se navodi da FMERI nije nadležan za ovo pitanje, te da se dopis Društva prosljeđuje premijeru Vlade FBiH.

Nakon toga se Društvo dana 30.05.2025. godine obratilo Premijeru Vlade FBiH, te navelo da Društvo ima potraživanja po osnovu subencija u iznosu 8.568.823 KM koja još uvijek nisu refundirana od strane Vlade FBiH, da postojeća Odluka o subvencijama značajno opterećuje poslovanje Društva, te se poziva Vlada FBiH da razmotri inicijativu Društva prije produženja Odluke o subvencijama. Prema informacijama kojima raspoložemo, do sačinjavanja ovog Izvještaja, Društvo nije dobilo odgovor.

U 2023. godini, Društvo je obračunalo ispravku vrijednosti po osnovu MSFI 9 na saldo neto potraživanja za subvencije, po stopi od 1%, u ukupnom iznosu 22.193 KM. U 2024. godini, Društvo nije obračunalo ispravku vrijednosti po MSFI 9, već je sve subvencije starije od godinu dana ispravilo na teret rashoda, u iznosu 2.196.975 KM. U periodu I – VI 2025. godine nije bilo dodatne ispravke vrijednosti, već će se ista evidentirati u finansijskim izvještajima za 2025. godinu.

19.2 Ukalkulisani prihodi po osnovu nefakturisane el.energije (Cut Off) - Očitavanje brojila kod domaćinstava se vrši kontinuirano tokom cijelog mjeseca, po unaprijed pripremljenim planovima očitavanja (očitački hodovi). Očitavanja su planirana takvom dinamikom da se kupcima struja očitava uvijek isti dan, te je tako i period obračuna uvijek isti. Obzirom na veliki broj kupaca – na dan 30.06.2025. godine bilo je 745.581 kupaca (31.12.2024. godine – 741.434 kupca), ne postoji mogućnost očitavanja brojila za jedan dan uz postojeće ljudske resurse. Shodno tome, u Društvu se vrši procjena prihoda po osnovu isporučene električne energije koji su nastali u decembru, ali za koje se fakture izdaju u januaru naredne godine. Društvo je na dan 31.12.2024. godine izvršilo procjenu prihoda u ukupnom iznosu od 7.711.588 KM i iste evidentiralo na kontu 28100000 *Obračunata potraživanja koja nisu mogla biti fakturisana*. Ponovna procjena prihoda bit će izvršena prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja za godinu koja završava 31.12.2025. godine.

19.3 Potraživanja za ulazni PDV (privremeno neodbitan) se odnose na: PDV kod faktura koje se evidentiraju na razgraničenjima (npr.faktura dostavljena u jednom mjesecu, a odnosi se na isporuku roba, usluga i/ili radova koje su izvršene u prethodnom mjesecu), plaćanja PDV-a po carinskim deklaracijama za uvoz robe, PDV na avansna plaćanja dobavljačima (dok se Društvu ne dostavi avansna faktura) i sl.

19.4 Na 30.06.2025. godine, Društvo ima neto potraživanja za PDV. Na dan 31.12.2024. godine, Društvo je imalo neto obaveze, i iste su prikazane u **Bilješci 27.3**.

19.5 U saldo unaprijed plaćenih troškova na dan 30.06.2025. godine je uključeno ukalkulisano umanjenje amortizacije za HE na Neretvi (686.880 KM) i VE Podveležje (64.468 KM). Kao što je navedeno u **Bilješci 3.4**, obzirom da je proizvodnja u toku perioda I – VI 2025. godine bila manja od planirane, ukalkulisano je umanjenje amortizacije.

U ovaj saldo je također ukalkulisan i regres u iznosu od 1.417.193 KM, kojeg Društvo ravnomjerno raspoređuje na troškove tokom godine.

20. Kapital

Na osnovu bruto bilansa, sačinili smo detaljniji pregled kapitala, kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Dionički kapital	2.236.964.411	2.236.964.411
Rezerve	370.340.874	431.294.539
Akumulirana dobit / (gubitak)	(45.469.691)	(60.953.664)
Neraspoređena dobit / gubitak) ranijih godina	-	-
Neraspoređeni gubitak tekućeg perioda	(45.469.691)	(60.953.664)
	2.561.835.594	2.607.305.286

Prema posljednjem Izvodu iz sudskog registra koji nam je dostavljen (broj 065-0-RegZ-25-007865 od 12.06.2025. godine) vrijednost upisanog kapitala iznosi 2.236.964.411 KM, što odgovara iznosu evidentiranom u OEI-PD obrascima (Tabela B, na dan 30.06.2025. godine).

Prema Odluci o pokriću gubitka za 2024. godinu, usvojenoj od strane Skupštine Društva na 88. (redovnoj) sjednici održanoj 26.06.2025. godine, gubitak u iznosu od 60.953.664 KM se pokriva na teret fonda rezervi.

21. Finansijske obaveze po amortizovanom trošku

Društvo je u okviru obrazaca koji se dostavljaju Komisiji za VP, prikazalo finansijske obaveze po amortizovanom trošku kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Obaveze po uzetim kreditima – dugoročni dio (21.1)	108.450.448	108.942.399
Obaveze po osnovu najma – dugoročni dio (21.2)	<u>636.843</u>	<u>664.309</u>
	<u>109.087.291</u>	<u>109.606.708</u>

Izvor: OEI-PD obrazac, Tabela B, na dan 30.06.2025. godine

21.1 Obaveze po uzetim kreditima

Na osnovu bruto bilansa, sačinili smo pregled obaveza po uzetim kreditima po dospelju, kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Dugoročni dio	108.450.448	108.942.399
Tekuće dospelje (Bilješka 25.3)*	<u>9.889.757</u>	<u>34.359.727</u>
	<u>118.340.205</u>	<u>143.302.126</u>

* *Tekuće dospelje uključuje tekuće dospelje obaveza za kredite (9.885.498 KM) te obaveze podružnica prema Direkciji (4.259 KM).*

Na osnovu podataka iz Sektora za upravljanje finansijama, dajemo detaljni prikaz obaveza za dugoročne kredite:

Kreditor i oznaka kredita	Valuta	Kamatna stopa	30.06.2025.		31.12.2024.	
			KM	Valuta	KM	Valuta
Konzorcij banaka: ASA banka, Intesa SanPaolo banka i NLB banka						
Avans za izradnju Bloka VII BAM		2,80%+ 6M EURIBOR	-	-	14.127.900	14.127.900
			-	-	14.127.900	14.127.900
International Development Agency						
IDA 3071	SDR	0,75%	4.291.480	1.868.022	5.603.278	2.283.124
IDA 3534	SDR	0,75%	333.006	144.953	400.215	163.072
IDA 41970	SDR	6M EUR Libor + 1%	1.712.401	745.385	2.743.991	1.118.073
			6.336.887		8.747.484	

Kreditor i oznaka kredita	Valuta	Kamatna stopa	30.06.2025.		31.12.2024.	
			KM	Valuta	KM	Valuta
European Investment bank						
EIB 23871*	EUR	3,345% - 4,529%	38.102.801	19.481.648	39.758.415	20.328.154
			38.102.801		39.758.415	
Ostali kreditori						
Japan Bank for International Cooperation KfW, BMZ 2012 67 103; Vjetropark Podveležje	JPY	0,75%	5.678.805	491.392.764	6.056.247	509.592.496
KfW SCADA/EMS/OMS	EUR	1,85 % - 4% cca. 4-5%	64.619.812	33.039.577	70.494.324	36.043.175
	EUR		3.597.641	1.839.444	4.111.589	2.102.222
			73.896.258		80.662.160	
			118.335.946		143.295.959	

* Kredit se sastoji od 7 tranši, od kojih svaka ima različitu kamatnu stopu

Prema podacima dostavljenim od strane Jedinice za implementaciju projekata – PIU i Sektora za upravljanje finansijama, Društvo na dan 30.06.2025. godine ima odobrene, a nepovučene sljedeće kredite:

Kreditor i oznaka kredita	Val.	Iznos kredita u valuti	Iznos povučen do 30.06.2025. (KM)	Ukupan iznos nepovučenih kredita na dan 30.06.2025. (KM)	Krajnji datum do kojeg se sredstva mogu povući
EIB, kredit br. 82.304 (BA), Pametna mjerila za distribucije/rekonstrukcija i izgradnja el.en.objekata	EUR	15.000.000	-	29.337.450	31.12.2027 ⁽¹⁾
EBRD, kredit br: 53.198, FNE Gračanica 1&2	EUR	25.100.000	-	49.091.333	31.12.2026
UniCredit Bank d.d. Mostar, kredit br: 19000105-DK-1/24, FNE Gračanica1&2	KM	29.337.450	-	29.337.450	31.12.2026
EIB, kredit br. 91812 (BA), Projekat izgradnje VE Vlašić	EUR	36.000.000		70.409.880	17.04.2028.
				178.176.113	

⁽¹⁾ Prema podacima iz PIU: Rok raspoloživosti sredstava kredita je Amandmanom br. 3 na Ugovor o kreditu (kojim je izvršena prenamjena sredstava kredita) produžen do 31.12.2027.godine. Amandman 3 je ratifikovan Odlukom Predsjedništva BiH koja je objavljena u Sl.Glasniku BiH br. 2/24 od 22.01.2024.godine.

Na osnovu ugovora o finansiranju, zaključenog u oktobru 2023. godine, između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB), Društvo je dana 11.02.2025. godine zaključilo podugovor sa Federacijom BiH uvezi finansiranja projekta izgradnje VE Vlašić u iznosu od 36 miliona EUR tj. 70.409.880 KM.

Prema informacijama iz PIU, u toku je usaglašavanje kreditnog (iznos kredita 16,5 mil. EUR) i grant sporazuma (grant WBIF-a na iznos 19,93 mil. EUR i grant Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke/BMZ u iznosu 2,0 mil. EUR) sa KfW bankom koja će zajedno sa EIB finansirati izgradnju VE Vlašić.

21.2 Obaveze po najmovima

Na osnovu bruto bilansa, sačinili smo pregled obaveza po najmovima po dospelju, kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Dugoročne obaveze po najmovima	636.843	664.309
Tekuće dospjeće obaveza za najmove (Bilješka 25.4)	<u>238.113</u>	<u>418.753</u>
	<u>874.956</u>	<u>1.083.062</u>

Obaveze po najmovima se odnose na 27 ugovora o operativnom najmu za 37 vozila. Ugovori su zaključeni sa Porsche leasing d.o.o. Sarajevo, Una Auto d.o.o. Bihać, Guma-m d.o.o. Mostar, Guma X d.o.o. Mostar, Sparkasse Leassing d.o.o. Sarajevo i Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo, na period od 3 i 4 godine.

22. Odgođeni prihod

Na osnovu bruto bilansa, sačinili smo detaljniji pregled odgođenog prihoda, kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Odgođeni prihod za donirana sredstva	47.988.651	50.522.684
Ostali odgođeni prihod	<u>713.041</u>	<u>713.041</u>
	<u>48.701.692</u>	<u>51.235.725</u>

U praksi se dešavaju situacije u kojima treća lica izgrade elektroenergetske objekte (EEO), nakon čega takvi objekti budu donirani Društvu, od strane trećih lica, pri čemu Društvo preuzima obavezu njihovog održavanja. Društvo može preuzeti sredstva po osnovu potpisanih sporazuma o preuzimanju EEO ili sporazuma o zajedničkom ulaganju. U Društvu se, tako preuzeti EEO, knjigovodstveno evidentiraju u okviru nekretnina, postrojenja i opreme i odgođenog prihoda. Prilikom evidentiranja preuzetih EEO, posebno se evidentiraju: građevine, oprema, te materijal.

Prihod u bilansu uspjeha se priznaje ravnomjerno shodno vijeku trajanja preuzetog EEO.

23. Dugoročna rezervisanja

Na osnovu bruto bilansa, sačinili smo detaljniji pregled rezervisanja, kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Rezervisanja za primanja zaposlenih u skladu sa MRS 19 (23.1)	41.310.778	42.880.984
Rezervisanja za demontažu (23.2)	16.470.293	16.470.293
Rezervisanja za sudske sporove (23.3)	<u>48.824.648</u>	<u>49.181.149</u>
	<u>106.605.719</u>	<u>108.532.426</u>

Društvo u toku godine ukalkuliše troškove rezervisanja preko obračunatih troškova (**veza Bilješka 27.2**) i isti će na dan 31.12.2025. godine biti stornirani prilikom obračuna stvarnih rezervisanja. Smanjenje rezervisanja u periodu I – VI 2025. godine se odnosi na isplate i otpuštanje rezervisanja kroz prihode. Konačan obračun rezervisanja bit će izvršen prilikom sačinjavanja finansijskih izvještaja na dan 31.12.2025. godine.

23.1 Primanja zaposlenih u skladu sa MRS 19

Društvo je na osnovu *Obračuna rezervacija za dugoročne obaveze za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo*, sačinjenog od strane ovlaštenog aktuara, sa 31.12.2024. godine izvršilo rezervisanja za primanja zaposlenih u ukupnom iznosu od 42.880.985 KM. Aktuar je prilikom obračuna koristio diskontnu stopu od 4% (obračun 2023. godine: 3,75%).

23.2 Demontaža objekata

U skladu sa odredbama MRS 16 *Nekretnine, postrojenja i oprema*, jedan od elemenata nabavne vrijednosti nekretnina, postrojenja i oprema je i procijenjeni trošak za demontažu i uklanjanje sredstva i uređenje lokacije.

Društvo je u toku 2010. godine prvi put procijenilo troškove demontaže termoenergetskih postrojenja u TE Tuzla i TE Kakanj. U toku 2022. godine, Društvo je ažuriralo obračun u skladu sa izmjenama naknada koje se plaćaju na ime demontaže objekata te izmjenama kamatnih stopa. Za termoblokove je produžen vijek trajanja u odnosu na prvobitnu procjenu, a za zajednička postrojenja je vijek trajanja smanjen. Za izračun sadašnje vrijednosti obaveze korištena je diskonta stopa od 5% (8% u prethodnom obračunu).

Kao što je navedeno u **Bilješci 3.4**, Društvo je u 2024. godini izvršilo izmjenu vijekova korištenja stalnih sredstava u termoelektranama. U Informaciji usvojenoj od strane Uprave je navedeno da će se na dan 31.12.2024. godine uskladiti procijenjeni troškovi demontaže sa korigovanim vijekovima trajanja.

U periodu I – VI 2025. godine, Društvo je preko obračunatih troškova (**Bilješka 27.2**) ukalkulisalo 780.000 KM u vezi troškova demontaže. Obračun rezervisanja će biti izvršen prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja za godinu koja završava 31.12.2025. godine.

23.3 Sudski sporovi

U skladu sa MRS 37 *Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina* te *Odlukom o primjeni MRS 37* procjena rezervisanja za sudske sporove se vrši na kraju svakog izvještajnog perioda.

Društvo je u periodu I – VI 2025. godine ukalkulisalo 6.308.400 KM po osnovu sudskih sporova. Smanjenje rezervisanja u periodu I – VI 2025. godine se odnosi na otpuštanja. U **Bilješci 4.1** su prikazani neto troškovi rezervisanja za period I – VI 2025. godine. Procjena i obračun rezervisanja će biti urađen prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja za godinu koja završava 31.12.2025. godine.

Uvidom u pregled sudskih sporova pokrenutih protiv Društva sa stanjem na dan 31.12.2024. godine, dostavljenom od strane Sektora za pravne poslove, konstatovali smo da se najveći spor odnosi na tužitelja Jadran Kapital d.d. Split i drugi (vrijednost spora 125.000.000 KM). Dana 10.02.2023. godine Općinski sud u Sarajevu je donio presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja.

Drugi po redu najveći spor odnosi se na arbitražni spor koje protiv Društva vodi tužitelj Konzorcij Strabag AG Austrija i Končar d.d. Zagreb. Vrijednost arbitražnog spora je 20.076.946 EUR odnosno 39.267.093 KM. Društvo je u vezi ovog spora u ranijem periodu naplatilo avansnu garanciju u iznosu od 5.740.229 EUR odnosno 11.226.911 KM (**Bilješka 26.**). Odluka arbitražnog vijeća je donesena krajem decembra 2021. godine i ista je donesena u korist tužitelja. U toku 2022. godine, Društvo je po osnovu ovog spora rezervisalo 24.527.381 KM na teret rashoda u toku 2022. godine, 3.600.000 KM na teret rashoda u toku 2023. godine, te 3.600.000 KM na teret rashoda u toku 2024. godine.

Prema informacijama koje smo dobili od Sektora za pravne poslove, nakon donošenja arbitražne odluke, Društvo je pred sudom u Briselu provelo postupak poništenja arbitražne odluke, ali kako je pred sudom u Briselu bilo neophodno dokazivati ugroženost pravnog poretka Belgije, ovaj postupak je prvostepeno,

a zatim i po vanrednom pravnom lijeku okončan odbijanjem zahtjeva Društva. Posljednja aktivnost je bilo slanje podneska (10.06.2025.godine) koji je upućen Evropskom sudu za ljudska prava. Ovaj postupak je u toku.

Da bi se navedena arbitražna odluka izvršila u Bosni i Hercegovini, potrebno je da JV Strabag/Končar pokrene formalni postupak priznanja i izvršenja iste pred nadležnim sudom u Sarajevu. Navedeni postupak je pokrenut od strane JV Strabag/Končar u decembru 2024. godine. Društvo je putem advokatskog tima sačinilo podnesak kojim osporava pravo na priznanje arbitražne odluke, kako bi dokazalo da se u konkretnom slučaju radi o grubom kršenju temeljnih pravnih načela, te u konačnici osporilo izvršenje arbitražne odluke. Ovaj postupak je u toku.

U vezi sa gore navedenim, u narednom periodu predstoji okončanje sudskih postupka od kojih zavisi priznanje i izvršenje arbitražne odluke. U tom smislu, Društvo je poduzelo sve zakonom predviđene aktivnosti koje su na raspolaganju kako bi se pokušalo osporiti izvršenje predmetne arbitražne odluke. U slučaju da Društvo ne uspije osporiti priznanje i izvršenje arbitražne odluke, postoji značajna izvjesnost da će isto biti dužno isplatiti iznos minimalno u visini rezervisanih sredstava (za koja je Društvo u ranijim periodima već evidentiralo rashode), a u slučaju isplate u iznosu većem od rezervisanih sredstava, takav iznos će predstavljati rashod perioda u kojem bude izvršena isplata.

24. Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja

Ostale dugoročne obaveze u iznosu od 3.895 KM se odnose na obaveze koje podružnice Društva imaju prema Direkciji, a po osnovu stambenih kredita o kojima smo više pisali u **Bilješci 11.2.3**. Kratkoročni dio ovih obaveza je prikazan u okviru **Bilješki 25.3 i 25.5**.

25. Finansijske obaveze po amortizovanom trošku

Društvo je u okviru obrazaca koji se dostavljaju Komisiji za VP, prikazalo finansijske obaveze po amortizovanom trošku kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Obaveze prema dobavljačima (25.1)	65.615.427	47.122.114
Ugovorne obaveze (25.2)	40.193.754	38.218.352
Obaveze po uzetim kreditima (25.3)	9.889.757	34.359.727
Obaveze po osnovu najmova (25.4)	238.113	418.753
Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku (25.5)	352	2.398
	115.937.403	120.121.344

Izvor: OEI-PD obrazac, Tabela B, na dan 30.06.2025. godine

25.1 Obaveze prema dobavljačima

Na osnovu bruto bilansa, sačinili smo detaljniji pregled obaveza prema dobavljačima, kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Obaveze prema dobavljačima u zemlji	49.684.787	38.530.107
Obaveze prema dobavljačima - povezana društva	11.617.596	6.771.695
Obaveze za nefakturisanu robu i usluge	2.827.661	752.997

Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	1.485.383	1.067.315
	65.615.427	47.122.114

Obaveze prema dobavljačima - povezana društva

Iskazani saldo na dan 30.06.2025. godine u iznosu od 11.617.596 KM se odnosi na obaveze prema sljedećim povezanim licima:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Rudnici		
RU Kreka	4.042.521	1.921.457
RMU Kakanj	1.684.874	1.041.041
RMU Abid Lolić	1.512.548	14.525
RMU Breza	856.926	-
RMU Zenica	849.008	25.004
RU Gračanica	552.028	275.245
RMU Đurđevik	(439.305)	863.947
	9.058.600	4.141.219
Ostali		
Eldis Tehika	2.199.749	1.853.140
Iskraemeco	225.358	777.336
TTU energetik	133.889	-
GEOLP	-	-
	2.558.996	2.630.476
	11.617.596	6.771.695

Uvidom u knjigovodstvene evidencije uočili smo da je Društvo u januaru 2025. godine izvršilo uplatu prema RMU Đurđevik u iznosu 1.033.326 KM, što je uzrokovalo dugovan saldo na ovom dobavljaču. Na dan 31.08.2025. godine, saldo nije dugovan.

25.2 Ugovorne obaveze

Ugovorne obaveze se odnose na avansne uplate kupaca (fizičkih i pravnih lica) za priključke za električnu energiju.

25.3 Obaveze po uzetim kreditima

Na osnovu bruto bilansa, sačinili smo detaljniji pregled obaveza po uzetim kreditima, kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Tekuće dospijeće obaveza po kreditima (Bilješka 21.1)	9.885.498	34.353.560
Tekuće dospijeće obaveza podružnica prema Direkciji	4.259	6.167
	9.889.757	34.359.727

Tekuće dospijeće obaveza po kreditima se odnosi na tekuće dospijeće dugoročnih obaveza za kredite o kojima smo više pisali u **Bilješci 21.1**.

Tekuće dospijeće obaveza podružnica prema Direkciji se odnosi obaveze podružnica prema Direkciji, po stambenim kreditima o kojima smo više pisali u **Bilješci 11.2.3**.

25.4 Obaveze po osnovu najmova

Ove obaveze predstavljaju tekuće dospijeće dugoročnih obaveza za najmove, o kojima smo više pisali u **Bilješci 21.2**.

25.5 Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku

Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku u iznosu od 352 KM se odnose na kratkoročne obaveze koje podružnice Društva imaju prema Direkciji, a po osnovu stambenih kredita o kojima smo više pisali u **Bilješci 11.2.3**.

26. Odgođeni prihod

Na osnovu bruto bilansa, sačinili smo detaljniji pregled odgođenog prihoda, kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Odloženi prihodi budućeg perioda	14.666.744	13.677.677
	14.666.744	13.677.677

Odloženi prihodi budućeg perioda se najvećim dijelom (77%) odnose na naplaćenu avansnu garanciju u iznosu od 5.740.229 EUR (11.226.911 KM). Naplata garancije je izvršena nakon okončanja sudskog spora koji je Društvo pokrenulo protiv Konzorcija Strabag AG i Končar d.d., a u vezi sa nerealizacijom ugovora za izgradnju HE Vranduk.

27. Ostale obaveze, uključujući razgraničenja

Na osnovu bruto bilansa, sačinili smo detaljniji pregled ostalih obaveza i razgraničenja, kako slijedi:

	30.06.2025.	31.12.2024.
Obračunati troškovi poslovanja (27.1)	50.636.901	104.958.911
Ostali obračunati troškovi (27.2)	28.668.068	12.062.400
Obaveze prema zaposlenim	8.944.900	13.622
Obaveze za obnovljive izvore energije	9.843.130	8.172.454
Obaveze za poreze i doprinose	6.021.645	-
Obaveze za obustave na platu zaposlenim	1.640.782	-
Obaveze za hidroakumulaciju	604.335	1.220.116
Obaveze za dividendu	734.260	736.126
Obaveze za PDV (27.3)	34	4.224.112
Obaveze za naknade (vodoprivredne, šume, zagađenje)	184.272	180.306
Ukalkulisane kamate (27.4)	-	645.626
Ostale obaveze	367.370	291.852
	107.645.667	132.505.525

27.1 Obračunati troškovi poslovanja

Obračunati troškovi poslovanja odnose se na razne troškove poslovanja (npr. naknade Nezavisnom operator sistemu, troškovi nabavke električne energije, troškovi mrežarine) koji su nastali u periodu

izvještavanja, a za koje Društvo nije primilo fakturu dobavljača do datuma izvještavanja, kao i zalihe materijala te oprema koja je isporučena Društvu do datuma izvještavanja (i za koju je evidentiran ulaz u skladište), a faktura je zaprimljena nakon toga. Troškovi ukalkulisani na dan 30.06.2025. godine u iznosu od 49.895.510 KM su stornirani dana 01.07.2025. godine.

Društvo će izvršiti ukalkulisavanje svih neophodnih troškova poslovanja prilikom sačinjavanja finansijskih izvještaja za godinu koja završava 31.12.2025. godine.

27.2 Ostali obračunati troškovi

	30.06.2025.	31.12.2024.
Ukalkulisani troškovi (mjesečno)		
Rezervisanja za sudske sporove	6.308.400	-
Umanjenje vrijednosti ulaganja u ZD rudnike	4.800.000	
Rezervisanja za otpremnine zaposlenih (tekući rad i kamata po aktuarskom obračunu)	1.535.400	
Umanjenje vrijednosti potraživanja	900.000	-
Rezervisanja za demontažu	780.000	-
Rashod stalnih sredstava po elaboratu o popisu	400.200	-
	14.724.000	-
Rezervisanja za neiskorišteni godišnji odmor	6.718.509	6.718.509
Naknade za zagađenje zraka	5.763.788	3.932.428
Poribljavanje	977.171	977.171
Koncesija VE Podveležje	224.158	156.947
Arbitraža	140.442	140.442
Ostalo	120.000	136.903
	28.668.068	12.062.400

Izvor: Analitička kartica konta 49080000 Obračunati ostali troškovi poslovanja na dan 30.06.2025. godine, pregled pripremljen od strane Društva

Društvo svaki mjesec vrši ukalkulisavanje troškova po osnovu rezervisanja za otpremine zaposlenih (aktuarski obračun), rezervisanja po sudskim sporovima, rezervisanja za demontažu, te očekivanih rashoda po osnovu rashodovanih stalnih sredstava prilikom popisa. Na kraju poslovne godine, ukalkulisani troškovi se storniraju i knjiže se stvarna rezervisanja po obračunima, te stvarni rezultati popisa. U 2025. godini, mjesečno se ukalkulišu i rashodi po osnovu umanjenja vrijednosti ulaganja u ZD rudnike te umanjenja vrijednosti potraživanja. Sva navedena ukalkulisavanja se vrše na osnovu Plana ukalkulisavanja (br. 05-8300-1/2025 od 05.03.2025. godine).

Na većini pozicija unutar ostalih obračunatih troškova, nije bilo promjena u periodu I – VI 2025. godine, izuzev dodatnih ukalkulisavanja. Najveća promjena bila je na ukalkulisanim naknadama za zagađenje zraka. U toku perioda I – VI 2025. godine, po ovom osnovu ukalkulisano je 1.831.360 KM.

Ponovna procjena obračunatih troškova bit će izvršena prilikom sačinjavanja finansijskih izvještaja na dan 31.12.2025. godine.

27.3 Obaveze za PDV

U junu 2025. godine, Društvo je imalo više ulaznog nego izlaznog PDV-a, prvenstveno zbog nabavke električne energije. Stoga se po PDV prijavi za juni 2025. godine, Društvo opredijelilo za to da se potraživanje za PDV koristi kao porezni kredit.

27.4 Ukalkulisane kamate

Prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja, Društvo ukalkuliše rashode od kamata po obavezama za kredite, za kamate koje se fakturišu na 3-mjesečnoj ili 6-mjesečnoj osnovi. Na dan 30.06.2025. godine navedeno ukalkulisavanje nije izvršeno.

VI RIZICI KOJI UTIČU ILI BI MOGLI UTICATI NA USPJEŠNOST POSLOVANJA DRUŠTVA

U skladu sa članom 104. *Statuta* Društva, pored poslova utvrđenih zakonom i Statutom, Odbor za reviziju, između ostalog, ukazuje na rizike koji bi eventualno mogli uticati na uspješnost poslovanja Društva. Odbor za reviziju je posebno identifikovao određene rizike koji bi, **ukoliko se ne poduzmu odgovarajuće aktivnosti od strane većinskog vlasnika kapitala**, u narednom periodu mogle imati negativne posljedice na poslovanje Društva. Navedeni rizici se odnose na sljedeće:

- Rizik naplate potraživanja po osnovu subvencija za električnu energiju u skladu sa *Odlukom o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciju energetske efikasnosti u ukupnom iznosu od 9.504.215 KM* (stanje na dan 30.06.2025. godine);
- Rizik naplate tj. povrata sredstava uplaćenih po osnovu izdavanja garancije po osnovu kreditnog zaduženja Društva kod EXIM banke (za izgradnju Bloka 7 u TE Tuzla) **u ukupnom iznosu od 47.661.298,50 KM**;
- Naknada štete nastale zbog primjene odluka Vlade FBiH: *Odluka o proglašenju stanja ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu* (Sl.novine FBiH broj 94/23) i *Odluka o uvođenju posebnih mjera kontrole cijena snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu* (Sl.novine FBiH broj 96/23); te
- Rizik umanjenja kapitala zbog negativnog poslovanja.

Rizik naplate potraživanja po osnovu subvencija za električnu energiju

Vlada FBiH je 2011. godine donijela Odluku o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciju energetske efikasnosti – u daljem tekstu Odluka o subvencijama (Sl.novine FBiH 44/11, 8/12, 96/12, 100/13, 75/14, 101/15, 52/16, 01/17, 55/17, 99/17, 54/18, 104/18, 55/19, 99/19, 51/20, 96/20, 55/21, 106/21, 61/22, 55/23, 61/24) kojom je određeno da se za kupce električne energije iz kategorije domaćinstava, koji ostvaruju pravo na najniži nivo penzije koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod MIO/PIO, primjenjuje oblik smanjenja troškova za električnu energiju na način da se potrošnja ispod 268 kWh subvencionira u skladu sa navedenom Odlukom. Članom 5. Odluke o subvencijama određeno je da će se **razlika sredstava** po novom obračunu **obezbjediti iz ostvarene dobiti Društva i to iz dijela koji pripada Vladi FBiH**.

Prema knjigovodstvenim evidencijama, Društvo ima potraživanja za subvencije od Vlade FBiH kako slijedi:

	<u>30.06.2025.</u>	<u>31.12.2024.</u>
Potraživanja za subvencije	<u>9.504.215</u>	<u>8.568.834</u>

Saldo nenaplaćenih potraživanja za subvencije na dan 30.06.2025. godine se odnosi na sljedeće periode:

2022. godina	4.404.739
2023. godina	2.219.166
2024. godina	1.944.928
01.01.-30.06.2025. godine	935.382
	9.504.215

Društvo je posljednji put naplatilo potraživanja za subvencije dana 23.12.2022. godine u iznosu 2.083.759 KM, i ovaj iznos se odnosio na subvencije za 2021. godinu.

Prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu, bilo je predviđeno da se dobit u iznosu od 6.147.616 KM, raspodjeli na sljedeći način: u fond rezervi iznos od 1.273.450 KM, **a za isplatu dividendi 4.874.166 KM. Federalno ministarstva finansija** je dopisom broj 08-41-1-3856/23 E.B. od 25.05.2023. godine dalo saglasnost Društvu na isplatu dividende u navedenom iznosu. S obzirom da na 75. (redovnoj) Skupštini koja je održana 30.06.2023. godine **nije usvojen Izvještaj o poslovanju Društva za 2022. godinu**, koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju **i nije usvojena Odluka o raspodjeli dobiti za 2022. godinu.**

S obzirom da Društvo nije ostvarilo dobit za godinu koja završava 31.12.2023. niti 31.12.2024. godine **samim tim nije moglo naplatiti potraživanja za subvencije na način kako je to definisano Odlukom o subvencijama.** Prema podacima iz *Rebalansa Plana poslovanja za period 2025-2027. godine*, dobit neće biti ostvarena ni za godinu koja završava 31.12.2025. godine.

U prethodnim godinama **Društvo je, na teret rashoda, izvršilo ispravku vrijednosti potraživanja za subvencije u ukupnom iznosu od 6.623.895 KM.** U ovaj iznos su uključena potraživanja za subvencije iz 2022. i 2023. godine. Neispravljena potraživanja na dan 31.10.2025. godine iznose 3.626.357 KM i ista se odnose na potraživanja za subvencije iz 2024. godine, te za period I – X 2025. godine.

Ukoliko se ne izvrši izmjena Odluke o subvencijama i ne predvidi isplata sredstava iz budžeta FBiH (u slučaju ostvarenja gubitka u poslovanju Društva), mišljenja smo da će navedeno imati negativne posljedice po Društvo, kako na novčani tok, tako i na rashode zbog ispravke vrijednosti nenaplaćenih potraživanja. U skladu sa MSFI 9 *Finansijski instrumenti*, na dan sastavljanja finansijskih izvještaja za 2025. godinu **potrebno je izvršiti ispravku vrijednosti i potraživanja za subvencije iz 2024. godine tj. evidentirati dodatnih 1.944.928 KM rashoda na teret finansijskog rezultata za 2025. godinu.**

Društvo se u više navrata obraćalo Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (FMERI) i Vladi FBiH (dopis br. 01-04-44830-1/24 od 11.12.2024. godine, te dopis br. 01-04-19869-1/25 od 30.05.2025. godine), sa molbom za revidiranje Odluke o subvencijama, u smislu da se postojeća potraživanja za subvencije kao i buduće subvencije, obezbjeđuju iz sredstava budžeta Federacije BiH. Jedini odgovor kojeg je Društvo zaprimilo je odgovor od FMERI, u kojem se navodi da FMERI nije nadležan za ovo pitanje, te da se dopis Društva prosljeđuje premijeru Vlade FBiH.

Skrećemo pažnju Društvu da je potrebno voditi računa o zastari ovih potraživanja i shodno tome putem IOS-a redovno usaglašavati ova potraživanja i blagovremeno poduzimati pravne radnje u cilju zaštite interesa Društva, te adekvatno primjenjivati odredbe MSFI 9 Finansijski instrumenti.

Rizik naplate tj. povrata sredstava uplaćenih po osnovu izdavanja garancije

Društvo se dopisom broj 05-11690-1/2024 od 05.04.2024. godine obratilo FMERI sa zahtjevom za povrat premije i provizije, uplaćene od strane JP EP BiH u korist budžeta Federacije BiH, a po osnovu Ugovora o izdavanju garancije Federacije BiH za Projekat izgradnje Bloka 7 – 450 MW TE Tuzla. U dopisu je, između ostalog, navedeno sljedeće:

- da su Vlada FBiH i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dana 15.10.2019. godine zaključile Ugovor o izdavanju garancije broj 01-05-27461/19 od 23.09.2019. godine na osnovu kojeg je Federacija BiH u korist EXIM banke Kine, izdala Garanciju u svrhu pokrića obaveza JP Elektroprivreda po osnovu Sporazuma o kreditnoj liniji sa Izvozno-uvoznom bankom Kine (EXIM), br. 1530002052017210002 od 27.11.2017. godine za finasiranje Projekta Blok 7 - Termoelektrana Tuzla. Ugovorom o izdavanju garancije je predviđeno da Federacija BiH garantuje za ukupne obaveze JP EP BiH prema Sporazumu o kreditnoj liniji prema EXIM banci Kine;
- da je u skladu sa *Odlukom o izdavanju garancije FBiH u korist EXIM banke Kine za kreditno zaduženje JP EP BiH* od 17.08.2018. (Sl.novine FBiH br. 65/18), JP EP BiH bila u obavezi da izvrši uplatu u korist budžeta Federacije BiH ukupan iznos od 47.661.298,50 KM (premija u iznosu od 39.628.382,00 KM i provizija u iznosu od 8.032.916,50 KM), te da je uplata navedenog iznosa izvršena dana 29.10.2019. godine;
- da je, s obzirom na činjenicu da je usljed neizvršenja obaveza od strane EPC izvođača, dana 18.12.2023. godine došlo do raskida EPC Ugovora, a za čije je finansiranje bio zaključen Sporazum o kreditnoj liniji između JP EP BiH i EXIM banke Kine i da je JP EP BiH u cijelosti otkazala Sporazum o kreditnoj liniji;
- da je EXIM banka Kine dana **07.02.2024. godine** izdala Obavijest o izmirenim svim obavezama od strane JP EP BIH po predmetnom Sporazumu o kreditnoj liniji, te potvrdila da je Sporazum o kreditnoj liniji u potpunosti otkazan i da su **sve obaveze JP EP BiH i Federacije BiH po osnovu Garancije Federacije BiH prestale**, odnosno da se smatra da je Garancija Federacije BiH prestala važiti;
- da nikada nije došlo do povlačenja kreditnih sredstava od strane JP EP BiH po Sporazumu o kreditnoj liniji, da time nije ni nastala bilo kakva obaveza Federacije BiH po osnovu Ugovora o garanciji između Federacije i EXIM banke Kine, te da posljedično tome ne postoji bilo kakav budući rizik po Federaciju BiH prema Ugovoru o garanciji; te
- da JP EP BiH smatra da ima pravo tražiti povrat ukupno uplaćenih sredstava po osnovu uplaćene provizije i premije.

Do sačinjavanja ovog Izvještaja, Društvo nije uspjelo izvršiti povrat uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu od 47.661.298,50 KM.

S obzirom da su sve obaveze po osnovu izdate garancije Federacije BIH u korist EXIM banke Kine za kreditno zaduženje JP EP BiH prestale sa danom 07.02.2024. godine, a da je Društvu onemogućeno raspolaganje tim sredstvima i ostvarivanje potencijalnog prihoda u vidu kamata na oročenje, sugerišemo Upravi Društva da, u cilju smanjenja budućih finansijskih rizika, intenzivira aktivnosti prema Vladi FBiH kako bi se dogovorio način povrata cjelokupno uplaćenih sredstava po osnovu navedene garancije.

Naknada štete nastale zbog primjene odluka Vlade FBiH usljed ugroženog snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu

Članom 137. Zakona o električnoj energiji u FBiH (Sl.novine FBiH broj 60/23), definisano je sljedeće:

"(1) Vlada Federacije može proglasiti stanje ugrožene sigurnosti snabdijevanja usljed poremećaja u isporuci uključujući ekstremni porast cijene i nedovoljnu ponudu električne energije ili nastupanja drugih vanrednih okolnosti koje ugrožavaju sigurnost snabdijevanja.

(2) U stanju ugrožene sigurnosti snabdijevanja Vlada Federacije može:

- a) uvesti mjere ograničenja isporuke, štednje i racionalne potrošnje električne energije,*
- b) propisati posebne uslove proizvodnje, uvoza ili izvoza električne energije,*
- c) propisati način i uslove za formiranje i kontrolu cijena,*
- d) uvesti obavezu isporuke samo određenim korisnicima, ili*
- e) propisati posebne uslove obavljanja elektroenergetskih djelatnosti.*

(3) Vlada Federacije uvodi i propisuje mjere iz stava (2) ovog člana na način koji izaziva najmanji mogući poremećaj na tržištu električne energije i poslovanje elektroenergetskih subjekata, srazmjerno stepenu ugroženosti snabdijevanja.

(4) Vlada Federacije određuje način obezbjeđivanja, odnosno izvore sredstava za naknadu štete koja može nastati za elektroenergetske subjekte koji sprovode mjere iz stava (2) ovog člana, kao i uslove i način raspodjele sredstava po osnovu naknade štete."

Vlada FBiH je u decembru 2023. godine donijela *Odluku o proglašenju stanja ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu* (Sl.novine FBiH broj 94/23), a nakon toga i *Odluku o uvođenju posebnih mjera kontrole cijena snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu* (Sl.novine FBiH broj 96/23). *Odlukom o uvođenju posebnih mjera kontrole cijena* Vlada FBiH je tokom 2024. godine ograničila povećanje cijena snabdijevanja električnom energijom za krajnje kupce do 20% maksimalno u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu se isto odnosi na ugovore koji se zaključuju na period do 31.12.2024. godine

Do sačinjavanja ovog Izvještaja, Vlada FBiH nije, u skladu sa članom 137. stav (4) Zakona o električnoj energiji odredila način obezbjeđenja, odnosno izvore sredstava za naknadu štete. Mišljenja smo da navedeno predstavlja rizik za JP EP BiH u smislu mogućnosti naknade štete zbog umanjene prihoda i umanjene priliva gotovine u toku 2024. godine.

Rizik umanjenja kapitala zbog negativnog poslovanja

Zbog ostvarenih gubitaka u poslovanju za 2023. i 2024. godinu, Skupština Društva je donijela:

- *Odluku o pokriću gubitka za 2023. godinu* kojom se gubitak od 331.793.812 KM pokriva na teret akumulirane dobiti (u iznosu od 173.931.837 KM) i na teret fonda rezervi (u iznosu od 157.861.975 KM) i
- *Odluku o pokriću gubitka za 2024. godinu* kojom se gubitak od 60.953.664 KM u cjelosti pokriva na teret rezervi.

Članom 180. Zakona o privrednim društvima definisano je da fond rezervi iznos najmanje 25% osnovnog kapitala dioničkog društva. U slučaju JP EP BiH, **fond rezervi, treba da iznosi minimalno 559.241.103 KM.**

Zbog ostvarenih gubitaka i obaveze pokrivanja istih, **Društvo na pozicijama kapitala nema više iskazanu akumuliranu dobit, a fond rezervi je smanjen na iznos od 370.340.874 KM što je iznos ispod zakonskog minimuma.**

Članom 182. Zakona o privrednim društvima, definisano je da u slučaju smanjivanja vrijednosti fonda rezervi ispod 25% iznosa osnovnog kapitala, dioničko društvo je dužno vršiti izdvajanje u iznosu od 20% godišnjeg iznosa neto dobiti sve dok fond rezervi ne dostigne iznos od 25% osnovnog kapitala.

S obzirom da je Društvo prema *Rebalansu Plana poslovanja za period 2025-2027. godine*, za 2025. godinu planiralo gubitak u iznosu od 61.180 hilj. KM, navedeno znači da će, u slučaju donošenja odluke o pokriću gubitka za 2025. godinu, **fond rezervi biti dodatno umanjen za navedeni iznos.**

Uzimajući u obzir sve gore navedene rizike, skrećemo pažnju svim organima Društva da u slučaju ostvarenja gubitaka u poslovanju i u narednim periodima, postoji rizik od dodatnog umanjenja fonda rezervi, a u slučaju da iste budu u potpunosti iscrpljene, može doći do smanjenja osnovnog kapitala Društva.

Kao što je navedeno u Uvodu, Odbor za reviziju je obavio internu reviziju polugodišnjeg obračuna za 2025. godinu u Društvu na osnovu Izvještaja o internoj reviziji, sačinjenog od strane Odjela za internu reviziju. Prije sačinjavanja konačnog Izvještaja Odjela za internu reviziju o internoj reviziji polugodišnjeg obračuna za 2025. godinu, Nacrt Izvještaja Odjela za internu reviziju o internoj reviziji polugodišnjeg obračuna za 2025. godinu (u nastavku "Nacrt izvještaja Odjela") je dostavljen Upravi Društva na komentar. Na osnovu dostavljenih komentara nije bilo značajnijih izmjena u Nacrtu izvještaja Odjela.

VII ZAKLJUČAK

U skladu sa članom 273. Zakona o privrednim društvima, te Kodeksom korporativnog upravljanja Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju godišnjeg i polugodišnjeg obračuna. Postupajući po navedenom Odbor za reviziju je izvršio reviziju polugodišnjeg obračuna za 2025. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, sa ciljem da se provjeri da li podaci u obrascima koji se dostavljaju Komisiji za VP na dan 30.06.2025. godine pružaju pouzdane i vjerodostojne informacije o rezultatima finansijskih operacija i finansijskim pozicijama na dan 30.06.2025. godine, da li su isti sačinjeni u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, te daju preporuke za unapređenje u cilju otklanjanje eventualno uočenih nedostataka i slabosti.

Skrećemo pažnju da su ciljevi revizije usklađeni sa zahtjevom iz člana 86. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, te iste pojmovno treba tumačiti u skladu sa ovim zakonom.

Kao što je navedeno u Uvodu, Odbor za reviziju je obavio internu reviziju polugodišnjeg obračuna za 2025. godinu u JP EP BiH na osnovu Izvještaja o internoj reviziji, sačinjenog od strane Odjela za internu reviziju. Prije sačinjavanja konačnog Izvještaja Odjela za internu reviziju o internoj reviziji polugodišnjeg obračuna za 2025. godinu, Nacrt Izvještaja Odjela za internu reviziju o internoj reviziji polugodišnjeg obračuna za 2025. godinu (u nastavku "Nacrt izvještaja Odjela") je dostavljen Upravi Društva na komentar. Na osnovu dostavljenih komentara nije bilo značajnijih izmjena u Nacrtu izvještaja Odjela.

Prema našem razumijevanju, a na osnovu dostavljenih komentara na nacrt Izvještaja Odjela, postignuto je potpuno razumijevanje nalaza i datih preporuka.

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, ne postoji obaveza sačinjavanja finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu i predaje istih ovlaštenoj instituciji FIA. U skladu sa članom 37, tačka (6) navedenog Zakona Društvo ima obavezu izvještavati Komisiju za vrijednosne papire po polugodišnjem obračunu. Izvještavanje Komisije za VP, po polugodišnjem obračunu, je regulisano zakonskim i podzakonskim propisima. *Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanja na tržištu vrijednosnih papira* definisano je, između ostalog, da se polugodišnji izvještaji o poslovanju dostavljaju Komisiji za VP na obrascima OEI-PD u Excel formatu, koje Komisija za VP objavljuje na svojoj web stranici.

Na osnovu revizijom utvrđenih činjenica, konstatujemo da je Društvo sa 30.06.2025. godine popunilo sve obrasce OEI-PD na osnovu podataka iz Glavne knjige i iste blagovremeno dostavilo Komisiji za vrijednosne papire, čime je **Društvo ispunilo obaveze** iz Zakona o RIR, Zakona o tržištu vrijednosnih papira, te Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanja na tržištu vrijednosnih papira.

Također, utvrdili smo da je **Društvo postupilo** u skladu sa odredbama *Pravilnika o finansijskom poslovanju* u smislu analize uzroka koji su doveli do gubitka, te analize adekvatnost kapitala, te solventnosti i likvidnosti. Pored toga, Društvo je sačinilo *Program mjera za otklanjanje uzroka gubitka u poslovanju*.

U dijelu koji je bio predmet revizije uvjerali smo se da su poslovne transakcije izvršene u skladu sa zakonskim propisima te da postoji adekvatna računovodstvena dokumentacija.

Ovom revizijom su identifikovane određene slabosti u pojedinim segmentima kao što su: IPO (u Društvu postoje nekretnine, uglavnom izgrađene u ranijim periodima, za koje nisu riješeni IPO), neusaglašenost podataka o elektrodistributivnim objektima između Knjige stalnih sredstava i Aplikacije DEEO, korištenje neažuriranih amortizacionih stopa, neblagovremena kolaudacija investicijskih ulaganja. **Za otklanjanje navedenih slabosti smo dali preporuke.**

U ovom Izvještaju smo dali i 2 preporuke kroz skretanje pažnje. **Postupanje po istim će biti predmetom revizorske pažnje u narednom periodu.**

Osim navedenih nalaza i preporuka, Odbor za reviziju je u ovom Izvještaju, u skladu obavezama definisanim članom 104. Statuta Društva ukazao organima Društva na rizike koji ugrožavaju ili mogu uticati na uspješnost poslovanja Društva.

Na osnovu obavljene revizije uvjerali smo se da su OEI-PD obrasci koji se dostavljaju Komisiji za vrijednosne papire na dan 30.06.2025 godine sačinjeni u skladu sa *Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira*, te da podaci u obrascima pružaju kompletne, pouzdane i vjerodostojne informacije o rezultatima finansijskih operacija i finansijskim pozicijama na dan 30.06.2025. godine, izuzev za nedostatke koje smo naveli u ovom Izvještaju.

Imajući u vidu navedeno, naše mišljenje o sistemu internih kontrola je zadovoljavajuće (uz manje značajne nedostatke).

Sarajevo, 27.11.2025. godine

Predsjednik
Odbora za reviziju
Mr Mevledin Bećirević